

National Curriculum Statement (NCS)

Curriculum and Assessment Policy Statement

CAPS

STRUCTURED. CLEAR. PRACTICAL

HELPING TEACHERS UNLOCK THE POWER OF NCS



**Foundation Phase
Grades R-3**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**PEGELO YA BOSETŠHABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE
TLHATLHOBO
MEPHATO R-3**

DIKGONO TSA BOTSHELO

Department of Basic Education

222 Struben Street
Private Bag X895
Pretoria 0001
South Africa
Tel: +27 12 357 3000
Fax: +27 12 323 0601

120 Plein Street Private Bag X9023
Cape Town 8000
South Africa
Tel: +27 21 465 1701
Fax: +27 21 461 8110
Website: <http://www.education.gov.za>

© 2011 Department of Basic Education

ISBN: 978-1-4315-0424-4

Design and Layout by: Ndabase Printing Solution

Printed by: Government Printing Works

FOREWORD BY THE MINISTER



Our national curriculum is the culmination of our efforts over a period of seventeen years to transform the curriculum bequeathed to us by apartheid. From the start of democracy we have built our curriculum on the values that inspired our Constitution (Act 108 of 1996). The Preamble to the Constitution states that the aims of the Constitution are to:

- heal the divisions of the past and establish a society based on democratic values, social justice and fundamental human rights;
- improve the quality of life of all citizens and free the potential of each person;
- lay the foundations for a democratic and open society in which government is based on the will of the people and every citizen is equally protected by law; and
- build a united and democratic South Africa able to take its rightful place as a sovereign state in the family of nations.

Education and the curriculum have an important role to play in realising these aims.

In 1997 we introduced outcomes-based education to overcome the curricular divisions of the past, but the experience of implementation prompted a review in 2000. This led to the first curriculum revision: the *Revised National Curriculum Statement Grades R-9* and the *National Curriculum Statement Grades 10-12* (2002).

Ongoing implementation challenges resulted in another review in 2009 and we revised the *Revised National Curriculum Statement* (2002) to produce this document.

From 2012 the two 2002 curricula, for *Grades R-9* and *Grades 10-12* respectively, are combined in a single document and will simply be known as the *National Curriculum Statement Grades R-12*. The *National Curriculum Statement for Grades R-12* builds on the previous curriculum but also updates it and aims to provide clearer specification of what is to be taught and learnt on a term-by-term basis.

The National Curriculum Statement Grades R-12 accordingly replaces the Subject Statements, Learning Programme Guidelines and Subject Assessment Guidelines with the

- (a) Curriculum and Assessment Policy Statements (CAPS) for all approved subjects listed in this document;
- (b) *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12*; and
- (c) *National Protocol for Assessment Grades R-12*.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Motshekga".

**MRS ANGIE MOTSHEKGA, MP
MINISTER OF BASIC EDUCATION**

DITENG

KAROLO 1: PEGELO YA BOSETSHABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO	3
1.1 Lemorago	3
1.2 Thadiso.....	3
1.3 Maitlhomo a kakaretso a Kharikhulamo ya Aforika Borwa	4
1.4 Kabo ya Nako.....	6
1.4.1 Kgato ya Motheo.....	6
1.4.2 Kgato ya Magareng.....	6
1.4.3 Kgato e Kgolwane	7
1.4.4 Mephato 10-12.....	7
KAROLO 2: DIKGONO TSA BOTSHELO	8
2.1 Dikgono tsa Botshelo ke eng?.....	8
2.2 Maikaelelo a a totobetseng.....	8
2.3 Go tlhalosa dikarolo tsa go ithuta tsa Dikgono Tsa Botshelo	8
2.4 Go ruta mo Kgatong ya Motheo.....	10
2.5 Didiriswa tsa thuto ya Dikgono Tsa Botshelo	12
2.6 Kabo ya nako ya go ithuta dikarolo tsa go ithuta tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo mo Kgatong ya Motheo	14
2.7 Ditlhogo	14
2.8 Nako e e neilweng ya ditlhogo	14
2.9 Tatelano le tswelelopele	14
KAROLO 3: THADISO YA DIDIRISWA TSA THUTO	15
KAROLO 4: TEKANYETSO YA DIKGONO TSA BOTSHELO	69
4.1 Matseno.....	69
4.2 Lenaneo La Tlhatlhobo	70
4.3 Kakaretso.....	70
4.4 Go Rekota Le Go Begela	70
4.5 Ka Kakaretso	71

KAROLO 1: PEGELO YA BOSETSHABA YA PHOLISI YA KHARIKHULAMO LE TLHATLHOBO

1.1 Lemorago

Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetshaba Mephato R-12 (NCS) e tlhalosa pholisi ya kharikhulamo le tlhatlhobo mo dikolong.

Go tokafatsa tiragatso e, Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetshaba e ne ya mametlelewa ka dimametlelelo tse di tla diragadiwang ka Firikgong 2012. Tokomana e le nngwe e e sobokantsweng ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo ya serutwa se sengwe le se sengwe, e ne ya kwalwa go emisetsa Dipegelo tsa Dirutwa, Dikaedi tsa Lenaneothuto le Dikaedi tsa Tlhatlhobo ya Dirutwa Mephato ya R-12 tsa bogologolo.

1.2 Thadiso

- (a) *National Curriculum Statement Grades R-12 (Firikgong 2012)* e emela pegelo ya pholisi ya go ithuta le go ruta mo dikolong tsa Aforika Borwa mme e na le tse di latelang:
 - (i) Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo ya serutwa se sengwe le se sengwe sa sekolo se se amogetsweng;
 - (ii) Pegelo ya Pholisi ya, *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12; le*
 - (iii) Pegelo ya Pholisi ya, *National Protocol for Assessment Grades R-12 (Firikgong 2012).*
- (b) The *National Curriculum Statement Grades R-12 (Firikgong 2012)* e emela dipegelo tse pedi tsa kharikhulamo ya bosetshaba tsa ga jaana, tsona ke:
 - (i) *Revised National Curriculum Statement Grades R-9, Government Gazette No. 23406 of 31 May 2002,* le
 - (ii) *National Curriculum Statement Grades 10-12 Government Gazettes, No. 25545 of 6 October 2003 and No. 27594 of 17 May 2005.*
- (c) Dipegelo tsa kharikhulamo ya bosetshaba tse di akanngwang go ka dirisiwa mo ditemanengpotlana tsa b(i) le (ii) di na le dipegelo tsa pholisi tse di latelang tse di tla khutlisiwang ka tatelano ke *National Curriculum Statement Grades R-12 (Firikgong 2012) mo pakeng ya go tloga ka 2012-2014:*
 - (i) Lekala la Thuto/Lenaneo la Serutwa, Dikaedi tsa Lenaneothuto, Dikaedi tsa Tlhatlhobo ya Dirutwa tsa Mephato R-9 le Mephato 10-12;
 - (ii) Pegelo ya Pholisi ya *National Policy on assessment and qualifications for schools in the General Education and Training Band*, e e tlhamilweng sešwa mo *Government Notice No. 124 in Government Gazette No. 29626 of 12 February 2007;*
 - (iii) Pegelo ya Pholisi ya the *National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF)*, e e tlhamilweng sešwa mo *Government Gazette No.27819 of 20 July 2005;*

- (iv) Pegelo ya Pholisi ya *An addendum to the policy document, the National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF), e e mabapi le barutwana ba ba nang le dithokego tse di kgethegileng, e e phasaladitsweng mo Government Gazette, No.29466 of 11 December 2006, e akarereditswe mo pegelong ya pholisi ya National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12; le*
- (v) Pegelo ya Pholisi ya *An addendum to the policy document, the National Senior Certificate: A qualification at Level 4 on the National Qualifications Framework (NQF), e e mabapi le the National Protocol for Assessment (Grades R-12), e e tlhamilweng sešwa mo Government Notice No.1267 in Government Gazette No. 29467 of 11 December 2006.*
- (d) Pegelo ya Pholisi ya *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12*, le dikarolo tse di mo Pholising ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo jaaka e akanngwang mo Dikgaolong 2, 3 le 4 tsa pegelo e, tse di agang melao le boleng jwa *National Curriculum Statement Grades R-12*. Ka jalo go ya ka karolo 6A ya *South African Schools Act, 1996 (Act No. 84 of 1996)*, e aga motheo o Tona ya Thuto ya Motheo e ka tlhomamisang dipolo tse di lekaneng tsa boleng, gammogo le thulaganyo le tsamaiso ya tlhatlhobo ya diphitlhelelo tsa barutwana e e ka dirisiwang mo dikolong tsa botlhe le mo dikolong tse di ikemetseng ka nosi.

1.3 Maikaelelo a kakaretso a Kharikhulamo ya Aforika Borwa

- (a) *Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12 e tlhagisa kitso, dikgono le meetlo e e tshwanelwang ke go ithutiwa mo dikolong tsa Aforika Borwa. Kharikhulamo e ikaeleta go netefatsa gore barutwana ba bona le go diragatsa kitso le dikgono ka ditsela tse di nang le bokao mo matshelong a bona. Mo ntlheng e, kharikhulamo e godisa kakanyo ya go tsepamisa kitso ka bokao jwa tikologo, e ntse e sisimoga (tsibogela) botlhokwa jwa lefatshe ka bophara.*
- (b) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12, e arabela maikaelelo a:
- go tlamelala barutwana, go sa kgathalesege lemorago la ikonomi ya loago, lotso, bong, bokgoni jwa mmele kgotsa bokgoni jwa botlhale, le kitso, dikgono le meetlo tse di tlhokegang go ikgotsofatsa le botsayakarolo jo bo nang le bokao mo loagong jaaka baagi ba naga e e gololesegileng;
 - e tlamelala phitlhelelo ya thuto e e kwa godimo;
 - go kaela phetogelo ya barutwana go tswa go thuto ya ditheo go ya go lefelo la tiro; le
 - go tlamelala bathati ka tshedimosetso e e lekaneng ya dikgono tsa morutwana.
- (c) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12 e ikaegile ka metheo e e latelang:
- *Phetogo ya loago; e netefatsa gore go sa lekalekaneng mo go tsa thuto go go fetileng go a siamisiwa, le gore ditšhono tse di lekalekanang tsa thuto di neelwa baagi botlhe;*
 - *Go ithuta go go tlhaga gape go tseneletse, go rotloetsa molebo o o tlhaga e le o o tseneletseng mo thutong, boemong jwa go rutiwa ga go neelwa dinnete go go seng tlhaga e bile go sa tsenelela;*
 - *Kitso e e kwa godimo le dikgono tse di kwa godimo; bonnye jwa maemo a kitso le dikgono tse di tshwanetseng go fitlhelelwa mo mophatong o mongwe le o mongwe di totobaditswe le go beelwa seemo se se kwa godimo, seemo se se fitlhelegang mo dirutweng tsotlhé;*

- *Tsweletso*; diteng le bokao jwa mophato o mongwe le o mongwe di supa tsweletso go tloga go e e bonolo go fitlha go e e gwetlhlang tlhaloganyo;
- *Ditshwanelo tsa botho, boakaretsi, bosiamisi jwa tikologo le loago*; go tsenyeletsa melawana le ditlwaelo tsa bosiamisi jwa tikologo le loago le ditshwanelo tsa botho jaaka di tlhalosiwa mo Molaotheong wa Aforika Borwa. Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12. (Ka kakaretso) e bosisi mo dintlheng tsa dipharologano di tshwana le lehuma, go tlhoka tekatekano, lotso, bong, puo, kgolo, bogole le dintlha tse dingwe.
- *Go totobatsa botlhokwa jwa tsamaiso ya kitso ditso*; go lemoga ditragalo (hisetori) le boswa jo bo humileng jwa naga e jaaka dintlha tse di botlhokwa tse di nonotshang meetlo e e leng teng mo Molaotheong; le
- *Go ikanyega, boleng le nonofo*; go tlamela thuto e e ka bapisiwang le ya dinaga tse dingwe ka boleng, go anama le boteng

- (d) Pegelo ya Kharikhulamo ya Bosetšhaba Mephato R-12 e ikaeleta go tlhagisa barutwana ba ba kgonang go:
- lemoga le go rarabolola mathata gape ba tsaya ditshwetsa ba akanya ka tsenelelo e bile ba na le boitlhamedi.
 - dira ka katlego ba le bosi, kana ba na le ba bangwe e le karolo ya setlhophya;
 - ithulaganya, go itsamaisa le go tsamaisa ditiro tsa bona ka boikarabelo le ka nonofo.
 - kgobokanya, sekaseka, rulaganya le go tlhatlhoba tshedimosetso ka tsenelelo;
 - tlhaeletsana ka nonofo ba dirisa dikgono tsa pono, matshwao kgotsa dikgono tsa puo mo mekgweng e e farologaneng;
 - dirisa saense le thekenoloji ka nonofo le ka tsenelelo ba supa boikarabelo mo tikologong le mo boitekanelong jwa ba bangwe; le
 - bontsha go tlhaloganya lefatshe jaaka thulaganya ya ditsamaiso tse di amanang ka go lemoga gore dikaelo tsa tharabololo ya mathata ga di tlhagelele di le tsosi.
- (e) Boakaretsi bo tshwanetse go nna karolokônôkônô ya thulaganya, ipaakanyo le go ruta mo sekolong se sengwe le se sengwe. Se, se ka diragala fa fela barutabana botlhe ba nna le tlhaloganya e e edileng ya go lemoga le go arabela dikgoreletsi tsa go ithuta le go rulaganyetsa dipharologano.

Ntlhakgolo mo go tsamaiseng boakaretsi ke go netefatsa gore dikgoreletsi di a lemogiwa le go arabelwa ke ditlhophya tsotlhe tsa tsheetsetso mo loagong lwa sekolo, go akaretsa barutabana, ditlhophya tsa tsheetsetso tsa dikgaolothuto, ditlhophya tsa tsheetsetso tse di mo ditheong, batsadi le dikolo tse di kgethegileng jaaka ditikitikwe tse di tswelang morafe mosola ka kakaretso. Go arabela dikgoreletsi mo phaposiborutelong, barutabana ba tshwanetse go dirisa ditogamaano tse di farologaneng tsa dipharologano tsa kharikhulamo jaaka tse di akareditweng mo Dikaeding tsa Go Ruta le Go Ithuta ga Boakaretsi tsa Lefapha la Thuto ya Motheo (2010). (*Department of Basic Education's Guidelines for inclusive teaching and learning (2010)*).

1.4 Kabo ya Nako

1.4.1 Kgato ya Motheo

- (a) Nako ya go ruta mo Kgatong ya Motheo ke e e latelang

SERUTWA	MOPHATO R (DIURA)	MEPHATO 1-2 (DIURA)	MEPHATO 3 (DIURA)
Puo ya Gae	10	8/7	8/7
Puo Tlaleletso ya Ntlha		2/3	3/4
Dipalo	7	7	7
Dikgono tsa Botshelo	6	6	7
• Kitso ya Tshimologo	(1)	(1)	(2)
• Botshweretsi jwa Boithamedi	(2)	(2)	(2)
• Thuto ya Ikatiso ya Mmele	(2)	(2)	(2)
• Thuto ya boitekanelo jwa motho le loago	(1)	(1)	(1)
GOTLHE	23	23	25

- (b) Nako ya go ruta ya Mephato R, 1 le 2 ke diura di le 23 mme ya Mophato 3 ke diura di le 25.
- (c) Diura di le 10 mo dipuong di abetswe Mephato R-2 mme diura di le 11 ke tsa Mophato 2. Bogolo jwa diura di le 8 le bonnye jwa diura di le 7 di abetswe Puo ya Gae, bonnye jwa diura di le 2 le bogolo jwa diura di le 3 di abetswe Puotlaleletso mo Mephatong 1-2. Mo Mophatong 3 bogolo jwa diura di le 8 le bonnye jwa diura di le 7 di abetswe Puo ya Gae fa bonnye jwa diura di le 3 le bogolo jwa diura di le 4 di abetswe Puotlaleletso ya Ntlha.
- (d) Mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo, Kitso ya Tshimologo e abetswe ura e le 1 mo Mephatong R-2 le diura di le 2 jaaka go kailwe ka diura tse di mo masakaneng mo mophatong wa 3.

1.4.2 Kgato ya Magareng

- (b) Nako ya go ruta mo Kgatong ya Magareng ke e e latelang:

SERUTWA	DIURA
Puo ya Gae	6
Puotlaleletso ya Ntlha	5
Dipalo	6
Disaense tsa Tlhago le Thekenoloji	3,5
Disaense tsa Loago	3
Dikgono tsa Botshelo	4
• Botshweretsi jwa Boithamedi	(1,5)
• Thuto ya Ikatiso ya Mmele	(1)
• Thuto ya boitekanelo jwa motho le loago	(1,5)
GOTLHE	27,5

1.4.3 Kgato e Kgolwane

- (a) Nako ya go ruta mo Kgatong e Kgolwane ke e e latelang:

SERUTWA	DIURA
Puo ya Gae	5
Puotlaleletso ya Ntlha	4
Dipalo	4,5
Disaense tsa Tlhago	3
Disaense tsa Loago	3
Thekenoloji	2
Disaense tsa Botsamaisi le Ikonomi	2
Tebanyo le Botshelo	2
Botshweretsi jwa Boitlhamedi	2
GOTLHE	27,5

1.4.4 Mephato 10-12

- (a) Nako ya go ruta mo Mephatong 10-12 ke e e latelang:

SERUTWA	KABO YA NAKO MO BEKENG (DIURA)
Puo ya Gae	4.5
Puotlaleletso ya Ntlha	4.5
Dipalo	4.5
Tebanyo le Botshelo	2
Bonnye jwa dirutwa dingwe le dingwe tse tharo di tlhophiwa go tswa mo Setlhopheng sa B Mametlelelo B, Mananeo B1-B8 a pegelo ya pholisi ya <i>National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12</i> , e le mabapi le go ya ka mabaka a a botswang pele go dumelanwa ka ona mo ditemaneng tsa 28 tsa pegelo ya pholisi e e bolelwang.	12 (3x4 diura)
GOTLHE	27.5

Nako e e abilweng ya beke e ka dirisediwa bonnye dirutwa tsa NCS tse di tlhokegang jaaka go kailwe fa godimo, e bile e se ke ya dirisediwa dirutwa dipe tsa tlaleletso tse di okeditsweng mo lenaneong la dirutwa. Fa morutwana a ka eletsa go oketsa dirutwa, nako e e okeditsweng e abelwe go rutiwa ga dirutwa tse.

KAROLO 2: DIKGONO TSA BOTSHELO

2.1 Dikgono tsa Botshelo ke eng?

Serutwa sa Dikgono tsa Botshelo se botlhokwa mo kagong e e feletseng ya barutwana. Se lebeletse tsa loago, tsa botho, tsa tlhaloganyo, tsa maikutlo le kgolo ya mmele ya barutwana, le ka mokgwa o dintlha tse di lotaganeng ka teng.

Mo Pegelong ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo, serutwa sa Dikgono Tsa Botshelo mo Kgatong ya Motheo (Mephato R-3) se rulagantswe go ya ka makala a go ithuta a le mane: Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago le Botaki jwa Boitlhamedi le Thuto ya ikatiso ya mmele. Dikgono tsa Botshelo di rulagantswe ka mokgwa o, go netefatsa gore dikgono tsa motheo, boleng le dikakanyo tsa tshimologo tsa kgolo ya bongwana le dirutwa tse di rutiwang mo Mephatong ya 4-12 di rutiwa le go tlhabololwa mo Mephatong ya R - 3. Kitso ya Tshimologo le tsa botho le boleng jo bontle jwa loago di lotagantswe sentle mo ditlhogong. Dikgono tsa Botshelo ke serutwa se se kgabaganyang, se tshegetsa le go tiisa go rutiwa ga dirutwa tse dingwe tsa botlhokwa tsa Kgato ya Motheo e leng Dipuo (Puo ya Gae le Puotlaleletso ya ntlha) le Dipalo.

2.2 Maikaelelo a a totobetseng

Serutwa sa Dikgono tsa Botshelo se ikaeletse go supetsa le go baakanyetsa barutwana tsa botshelo le dikgonagalo tsa teng, go akaretsa go baakanyetsa barutwana botshelo jo bo botoka, jo bo atlegileng mo setšhabeng se se fetogang ka bonako. Ka Dikgono Tsa Botshelo, barutwana ba neelwa kitso e e farologaneng, dikgono le meetlo go tiisa:

- Kgolo ya mmele, tsa loago, tsa botho, maikutlo le tlhabololo ya kitso ya go tlhaloganya;
- Dikgono tsa Boitlhamedi le temogo ya bontle le kitso ka go tsaya karolo mo ditirwaneng tsa modikwadikwane, mmino, terama le botaki jwa pono;
- Kitso ya boitekanelo jwa motho le pabalesego;
- Go tlhaloganya kamano fa gare ga batho le tikologo;
- Temogo ya kamano ya loago, dikgato tsa thekenoloji le tshimologo ya bonetetshi.

2.3 Go tlhalosa dikarolo tsa go ithuta tsa Dikgono Tsa Botshelo

Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago

Kitso ya Tshimologo

Diteng le dikgopoloo tsa Kitso ya Tshimologo di kwadilwe go tswa mo Disaenseng tsa Loago (Hisetori le Thutalefatshe); Disaense tsa Tlholego le Thekenoloji. Dikgopoloo tse di botlhokwa le dikgono tse di golaganang le makala a a go ithuta mo kharikhulamong ya Kgato Motheo, di tlhalositswe fa tlase:

Dikgopoloo tsa Disaense tsa Loago: Tshomarello, lebaka le tatelano, lefelo, boitlwaelso, botsalano le boikaelegano (go ikaega ka yo mongwe le ena ka wena), mefutafuta le bonosi le phetogo;

Dikgopoloo tsa Disaense tsa Tlholego: Botshelo le go tshela, maatla le phetogo, morero le ditlhokwa; polanete ya lefatshe le go feta;

Dikgono tsa dikgato tsa bosaense; dikgato tsa dipatlisiso tse di akaretsang go ela tlhoko, go tshwantshanya, go aroganya; go lekanya, go lekeletsa le go tlhaeletsana;

Dikgono tsa dikgato tsa Thekenoloji: Go batlisia, go akanyetsa, go dira, go tlhatlhoba, go tlhaeletsana.

Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago

Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago ke karolo e e botlhokwa ya go ithuta ya barutwana ba bannyne gonke ba santse ba ithuta go itlhokomela le go itshola ba itekanetse. Karolo e ya go ithuta, e akaretsa boitekanelo jwa loago, boitekanelo jwa maikutlo le botsalano/kamano le batho ba bangwe le tikologo ya rona, go akaretsa meetlo le boitshwaro. Karolo ya go ithuta ya tsa botho le boleng jo bontle jwa loago e tla thusa barutwana go tsaya ditshwetso tse di tletseng tse di nang le maikarabelo ka ga boitekanelo jwa bona le tikologo. E ruta dintlhia tse di amanang le dikotla, malwetsi (a akaretsang (HIV/AIDS), pabalesego, ntwa, tshotlakako le boitekanelo jwa tikologo. Barutwana ba tla tlhabolola dikgono tsa go tsalana sentle le go nna le seabe mo lelapeng, morafe le setshaba, ba ntse ba dirisa meetlo e e kwadilweng mo tokomaneng ya Molaatheo. Barutwana ba tla ithuta go diragatsa ditshwanelo le maikarabelo a Molaatheo, go tlota ditshwanelo tsa ba bangwe le go bontsha itshokelano le dipharologano tsa setso le bodumedi gore ba tle ba nne le seabe mo setshabeng sa temokerasi (se se lokologileng).

Botaki jwa boitlhamedi

Botaki jwa boitlhamedi bo lemosa barutwana mekgwa e le mene ya boitlhamedi: modikwadikwane, terama, mmino le botaki jwa pono. Maikaelelo magolo a Botaki jwa boitlhamedi ke go godisa barutwana gore ba kgone go itlhama, ba ikakanyetse ka bobona ka go bontsha kgatlegelo ya botaki. A neela gape kitso ya motheo le dikgono tse di tla ba kgontshang go nna le seabe mo ditirwaneng tsa boitlhamedi. Barutwana ba Thuto ya Motheo ba na le bokgoni jwa tlholego jwa boitlhamedi le go tshameka ka tsela ya bona ya tlholego go ithuta boitlhamedi. Barutwana ba tshwanetse go kaelwa go dirisa dilo tse ba di ratang tsa tlhago go dirisa boikakanyetsi jwa bona, go tshwara le go dira ka materiale, go suita le go dira mmino le go tlota ka dikgang. Barutwana ba tshwanetse go tlhotlhomisa/utolola le go gola mo go diriseng dikakanyo tsa bona tsa boitlhamedi tsa maitemogelo a bona, ba dirisa ditemosi/ tsibogo ya maikutlo, maikutlo, le go ela tlhoko. Go ithuta go tshwanetse go tsepama mo go godiseng dikgono ka go ijesa monate, ka dikgato tsa tekelelo, go na le go dira kungo e e duleng diatla/ ya maemo a a kwa godimo mo kgweditharong nngwe le nngwe. Matseno a dikgono tse tsa boitlhamedi, a botlhokwa mo go phepafatseng le mo go laoleng bokgoni jwa mesifa e mennye le e megolo. Maikaelelo a botaki jwa boitlhamedi ke go tlhama motheo wa go godisa tekatekano ya boitlhamedi, tlhaloganyo, maikutlo le loago. Mo kharikhulamong, Botaki jwa Boitlhamedi bo rulagantswe ka makala a le mabedi a a bapisitsweng e bile a tshegetsana, ona ke Botaki jwa Pono le Botaki jwa go Diragatsa (Modikwadikwane, Terama, Mmino).

Botaki jwa Pono bo godisa dikgono tsa mesifa e mennye le e megolo le kgolagano ya ona ka go dirisa dimateriale le kgono ya ditogamaano tse di farologaneng tsa botaki. **Tekatekanyo-pedi (2D)** e ikaelela go humisa maitemogelo a morutwana a lefatshe la nnete, ka tsosoloso ya pono le ditemosi, go buisana le go botsa dipotso, le ka go thala setshwantsho sa mmele se se tsamayang: se se bontshang go palama, taboga, dula/nna fatshe le go robala. Ga go na tsela e e siameng ya go thala, barutwana ba tshwanetse go rotloediwa go itlhalosa ka bobona kwa ntla ga kgoreletsego le go tshaba go nyatsiwa/nyefolwa.

Tekatekanyo-tharo (3D)

Tiro ya Tekatekanyo-gararo (3D) e godisa kgopolu ya popego mo sebakeng ka go lomaganya dimika/dikarowlana tsa mmopa, go kgomaretsa pampiri mo godimo ga pampiri, go sega dipopego, go mena, go bofa le go phuthela. Tiriso e e tlhomameng ya elemente e le nngwe kgotsa tse di fetang bongwe tsa botaki, di tshwanetse go akarediwa mo thutong nngwe le nngwe ya botaki jwa pono. Se se raya gore barutwana ba tshwanetse go dirisa le go bua ka mela, dipopego le mebala.

Mo thutong ya motheo, go diragatsa botaki, go neela barutwana tshono ya go nna le boitlhamedi jwa tlhaeletsano, go diragatsa, opela, go dira mmino, modikwadikwane le go tlhotlhomisa motsamao. Ka tiragatso ya botaki, barutwana ba godisa dikgono tsa bona tsa mmele le tsa boitlhamedi. Tiragatso ya botaki e tlhotlheletsa go gopola, e godisa

botsalano/kamano e bile e aga go itshepa le boitshwaro jo bontle. **Dikgono le metshameko e e itlhamebweng**, di siamisa mmele le lenseswe, gonne metshameko e dirisiwa jaaka sediriswa sa dikgono tsa go ithuta. **Go loga leano/go itlhameba le go ranola**, go lettelela barutwana go tlhama mmino, motsamao le terama ka bo bona le ka go dirisana.

Thuto ya ikatiso mmele

Mo kgatong ya Motheo, kgodiso ya dikgono tsa mesifa e mogolo le e mennye le tlhaloganyo, di botlhokwa thata mo barutwaneng. Kgodiso ya mmele le mesifa ke ntlha e e botlhokwa mo kgodisong ya barutwana ka kakaretso. Kgolo ya mmele le mesifa e botlhokwa mo kgolong ya barutwana ka kakaretso. E tsaya karolo e kgolo mo kgolong ya loago, mmele le maikutlo a barutwana. Motsamao le metshameko di godisa boitshwaro le boleng jo bontle jo bo maleba jwa barutwana. Karolo e, e tsepame mo kgolong ya temogo le motsamao, mosito/moribo/morethetho, go lekana le go sutela mo matlhakoreng. Mo Kgatong ya Motheo, tsepamo e tshwanetse go nna mo metshamekong le mo ditirwaneng dingwe tse di tla agang motheo wa go tsaya karolo mo metshamekong mo nakong e e tllang. Kgolo ya mmele, boitapoloso le go tshameka di tshwanetse go gatelelwa.

2.4 Go ruta mo Kgatong ya Motheo

Barutwana ba Mophato R, ba ka fitlhelwa mo maemong a kgolo a a mo magareng ga 0-4. Ka lebaka le, *National Early Learning Development Standard (NELSD)* ke motswedi o o botlhokwa mo go rulaganyeng go ruta le go ithuta. Go na le dikgono tse di botlhokwa tse di thusang barutwana ba banny le go tlhaloganya dikgono tseo pele ba tsena mo Mophatong I le R. Ntlha e nngwe e e botlhokwa ya melawana ya morutabana wa Mophato R, ke go tlamlala barutwana ka tikologo e e bolokesegileng, e e phepa le e e nang le lerato, le ditshono tse di lekaneng tsa go tshameka le go tlhotlhomisa tsa lefatshe ka fa tlase ga kaelo e e tseneletseng ya morutabana.

Morutabana o tshwanetse go neela tse di latelang:

- Tsamaiso ya tlwaelo, ditirwana tse di rulaganeng le tsa motshameko o o lokologileng tse di ka natefelang barutwana e bile ba di kgona
- Didiriswa tse di farologaneng tsa tsamaiso ya tlwaelo, ditirwana tse di rulaganeng le tsa motshameko o o lokologileng
- Tikologo e e tlhokometsweng sentle, e e siametseng morutwana go tshamekela mo go yona e bile e fitlhelelwa bonolo

Barutwana botlhe ba Kgato ya Motheo, bogolo segolo ba Mophato R ga ba tshwanelo go nna mo morago ga ditulo moso otlhe. Ba tlhoka lefelo la boiketlo ka dikobo le mesamo le lefelo le bulegileng la go dira ka ditafole le ditulo mo ba ka tshamekelang teng, ba dira, le go tsamaya ntle le kgoreletsego.

Ka kakaretso, lenaneo la nako la Kgato ya Motheo, le akaretsa ditirwana tsa tsamaiso ya tlwaelo, metshameko e e lokologileng ya ka fa gare le kwa ntle ga phaposi le ditirwana tse di rulaganeng. Tsamaiso ya tlwaelo le motshameko o o lokologileng di ageletswe mo Dikgonong tsa Botshelo mo tokomaneng ya Pegelo ya Bosetšhaba ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo ka gonne gantsi di akaretsa barutwana mo thutong ya itshidilo ya mmele le ya boitekanelo.

2.4.1 Ditirwana tsa tsamaiso ya tlwaelo

Ditirwana tsa tsamaiso ya tlwaelo di dirwa ka nako e e rileng tsatsi le letsatsi. Go beiwe bonnye metsotso e e lesome letsatsi lengwe le lengwe e e tla dirisiwang mo ditirwaneng tsa tlwaelo go ithuta karolo ya Dikgono Tsa Botshelo sk:- tshate ya letlha e ka tsaya metsotso e le lesome ya nako e e neilweng kitso ya tshimologo, ka gonne barutwana ba rutiwa matsatsi a beke, dikgwedi le matlha. Metsotso e le lesome e e neetsweng Botaki jwa Boithamedi e ka dirisediwa tsamaiso ya tlwaelo ya go phepafatsa gonne ke kgono ya botshelo e e botlhokwa. Metsotso e e neetsweng tsa botho le boleng jo bontle jwa loago, e ka dirisiwa go netefatsa tsamaiso ya tlwaelo ya tsa boitekanelo beke ka

beke, kgwedi ka kgwedi, go tlatsa fa, le go phutha didiriswa le go apara diaparo tse di maleba.

Ditirwana tsa tsamaiso tsa tlwaelo di akaretsa:

- Ditumediso tsa kgorogo le go tsamaya
- Tsamaiso ya tlwaelo ya ntlwana ya boithomelo.
- Tšhate ya matsatsi a matsalo
- Tšhate ya letlha
- Tšhate ya boitekanelo
- Tšhate ya tsa boitekanelo
- Ipaakanyetso ya ditirwana tsa Botaki jwa Boitlhamedi le thuto ya ikatiso ya mmele sk: Go apara khiba, go rola dithhako
- Nako ya go phephafatsa morago ga Botaki jwa Boitlhamedi le motshameko o o lokologileng.

2.4.2 Ditirwana tsa metshameko e e lokologileng ya mo teng le ya kwa ntle ga phaposi

Ditirwana tsa motshameko o o lokologileng di ka kgona go tshamekelwa mo teng kgotsa kwa ntle ga phaposi. Nako e e beetsweng thuto ya ikatiso ya mmele le Botaki jwa Boitlhamedi, i e ka dirisediwa motshameko o o lokologileng gonne dikgono tsa ikatiso ya mmele tse di ithutilweng e bile go ikatisitswe ka tsona ka nako ya metshameko e e lokologileng, di tshegetsa go ithuta mo dikarolong tse pedi tse tsa go ithuta:-

Dikao tsa ditirwana tsa motshameko o o lokologileng di akaretsa:

MOTSHAMEKO O O LOKOLOGILENG MO TENG GA PHAPOSİ	MOTSHAMEKO O O LOKOLOGILENG KWA NTLE GA PHAPOSİ
Botaki jo bo lokologileng (go penta, go thala, go bontsha)	Motshameko wa Metsi (le seretse)
Go gagola, go sega	Go tshameka ka mmu
Go matamisa/kgomaretsa	Motshameko wa ditemosi/kutlo
Lefelo la semika (boloko)	Motshameko wa maitlhomo
Ditirwana tsa mesifa e mennye (ditirwana tsa go tshwara phensele, go dirisa ditang, loga, go apara,	Motshameko wa mesifa e megolo (go palama, go ikakga, go itshegetsa/lekalekana, jj.)
Bokoso ya mmu/santa	Motshameko wa boloko
Motshameko wa maitlhomo	Motshameko wa kgwele
Lefelo la dibuka	Ditshamekisi tsa mabidi
Lefelo la patlisiso (tafole e e kgatlhisang, dikarata tsa papiso/ tsa go aroganya, ditirwana tsa ditemosi/kutlo	Go aga
Lefelo la mmino	Go dira mo tshingwaneng
Lefelo la go kwala	Tlhokomelo ya diphologolo
Motshameko wa diboloko	Ditirwana tsa boaki tsa kwa ntle ga phaposi

2.4.3 Ditirwana tse di rulaganeng

Ditirwana tse di rulaganeng, ke ditirwana tse dikhutshwane tsa go ruta le go ithuta tse gantsi di kaelwang ke morutabana. Di ka dirwa le barutwana ka nosi, mo dithopheng tse dinnye kgotsa le barutwana botlhe, go ikaegilwe mo mofuteng wa thuto. Dikgopoloo, diteng le dikgono tsa ditirwana tse di rulaganeng, di tlhagisitswe mo karolong ya go ithuta ya tokomane ya kharikhulamo.

2.4.4 Dikgono tsa temogo

Kgodiso ya dikgono tsa temogo mo barutwaneng ba banny e botlhokwa thata mo go ageng motheo wa kgolo ya bokamoso. Temogo e kaya tiriso ya ditemosi/kutlo go fitlhelela tshedimosetso ka tikologo e e go dikologileng kgotsa maemo. Kgolo ya dikgono tsa temogo e diragala mo go ithuteng gotlhe. Barutabana ba tshwanetse go lebelela kgolo ya dikgono tsa temogo go ralala dikarolo tsotlhe tse nne tsa go ithuta go akaretsa Dipuo le Dipalo. Dikgono tsa temoso tse di latelang ke tse di botlhokwa tse barutabana ba tshwanetseng go di tlhokomela:-

Temogo ya pono-ke go bona le go ranola tshedimosetso ka matlho - temogo ya pono e e tlhomameng e thusa barutwana go kgora go buisa, go kwala le go ithuta Dipalo;

Kgethololo ka pono - bokgoni jwa go bona dilo tse di tshwanang, tse di farologaneng le dintlha tsa dilo sentle

Kgakologelo ka pono - ke bokgoni jwa go gopola se matlho a se boneng le tatelano e e siameng e dilo di diragetseng ka yona

Temogo ka kutlo - ke go bona le go ranola tshedimosetso ka go utlwang - temogo ya kutlo e e tlhomameng e thusa barutwana go naya bokao mo go se ba se utlwang;

Kgethololo ka kutlo: Ke bokgoni jwa go utlwang medumo e e tshwanang le e farologaneng

Kgakologelo ka kutlo - ke bokgoni jwa go gakologelwa dilo tse ditsebe di di utlwileng le tatelano e e siameng e medumo e utlwilweng ka gona

Kgolagano ya letsogo le leitlho - matsogo le matlho a dira mmogo fa go diragala motsamao, sekao, go latlhela le go tshwara kgwele

Tebego ya mmele - temogo ya mmele wa gago ka botlalo: sk mmele wa gago o tsamaya jang le gore o dira jang?

Kitso ya dikaelo - go bontsha temogo ya letlhakore lengwe le lengwe la mmele wa gagwe, sekao, ke letsogo lefe le le tsholeditsweng/dumedisang

Pheketsa - go ikgethela go dirisa letsogo kgotsa ntla e le nngwe ya mmele, **sk** moja kgotsa molema o tshwanetse go feketsa.

Kgabaganyo ya melagare - Go kgora go dira go kgabaganya mola o o tsepameng wa bogare jwa mmele, sk go kgora go thala tsela go tswa mo ntlheng e nngwe ya tsebe/letlhare go ya go e nngwe kwa ntle ga go fetola sediriswa go tswa mo letsogong le lengwe go ya go le lengwe.

Temogo ya selo mo go tse dingwe - go kgora go tsepamisa matlho mo selong se se rileng mme o itlhokomolosa dilo/ditsibosi tse dingwe tse di nang le sona, ka jalo, selo se se totlweng se, se fa pele ga temogo ya matlho a gago fa dilo tsotlhe di le mo lemoragong, sekao, go kgora go buisa lefoko le le lengwe go tswa mo polelong.

Temogo ya sebopego - bokgoni jwa go lemoga dipopego, matshwao, makwalo, jj. go itlhokomolosiwa maemo, bogolo, lemorago, sekao, a ka lemoga sediko ka ntla ya popego ya sona e e kgethegileng.

Tlhaloganyo ya sebaka - bokgoni jwa go tlhaloganya sebaka se se go dikologileng mmele, kgotsa botsalano mo gare ga sediriswa le motlhokomedi, hutshe/tlhoru/kuane e mo godimo ga tlhogo ya me.

2.5 Didiriswa tsa thuto ya Dikgono Tsa Botsheto

Dithusathuto dingwe ke materiale o o tlhomameng mo barutwaneng ba Kgato ya Motheo. Dimateriale dingwe di fitlhelelw ba go na le tse dingwe. Barutwana ba ba nang le maikaelelo ba tshwanetse go fitlhelela materiale o o tlhomameng ka nako yotlhe. Ba kgora go di dirisa ka nako ya ditirwana tsa metshameko e e lokologileng, ditirwana

tsé di rulagantsweng, fa ba feditse tiro e e tobilweng ke morutabana, kgotsa fa ba batla nako ya go ikhutsa. Materiale o o tlhomameng o tsenyeletsa:

- kgetsana ya dinawa, mogala, dihulahupu, dikgwele tsa bogolo jo bo farologaneng, tekatekano ya ditaere, di didiriswa tsa kwa ntle tsa go tshameka (dithaere, jimi ya sekgwa/Jungle-Jim, go palama mogala, ditlhare) sekhafo, mogala wa lesela, thobane ya go betsya bolo ya kolofo/kherikhete, ditshelo (megopo, dikgamel, dithini tse di dirisiwa jaaka dikonopelwa /mo go latlhelwang teng, dibotlolo jaaka dikonopelwa, boalo jwa lefatshe jo bo thata, dithobane, ditshelo tsa go bolokela, meswinki, ditena, dibaluni)
- didiriswa tse di omileng: kheraeyone ya mafura, pampiri, pasetele ya lookwane, tšhoko, phensele ya 2 B malatlha le mmu/santa
- didiriswa tse di metsi: pente, enke, sefetola mmala/dae, seretse
- Maratšhe a bogolo jo bo farologaneng
- Dipampiri kgotsa dipampiri tsa kgale tsa bogolo le mebala e e farologaneng.
- Letsopa, pampiri e e kgobilweng (e e ka dirisetswang go bopa), tege ya go tshameka, seretse
- Dibaga (galase, pampiri, polasitiki), matlhaka, makharoni, dikgapetla jj tse o ka logang ka tsona
- materiale o o ka dirisiwang gape, dibokoso, pampiri ya ntloboithusetso, go phuthela, ditshelo tsa didiriswa tsa go loga, materiale o o pakiwang, dikhurumelo tsa dibotlolo, foele ya thini, wulu, mogala/thudi, matlapa/maje, dipeo, makwalodikgang a bogologolo le dimakasine,
- sekgomaretsi, megala/dithudi e e kgomarediwang mo khatebotong go dirisiwa, dikere, tlhakanyo ya pele ya setatšhe
- setshamiki sa CD le di CD, didiriswa tsa mmino
- diaparo tsa kgale/bogologolo, dijana, ditshelo, go dirisiwa jaaka tshegiso le motshameko wa terama
- malepa/malea le ditshamekisi tse dingwe tsa thuto, tse di rekilweng le tsa maitirelo
- ditshwantsho, ditšhate tsa lebota le dimmepe
- dibuka tsa tshedimosetso le tsa dikgang (Laeborari)
- lense ya polasetiki, galase e e godisang
- batho - bagodi mo lelapeng le baeng ba ba laleditsweng

Dilo tse di latelang di tlhokagala mo Botaking jwa Boitlhamedi

- Lefelo le le bulegileng
- didiriswa tsa go tshameka mmino, tse di dirilweng le tse di rekilweng
- Dithusathuto tsa kutlo le kutlo-pono ka mmino o o farologaneng o o maleba
- Ditšhate le diphousetara
- Ditshegiso tse di farologaneng sk materiale, kgwele, dilo tsa bogologolo le dipopego tse di farologaneng le diaparo tsa kgale/bogologolo
- Setsibosi sa pono sa go thala le go aga

Dimateriale tse di kgethegileng di tlhokagala mo dithhogong tse di rileng di neilwe mo Karolong ya 3

2.6 Kabo ya nako ya go ithuta dikarolo tsa go ithuta tsa serutwa sa Dikgono tsa Botsheto mo Kgatong ya Motheo

Nako e e neetsweng serutwa sa Dikgono tsa Botsheto mo kgweditharong ke diura di le 60 mo mophatong R- 2, le diura di le 70 mo kgweditharong mo mophatong wa 3. Se se raya gore, mo tshekong ya matsatsi a le 5 ka beke, Kitso ya Tshimologo le tsa botho le boleng jo bontle jwa loago di tla rutiwa diura di le 2 mo bekeng, Botaki jwa Boitlhamedi diura di le 2, Thuto ya ikatiso ya mmele diura di le 2 mo mophatong wa R-2. Kitso ya Tshimologo le tsa botho le boleng jo bontle jwa loago di tla rutiwa diura di le 3 mo bekeng, Botaki jwa Boitlhamedi diura di le 2, Thuto ya ikatiso ya mmele diura di le 2 mo mophatong wa 3.

MOPHATO R- 2		NAKO E E LEKANYEDITSWENG KGWEDITHARO	MOPHATO 3		NAKO E E LEKANYEDITSWENG KGWEDITHARO
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 2 mo bekeng	Diura di le 60	Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 3	Diura di le 70
Botaki le Boitlhamedi	Diura di le 2 mo bekeng		Botaki le Biotlhamedi	Diura di le 2 mo bekeng	
Thuto ya ikatiso ya mmele	Diura di le 2 mo bekeng		Thuto ya ikatiso ya mmele	Diura di le 2 mo bekeng	

Dintla tse di botlhokwa mo kgolong ya morutwana ka kakaretso mme di tshwanetse gore di dirwe go tloga mo mophatong wa R-3 letsatsi lengwe le lengwe kgotsa beke nngwe le nngwe mo kharikhulamong.

2.7 Ditlhogo

Kitso ya Tshimologo le tsa botho le boleng jo bontle jwa loago mo kharikhulamong ya serutwa sa Dikgono tsa Botsheto, e rulagantswe ka ditlhogo. Tiriso ya ditlhogo e tshitsintswe jaaka mokgwa wa lomaganya diteng go tswa mo dikarolong tsa dithuto tse di farologaneng mo go kgonagalang e bile go le maleba. Barutabana ba rotloediwa go ka fetola ditlhogo gore di lomagane le diteng tsa maemo a sekolo. Barutabana le bone ba tlhotlhelediwa go itlhopela ditlhogo tsa bona fa ba bona di le maleba.

2.8 Nako e e neilweng ya ditlhogo

Kharikhulamo e tlhametswe go ralala dibeke di le 40 tsa ngwaga. Bonnye kabu ya nako e neetswe setlhogo sengwe le sengwe mo kgweditharong nngwe le nngwe, e bontsha selekanyo se setlhogo sengwe le sengwe se tshwanetseng go se newa. Ditirwana tsa tsamaiso ya tlwaelo le metshameko e lokologileng ya mo teng le ya kwa ntle ga phaposi le yona e tshwanetse go tsenngwa mo lenaneong la go ruta la mo phaposi. Barutabana ba ka rulaganya nako ya bona jaaka ba rata, sk ba ka itlhophela go ruta Kitso ya Tshimologo le tsa botho le boleng jo bontle jwa loago metsotso e le 30 letsatsi lengwe le lengwe kwa ntle ga Labotlhano, le Botaki jwa Boitlhamedi Labobedi le Labone ura e le nngwe.

2.9 Tatelano le tswelelopele

Thulaganyo ya dithhogo tse di tshitshintsweng e neetswe jaaka nngwe ya metheo e e botlhokwa ya thuto ya bana ba ba potlana, ke gore, go tshwanetse ga simololwa ka se barutwana ba se itseng pele mme ba itsisiwe ditlhogo tse ba sa di itseng gentle le dikgono tsa teng morago. Ka jalo, tatelano le tswelelopelo e agilwe mo go bopeng ditlhogo. Tatelano ya ditlhogo e ka fetolwa, mme barutabana ba tshwanetse go tlhokomela tswelelopele le maemo a setlhogo se tshwanetseng go rutwa ka ona.

KAROLO 3: THADISO YA DIDIRISWA TSA THUTO

MOPHATO R

KGWEDITHARO 1 MOPHATO R		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 20 (diura di le 2 mo bekeng)	Didiriswa tse di atlanegesitsweng <ul style="list-style-type: none"> Dibuka tse di tlhophilweng Karata ya puiso Ditshwantsho Didiriswa tse di siametseng katiso ya boitekanelo Tafole ya dikgatlhiso tsa selemo Didiriswa tsa dipopego tse di farologaneng le mmala
<ul style="list-style-type: none"> Dira ditirwana tsa tsamaiso ya ka gale le ditirwana tsa motshameko o o lokologileng tsa mo teng le tsa kwa ntle ga phaposi jaaka go neetswe mo karolong ya 2. Meletlo le malatsi a a kgethegileng a a ketikiwang ke setšhaba go tshwanetse ga buisanwa ka ona jaaka a diragala mo kgweditharong yotlhe. (Diura di le pedi mo kgweditharong di abetswe seo) <p>Setlhogo: Nna - Diura di le 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Dintlha ka ga gagwe - leina, dingwaga, aterese, dinomore tsa kgolagano Ke eng se se ntirang gore ke nne yo o kgethegileng - go akaretsa leina, puo/dipuo, bong Bokgoni le dikgatlhego <p>Ela tlhoko: Ga se barutwana botlhe ba ba ka kgonang go itse diaterese tsa bona le dinomore tsa kgolagano. Boela mo go se moragonyana</p> <p>Setlhogo: Kwa sekolong - Diura di le 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Leina la sekolo, morutabana, mogokgo Ntlwanaboithusetso le mafelo a go tshamekela Melawana le tsamaiso ya ka gale ya mo sekolong <p>Setlhogo: Mo phaposi borutelong - Diura di le 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Ke baya dilo tsa me kae mo phaposing Melawana ya phaposi Go dira mmogo mo phaposing Nka bontsha jang maikutlo a me mo phaposing Nka tlhagisa maikutlo a me jang <p>Setlhogo: Dibuka - Diura di le 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Goreng re tlhoka dibuka Tlhokomelo ya dibuka Go dirisetsa dibuka go batla tshedimosetso Dikgang tse ke di ratang Nka bona dibuka kae <p>Setlhogo: Matsatsi a beke - Diura di le 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Matsatsi a beke Tse re di dirang mo matsatsing a a farologaneng a beke Maabane, gompieno le ka moso 		

Setlhogo: Mmele wa me - Diura di le 2

- Supa le go neela maina a dikarolo tsa mmele - go akaretsa palo ya karolo e nngwe le e nngwe
- Tiro ya dikarolo tsa mmele tse di farologaneng
- Ke mang yo o tshwanetseng le yo o sa tshwanelang go tshwara mmele wa me
- Se mmele wa me o se tlhokang go ka itekanelo

Setlhogo: Botshelo jo bo itekanetseng - Diura di le 2

- Tiragatso ya motheo o o siameng wa boitekanelo
- Go tlhatswa ka metlha
- Go phepafatsa meno, moriri le manala
- Go tlhatswa maungo pele o ja
- Mekgwa e e siameng ya ntlwanabooithusetso
- Go robala
- Ikatiso

Setlhogo: Selemo - Diura di le 2

- Maemo a bosa a selemo
- Mokgwa o tlhago e amegang ka teng
- Ka moo diphologolo di amegang
- Ka moo batho ba amegang ka teng - sk. se re se jang, aparang, dirang le metshameko e re e tshamekang

Setlhogo: Dipopego le mebala mo tikologong ya rona - Diura di le 2

- Lebelela o be o neele maina a dipopego tse di farologaneng
- Dipopego tse di dirang dilo tse di farologaneng
- Lebelela o be o neele mebala e e farologaneng
- Botebo jwa mebala - sk. bofego, tseneletseng

Meletlo le matsatsi a a kgethegileng - Diura di le 2

KGWEDITHARO 2 MOPHATO R		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 20 (diura di le 2 ka beke)	Didiriswa tse di atlanelgesitsweng <ul style="list-style-type: none"> • Sekao sa dilo tse re di dirisang kwa gae • Ditshwantsho tsa meletlo ya balelapa • Ditshwantsho tse di bontshang maemo a bosa a a farologaneng • Tafole ya dikgatlhiso tsa lethabula • Dilo tse di farologaneng tse di dirang modumo - Go akaretsa diletswa tsa mmino • Dilo tse di farologaneng tsa tatso, go tshwara le go dupelela
<ul style="list-style-type: none"> • Dira ditirwana tsa tsamaiso ya ka gale le ditirwana tsa motshameko o o lokologileng tsa mo teng le tsa kwa ntle ga phaposi jaaka go neetswe mo karolong ya 2. • Meletlo le malatsi a a kgethegileng a a ketikiwang ke setshaba go tshwanetse ga buisanwa ka ona jaaka a diragala mo kgweditharong yotlhe. (Diura di le pedi mo kgweditharong di abetswe seo) 		
Setlhogo: Kwa gae - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • Ke mang yo a nnang kwa gae • Ke eng se ke se dirang kwa gae • Ke mang yo a dirang kwa gae • Ditiro tse di farologaneng tse re di dirang kwa gae 		
Setlhogo: Tshireletsego - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • O ka sireletsega jang kwa gae • Mafelo a go tshameka a a sireletsegileng • Mafelo a a sa sireletsegang a go tshameka • Go sireletsega mo tseleng 		
Setlhogo: Ba lelapa - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • Ke mang yo o e leng leloko la ba lelapa la rona • Ditirwana tse ba lelapa la me ba di dirang mmogo • Ditirwana tse ba lelapa la me ba di ketekang - sk. manyalo, dikgang tse di monate, matsatsi a botsalo 		
Ela tlhoko: Barutwana ba tswa mo malapeng a mantsi a a farologaneng. Akaretsa fa o bua		
Setlhogo: Maemo a bosa - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • Loapi le lebega jang - akaretsa mmala le maru • Matsatsi a a mogote, matsatsi a a tsididi, matsatsi a letsatsi le tlhabileng, matsatsi a a nang le phefo, matsatsi a pula -akaretsa se re se aparang mo matsatsing ao 		
Ela tlhoko: Netefatsa gore barutwana ga ba lebelela letsatsi		
Setlhogo: Letlhafula - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • Maemo a bosa a letlhafula • Tlhago e amega jang • Diphologolo di amega jang • Batho ba amega jang - sk. Ke eng se re se jang, aparang, dirang, metshameko e re e tshamekang 		

Setlhogo: Modumo - Diura di le 2

- Modumo o re o utlwang
- Se se dirang modumo o re o utlwang
- Mmino o o ratiwang
- Kutlo e re thusa jang gore re sireletsege
- Go tlhokomela ditsebe tsa me

Ela tlhoko: Tlhokomela gore kharikhulamo e akaretsa barutwana ba ba nang le bothata jwa kutlo

Setlhogo: Pono - Diura di le 2

- Dilo tse di ntikologileng
- Lesedi, lefifi le meriti
- Pono e re thusa jang gore re sireletsege
- Go tlhokomela matlho a me

Ela tlhoko: Tlhokomela gore kharikhulamo e akaretsa barutwana ba ba nang le bothata jwa go bona

Setlhogo: Go tshwara - Diura di le 2

- Dilo tse di farologaneng di utlwala ka go farologana
- Itsise mafoko a mašwa: thata, bonolo, boleta/borethe, botsididi, mogote, bothito, botsiditsana
- Go lemoga maemo a a farologaneng a bosa le phopholego

Setlhogo: Ditatso le monko - Diura di le 2

- Ditatso le monko tse ke di ratang
- Ditatso tse di šwa mo go nna
- Tshireletsego fa o latswa
- Menko e e farologaneng mo tikologong ya rona
- Menko e tswa kae

Meletlo le matsatsi a a kgethegileng - Diura di le 2

KGWEDITHARO 3 MOPHATO R		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 20 (diura di le 2 ka beke)	Didiriswa tse di atlanelgesitsweng
		<p>Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomamemg tsa Dikgono tsa botsheto, o tla tlhoka tse di latelang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tafole ya dikgatliso tsa mariga • Ditshwantsho tse di bontshang dipalamo tsa bogologolo • Ditshwantsho tsa batho ba ba dirang ditiro tse di farologaneng • Laetsa baeng go tla go bua ka ditiro tse di kgatlhisang • Lefelo la go tshamekela la metsi le le nang le ditshelo tsa go lekanyetsa le go tshela • Dilo tse di kokobalang le tse di nwelang • Tlhopho e e farologaneng ya maungo le merogo • Mefuta ya ditshelo tse di senang sepe tsa dikungo tsa teri/dikungo tsa mašwi • Kgwele/Bolo ya diwulu le dikungo tse di dirilweng go tswa mo wulung • Dikao tsa materiele tse di ka dirisiwang gape
<ul style="list-style-type: none"> • Dira ditirwana tsa tsamaiso tsa tlwaelo le ditirwana tsa motshameko o o lokologileng tsa mo teng le tsa kwa ntle ga phaposi jaaka go neetswe mo karolong 2. • Meletlo le matsatsi a a kgethegileng a a ketikiwang mo setshabeng, a tshwanetswe go tlottiwa ka ona jaaka a tlhagelela mo kgweditharong yotlhé. (Diura di le pedi mo kgweditharong di abetswe seo) 		
<p>Setlhogo: Mariga - Diura di le 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maemo a bosa mo marigeng • Ka moo tlhago e amegang ka teng • Ka moo diphologolo di amegang ka teng • Ka moo batho ba amegang ka teng - sk. Se re se jang, aparang, dirang, metshameko e re e tshamekang <p>Setlhogo: Dipalangwa - Diura di le 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ya sekolong • Mefuta e e farologaneng ya dipalangwa • Dipalangwa tsa bogologolo <p>Setlhogo: Ditiro tse batho ba di dirang - Diura di le 2</p> <p>Tiro e e amanang le :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dipalangwa sk. terena, lori le bakgweetsi ba ditekesi; borapharakano; bakgweetsi ba difofane le badiri ka bona • Boitekanelo sk. ngaka, ngaka ya meno, mokgweetsi wa emelense • Dijo sk. rralebenkele, moabadijo, mobaki, molemirui • Ditirelo sk. moagi, rradipeipi, rramotlakase, motaki <p>Ela tlhoko: Gakolola barutwana gore mosadi kgotsa monna a ka dira tiro nngwe le nngwe</p> <p>Setlhogo: Metsi - Diura di le 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dilo tse di kokobalang/phaphamalang le setlhatswetsa • Dilo tse di nnang mo metsing • Go tswakanya dilo tse di farologaneng mo metsing go fetola mokgwa o metsi a lebegang ka teng • Go tshela le go lekanyetsa metsi • Tshomarelo ya metsi 		

Setlhogo: Maungo - Diura di le 2

- Mefuta e e farologaneng ya maungo
- Tatso le phopholego ya maungo
- Kwa maungo a tswang teng
- Mebala le popego ya maungo

Setlhogo: Merogo - Diura di le 2

- Mefuta e e farologaneng ya merogo
- Tatso le phopholego ya merogo
- Kwa merogo e tswang teng
- Mebala le popego ya merogo

Setlhogo: Temo ya teri - Diura di le 2

- Dikungo tsa mašwi le gore di tswa mo diphologolong dife
- Mokgwa o re bonang botoro ka ona

Setlhogo: Bolemi jwa boboa/ wulu - Diura di le 2

- Bolemirui jwa dinku
- Kwa wulu e tswang teng
- Tiriso ya wulu

Setlhogo: Tikologo e e itekanetseng - Diura di le 2

- Mosola wa tikologo e e itekanetseng
- Ditsela tse batho ba kgotlhelang tlhago ka teng
- Mosola wa tiriso gape

Meletlo le malatsi a a kgethegileng - Diura di le 2

KGWEDITHARO 4 MOPHATO R		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 20 (diura di le 2/ beke)	Didiriswa tse di atlanelgesitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka tse di latelang: <ul style="list-style-type: none">• Tafole ya dikgatlhego tsa letlhhabula• Laeborari/ dibuka tsa tshedimosetso• Ditshwantsho
<ul style="list-style-type: none"> • Dira ditirwana tsa tsamaiso tsa tlwaelo le ditirwana tsa motshameko o o lokologileng tsa mo teng le tsa kwa ntle ga phaposi jaaka go neetswe mo karolong 2. • Meletlo le matsatsi a a kgethegileng a a ketikiwang mo setshabeng, a tshwanetswe go tlotliwa ka ona jaaka a tlhagelela mo kgweditharong yotlhe. (Diura di le pedi mo kgweditharong di abetswe seo) 		
Setlhogo: Dikgakologo - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • Maemo a bosa a dikgakologo • Ka moo tlholego e amegang ka teng • Ka moo diphologolo di amegang ka teng • Ka moo batho ba amegang ka teng - sk. Ke eng se re se jang, aparang, dirang, metshameko e re e tshamekang 		
Setlhogo: Dinonyane - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • Mefuta e e farologaneng ya dinonyane • Diponagalokakaretso tsa dinonyane - diphuka, maoto a mabedi, molomo, go beela mae • Dinonyane tse di sa kgoneng go fofa - ntšhe, phenkwine • Senthaga 		
Setlhogo: Digagabi - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • Digagabi tse di farologaneng - e.g. Kwena,noga,mokgantitswane • Diponagalo tsa digagabi - madi a a tsididi, mmele o o magwasipa, go beela mae • Batlisisa ka tsenelelo bonnye ka segagabi se le sengwe 		
Setlhogo:Kgogodumodumo - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • Dikgogodumodumo tse di farologaneng • Ka moo dikgogodumodumo di tshelang ka teng • Se re se itseng ka dikgogodumodumo gompieno 		
Ela tlhoko: Dirisa dibuka tsa ditshwantsho go tswa kwa laeboraring		
Setlhogo: Diphologolo tse di tlhaga - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • Diphologolo tse di tlhaga ke eng • Mefuta ya diphologolo tse di tlhaga • Diphologolo tse di tlhaga di bonwa kae • Ka moo diphologolo tse di tlhaga di tshelang ka teng 		
Setlhogo:Batlisisa ka phologolo e le nngwe e e tlhaga - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • Tlhophia phologolo e nngwe e e tlhaga go ithuta ka yona o lebeletse dintlha tse di latelang: <ul style="list-style-type: none"> - Phologolo e ntse jang - Kwa e dulang teng - E ja eng - Bana le kwa ba tsaletsweng teng - Ntlha nngwe ya tlaleletso e e kgatlhisang 		

Setlhogo: Metshameko - Diura di le 2

- Motshameko o ke o ratang
- Ke eng re na le melawana mo metshamekong
- Ke eng motshameko o le botlhokwa mo go nna

Meletlo le matsatsi a a kgethegileng - Diura di le 2

Kopano ya ditlhogo le tlhatlhobo - Diura di le 4

KGWEDITHARO 1 MOPHATO R		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegesitsweng
		Lebelela didiriswa tse di tlhomameng tsa Dikgono tsa Botshelo tse di mo Karolo 2
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo tsamaong ya kgweditharo 1. Tlhophha dithhogo tse di maleba tsa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono.		
Botaki jwa Tiragatso - Diura di le 10		
Metshameko le dikgono tsa Boitlhamedi		
<ul style="list-style-type: none"> Go itshidila le go hema o dirisa ditiro tsa letsatsi le letsatsi, jaaka go tsoga le go ikapesa - go iphutholola, go ikgara, go itshopa, go itsikinya, go itlhotlhora, go kgabaganya molagare Kgodiso ya temogo ya phatlha/sebaka, motshameko wa dikgapetla/ go ema ka bonako o sa tsikinyege, go ipatlela phatlha ya gago ntle le go kgoreletsa/thula ba bangwe Tshola kgato e e tsepameng:tshameka motshameko wa moribo jaaka go opa matsogo, go gata ka maoto,diitewa a dirisa moribo le moretheto o o farologaneng Utolola mmino, motsamao le lenseswe: o tsepama mo moribong/morethethong: bonako le bonya Opela dipina tsa tiragatso a dirisa dikarolo tsa mmele tse di farologaneng go ranola pina Tiriso ya lenseswe ka gangwe le motsamao mo go tseyeng karolo mo diraemeng le dikgang Tsidifatso le go ikhutsa ga mmele (sk go kokobala mo metsing jaaka letlhare) 		
Go loga leano le go ranola		
<ul style="list-style-type: none"> Loga leano ka kgang e ka ga maitlhomo kgotsa maitemogelo a gago a botshelo o dirisa lenseswe (go opela/go bua), motsamao, mmino, dilo le ditogamaano tsa terama Go thadisa maikutlo le kakanyo ka motsamao le pina (sk tau e e galefileng, peba e e tshwerweng ke tlala) Utolola dirwe tsa kutlo ka ga teramatiso ya kgang, diraeme le dipina, (sk 'etelela sefou pele', go utlwelela phopholego ya dilo tse di farologaneng) 		
Botaki jwa Pono Diura di le 10		
Go itlhambela dilo tsa tlhakorepedi/tekatekanopedi (2 D)		
<ul style="list-style-type: none"> Thala le go neela thanolo ya gago ka sethalo o dirisa setlhogo sa beke le go dirisa dikheraeyone tsa mafura, dikheraeyone tsa pasetele le ditshwantsho tse dingwe tsa bobegakgang Tako: dirisa pente e e tlhakantsweng pele kgotsa enke ya mebala kgotsa basa (dye) mo mmalengtheo le mmalatlaleletso go tsibogelo setlhogo sa beke Elemente ya botaki: maitemogelo a e seng a tlwaelo le tiriso ya dipopego mo sethelong le takong Tlhama metheo: pharologanyo ya tiriso e e seng ya tlwaelo (bogolo/bonnye, boleele/bokhutshwane) mo go thaleng le mo go takeng Pharologanyo ya bogolo jwa pampiri le popego: tlhotlheletsa go dira mo dikaleng tse di farologaneng: 		
Go itlhambela dilo tse di mathakoretharo /tekatekanotharo(3D)		
<ul style="list-style-type: none"> Kgolagano ya mesifa e mennye le e megolo: (letsogo le tlhaloganyo) tiriso ya sekere le didiriswa tse dingwe 		
Kitsotlhaka ya pono (e e tla akarediwang mo kgweditharong yotlhe)		
<ul style="list-style-type: none"> Neela dipopego mo tirong ya gago 		

KGWEDITHARO 2 MOPHATO R		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
		Lebelela didiriswa tse di tlhomameng tsa Dikgono tsa Botshelo tse di mo Karolo 2
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo tsamaong ya kgweditharo 1. Tlhophha dithhogo tse di maleba tsa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono		
Botaki jwa Tiragatso - Diura di le 10		
Metshameko le dikgono tsa Boitlhamedi		
<ul style="list-style-type: none"> Itshidila ka go dirisa ditirwana tsa letsatsi le letsatsi jaaka "go phepfatsa ditlhako tsa me, go alola bolao Temogo ya mmele ka go utolola phatlha le kaelo jaaka bogolo, bonnye, godimo, kwa tlase, kgakala le gaufi Mmino, lentswe le motsamao: tsepama mo dilong tse di tshwanang le kwa godimo le tlase, thata le botlhoho Mmino wa setso, metshameko ya meribo le diraeme o dirisa dilo tse di farologaneng (godimo, bonolo, thata, botlhoho) ka go opa diatla le go kiba Motsamao wa go tsikinyega jaaka kgati le go tlolatlola, fa ba ntse ba arogana lefelo/phatlha ntle le go thula ba bangwe Bokgoni ba go reetsa: tsibogela matshwao, dikaedi, dikgang, diraeme le dipina, jaaka 'ema! 'go ema ka bonako' kgotsa 'go nna fatshe' 		
Go loga leano le go ranola		
<ul style="list-style-type: none"> Go ranola dilo tsa setso le dipina tse dingwe o dirisa dilo tse di tshwanang le: bonolo/kwa tlase le kwa godimo Go diragatsa maemo a e keteng ke a nnete, maithlomo le maitemogelo a gago a botshelo Tlhama le go etsisa modumo wa kgang jaaka modumo wa dinotshe Dikaelo, maemo (godimo, mo gare le kwa tlase) le dipopego tse di utolotsweng ka motsamao wa boitlhamedi le dikgang Teramatiso, o dirisa kgang ya setso e e leng teng, leboko, diraeme kgotsa pina jaaka setsibosi Tiriso ya dilo kgotsa diaparo le dilo tse di dirisiwang mo seraleng ka motsamao wa boitlhamedi, metshameko ya terama le mmino 		
Botaki jwa pono - Diura di le 10		
Go itlhamele dilo tse di tlhakorepedi (2D)		
<ul style="list-style-type: none"> Tiriso e e sa tlhomamang ya dielemente tsa botaki, tsa popego le mmala mo go raleng le go penta mo tsibogelong ya setlhogo sa beke Dira ka bogolo jo bo farologaneng go godisa temogo ya dintlhha Go ranola dikarolo tsa mmele ka go thala le go penta Dirisa ditogamaano tsa mokwalo o o kgaoganeng, o dirisa dilo tse di jaaka dikhurumelo tsa dibotlololo, matlapa, matlhare, matsogo 		
Go itlhamele dilo tsa mathakoretharo (3D) (go bontsha le go aga)		
<ul style="list-style-type: none"> Dikgono le ditogamaano tsa boitseanape jwa go: sega, kgomaretsa, gagola Dirisa taka/tege ya go tshameka go bontsha ka tokologo: go bopa, go soka, go pitika 		
Litheresi ya pono		
<ul style="list-style-type: none"> Go lebelela le go bua ka buka ya ditshwantsho: neela dipopego le mmala mo bukeng ya ditshwantsho, supa pharologano bogolo/ bonnye, bolele/bokhutshwane mo bukeng ya ditshwantsho 		

KGWEDITHARO 3 MOPHATO R		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
		Lebelela didiriswa tse di tlhomameng tsa Dikgono tsa Botshelo tse di mo Karolo 2
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo tsamaong ya kgweditharo 1. Tlhophha dithhogo tse di maleba tsa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono		
Botaki jwa Tiragatso Diura di le 10		
Metshameko le dikgono tsa Boitlhamedi		
<ul style="list-style-type: none"> Metsamao ya go ikatisa ka go gotetsa mmele o diragatsa kgang jaaka setsibosi Motabogo wa petsana o dirisa moribo le motsamao Mmino, lentswe le motsamao, tsepamisa ya godimo: godimo le kwa tlase Go dirisa diletswa tsa meropa go tshegetsa morethetho le go aga bokgoni jwa dipalo le go bala Go dirisa diletswa tsa mo mmeleng/ diletswa tsa meropa go diragatsa dipaterone tsa moribo o o bonolo Temogo ya phatlha ka motsamao wa dipopego, kgolokwe le mela Puo ya mmele le sefatlhego go bontsha maikutlo jaaka A 'kutlobotlhoko', 'boitumelo' Go tsidifatso le go lapolosa mmele: sk.go kokobalo/phaphamala mo godimo ga metsi jaaka matlhare a setlhare 		
Go loga leano le go ranola		
<ul style="list-style-type: none"> Dipina: tsepamiso mo bogodimong le bokwatlse jaaka 'Twinkle, Twinkle little star' (godimo) le tshupanako ya ga rremogolo (kwa tlase) Moribo:boleng jwa noto e telele le e khutshwana (nako) ka go dirisa diletswa tsa mmele le meropa Tiragatso ya maemo a e keteng ke a nnete, kgotsa maitemogelo a gago a botshelo ka motsamao le pina Dilo tse di angwang go emela dilo tse dingwe mo motshamekong wa terama, jaaka leiso la maselamose, hutshe jaaka leotwana la go kgweetsa, jj 		
Botaki jwa pono Diura di le 10		
Go itlhamele dilo tsa matlhakorepedi (2D)		
<ul style="list-style-type: none"> Thala le go penta ka tokologo o dirisa setlhogo sa beke Tlhakanya pente ya gago go siamisa tlhomamo Tiragatso e e sa tlwaelegang ya mmele: tlolatlola, taboga, go robala le tse dingwe Dira ka kagego e e farologaneng le bogolo jwa pampiri, le maratšhe a bogolo jo bo farologaneng go dira ka kgolo ya dintlha 		
Go itlhamele dilo tsa tlhakoretharo (3D) (Go aga le go taka)		
<ul style="list-style-type: none"> Tlhama ka tokologo a dirisa mefuta ya materiele jaaka dibokoso tse dinnye, materiele o o ka diriwang gape jaaka ditalama, dibokose tsa mae, manathwana a dikhatebokoso le tse dingwe Tlholtleletsa kgolo ya dikgono ka tiriso ya materiele Dirisa taka/tege ya go tshameka go tokafatsa bokgoni jwa mesifa e mennye ka go pitika, nota/ tlhoba, kopanya 		
Litheresi ya pono		
<ul style="list-style-type: none"> Lebelela le go bua ka mmala le dipopego mo ditshwantshong Tsibogela dipotso go bontsha temogo ya mmala le popego 		

KGWEDITHARO 4 MOPHATO R		
Botaki jwa Tiragatso	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegesitsweng Lebelela didiriswa tse di tlhomameng tsa Dikgono tsa Botshelo tse di mo Karolo 2
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo tsamaong ya kgweditharo 1. Tlhophia ditlhogo tse di maleba tsa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono		
Botaki jwa Tiragatso Diura di le 10		
Metshameko le dikgono tsa Boitlhamedi		
<ul style="list-style-type: none"> Go itshidila mmele ka go dirisa maemo (godimo, tlase le mo gare) jaaka go tshwara poleiti ya polasetiki ya go tshameka, go gagaba jaaka seboko, roller-skating, jj. Dira dipopego ka mmele, o tsepama mo dikgolokweng le dikhuttonne Go itshegeletsa ka leoto le le lengwe jaaka e kete ke kota, sethunya se se fokiwang ke phefo, go tsamaya mo mogaleng o o gagametseng, jalo jalo. Go tsidifatsa le go lapolosa mmele ka go iphoka ka letlhare jj 		
Go loga leano le go ranola		
<ul style="list-style-type: none"> Tiragatso e e bonolo ya go etsisa/motshamekoketso jaaka go ja bebetsididi, go baka kuku, go jala le go nosetsa peo, jj Reetsa kgang le go ranola ditiragalo mo kgannyeng, ka ga puo ya sefatlhego, motsamao le tiragatso e e maleba ya modumo Temogo ya tiriso ya phatlha ka motsamao wa modumo jaaka go tsamaya mo sejanageng, sefofane, terena, bese, thekesi, baesekele jj 		
Botaki jwa pono Diura di le 10		
Go itlhamele dilo tsa tlhakorepedi (2D)		
<ul style="list-style-type: none"> Go thala le go penta o dirisa setlhogo sa beke Tiriso ya boditšhabatšhaba ya dipaterone tse di thalwang jaaka temogo ya dipaterone tsa lefatshe la gago Dirisa mmala go tlhama dipaterone Dirisa maano a mokwalo o o bonolo go tlhama paterone e e sa tlwaelegang 		
Go itlhamele dilo tsa matlhakoretharo (3D) (go aga le go taka)		
<ul style="list-style-type: none"> Aga dikgono tsa thuto ya boitseanape le taolo ya mesifa e mennye ka go bofa le go phuthela le tse dingwe Dirisa dintlha tse di kgolo mo go bontsheng ka go dirisa taka/tege ya go tshameka: nota/thoba, go goga, pitikolola dilo tse dinnye Go bontsha go go sa tlhomamang ka go dirisa taka/tege ya go tshameka 		
Litheresi ya pono		
<ul style="list-style-type: none"> Neeleng mmala le popego tse di kgethegileng (mebala e e tseneletseng le e e sa tsenelelang, dipopego tse di bonolo tsa jiometeri) le pharologano ka go araba dipotso 		

KGWEDITHARO 1 MOPHATO R		
Thuto katiso ya mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegesitsweng
		<p>Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka:</p> <p>dikutu tse dikima tsa setlhare, mapolanka, dithaere, dibolo/dikgwеле, dikgetsana tsa dinawa, ditshamekisi tsa maotwana tse barutwana ba ka di dirisang fa ba tshameka motshameko o o gololosegileng/lokologileng, motshameko wa go tlola dikgoreletsi,mmino</p>
Motsamao		
<ul style="list-style-type: none"> • Go tsamaya le go taboga mo dikaelong tse di farologaneng ntle le go thulana • Go taboga o dikologa mo batshamekakgatlhanong ba le bane • Go taboga o dikologa batshamekakgatlhanong ba le babedi • Motabogo wa go ya le go boa magareng ga batshamekakgatlhanong ba le babedi • Tiriso ya ditsiboso ntle le motsamao: barutwana ba tlola ka hulahupu, ba dira mebele ya bona meleele “boleele, magareng le bonnye” 		
Temogo ya methapo		
<ul style="list-style-type: none"> • Go dirisa ditemosi: ka go lebelela maemo a a bonolo a khoso ya dikgoreletsi, sk, go tlola , go taboga, go latlhela, go palama. Barutwana ba tlhokomela kwa ba tshwanetseng go ya teng. • Go dirisa temosi ya go kgoma/go tshwara ka go taboga le go tshwara/ama dilo tse di mo lebaleng la go tshamekela; mefuta ya dilo tse di ka tshwarwang mo lebaleng la metshameko e ka nna, mabota, dikutu tsa ditlhare, ikatiso ya jankele, matlapa jj. Ba nna le maitemogelo ka go kgoma mafelo a a farologaneng. • Dirisa temosi ya go kgoma/ama ka go itswala matlho, barutwana ba batla dilo ka go di kgoma jaaka kgetsi ya dinawa, kgwele jj. 		
Moribo/morethetho		
<ul style="list-style-type: none"> • Go tlola ka maoto a a pataganeng mmogo le go refosanya maoto • Go dirisa temosi ya kutlo: motshameko wa maiphithhwaphitlhwane le yo a iphithhileng, go letsatshipi/phala gore ba bangwe ba sale modumo morago • Go dirisa temosi ya kutlo: go tshameka ka dilo tse di dirang modumo jaaka dikhurumelo tsa dibotlololo tse di tsentsweng mo thinning go dira modumo kgotsa go bofeletswe mo maotong a bona. Barutwana ba tlola kgotsa ba tsamaela kwa moribong o o kgethegileng. 		
Kgolagano		
<ul style="list-style-type: none"> • Latlhela le go tshwara kgetsi ya dinawa • Ikatiso ya jankele - go dirisa matsogo go tsamaya o itshwareeditse kwa godimo mme mmele o akgegile/lepeletse • Ikatiso ya jankele, palama lere 		
Tekatekano		
<ul style="list-style-type: none"> • Motshameko wa go tila mehwidinyana (disekitlele) le go fetola kaelo • Tlhaola ditsela tse di farologaneng tsa go tsamaya go kgabaganya thobane ya go itshegetska • Ikatiso ya jankele - go itshegetska ka go tsamaya mo dithobaneng tse di kwa tlase • Itshegeletska ka leoto le lengwe mo metshamekong e e farologaneng 		
Tiriso ya phatlha/sebaka		
<ul style="list-style-type: none"> • Tabogela mo dikaelong tse di farologaneng kwa ntle ga go thula ba bangwe o dirisa phatlha yotlhe e e leng teng • Dikago tse di farologaneng: kgolokwe, sekwere, popego ya taemane • Tlolela le go tsamaya mo tlase ga dikgoreletsi, go gagaba, go palama , go tlola jj • Ikatiso ya jankele, go gagaba le go kgabaganya mo diforeiming o dirisa dikarolo tsa mmele tse di farologaneng 		
Kitso ya dikaelo		
<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse di tla dirisang letlhakore le le bokoa la mmele, ke gore, menogela mo molemeng/mojeng, dirisa letsogo la molema/moja jj . • Go robala mo fatshe....pitikologa ka letlhakore go ya kwa molemeng/mojeng 		
Metshameko		
<ul style="list-style-type: none"> • Motshameko wa maiphithhwaphitlhwane • Ditirwana tsa ditemosintsi, tshamekela mo metsing ka dilo tse di farologaneng tsa polasitiki 		

KGWEDITHARO 2 MOPHATO R		
Thuto ya ikatiso ya mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
		<p>Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka:</p> <p>Dilo tsa khoso ya dikgoreletsi; mmino, dikgetsana tsa dinawa, dikgwele,jj</p> <p>Megala; ikatiso ya jankele, jj.</p>
Motsamao / go sa tsamae		
<ul style="list-style-type: none"> Dikarolo tsa mmele: opela dipina le diraeme fa ba ntse ba ithuta dikarolo tsa mmele e leng, tlhogo, magetla, thamo, sehuba, dinoka, maoto, mangwele, menwana, nko, molomo, seledu, sekongo, seatla, matsogo Tabogela kwa pele le kwa morago Taboga ka bonako le ka bonya 		
Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa		
<ul style="list-style-type: none"> Khose e e bonolo ya dikgoreletsi sk. go tlola, go taboga, go gagaba, go relela ka mpa, go palama,jj Kgokolosetsa kgwele mo morutwaneng yo mongwe ...morutwana yoo le ena a e busetse kwa go yo mongwe Kgorometsa baluni 		
Moribo/morethetho		
<ul style="list-style-type: none"> Go dirisa mmino kgotsa mmele jaaka seletswa sa mmino, tlhaola dikarolo tsa mmele le go tsamaya go ya ka ditaelo tsa moribo tse di neetsweng, ke gore, kgoma menwana....kgoma tlhogo...kgoma nko jj 		
Kgolagano		
<ul style="list-style-type: none"> Latlhela le go tshwara dikgetsi tsa dinawa Ikatiso ya jankele - go lepelela/akgega mo thobaneng e e rapameng ya ikatiso ya jankele Ikatiso ya jankele -palama lere kwa godimo le kwa tlase ya ikatiso ya jankele 		
Itshegetsa		
<ul style="list-style-type: none"> Dikarolo tsa mmele: ka go dirisa dikgetsi tsa dinawa, barutwana ba kopa go tswa mo morutabaneng gore dikgetsi tsa dinawa di bewa kae, ke gore, fa o ntse o tsamaya baya kgetsi ya dinawa mo tlhogong: baya kgetsi ya dinawa mo lengweleng (la molema/la moja) fa o ntse o itshegetsa ka leoto le le lengwe; baya kgetsi ya dinawa mo legetleng (la molema/la moja) fa o ntse o tsamaya jj Itshegetse: tsamaya mo moleng; itshegetse mo dilong tse di kwa tlase 		
Tiriso ya phatlha/sebaka		
<ul style="list-style-type: none"> Ka taelo ya morutabana, tabogela mo dikaelong tse di farologaneng ba dirisa phatlha yotha e e leng teng Dikago tse di farologaneng: kgolokwe e e tabogang e dikologa Tlolela le go tsamaya mo tlase ga dikgoreletsi, go gagaba, go palama , go tlola jj Ikatiso ya jankele, go gagaba le go kgabaganya mo diforeiming o dirisa dikarolo tsa mmele tse di farologaneng 		
Kitso ya dikaelo		
<ul style="list-style-type: none"> Dikarolo tsa mmele - go taboga... go diga sefatlhego, go robala mo fatshe... pitikologa ka mekokotlo le ka mathlakore (molemeng/mojeng) Tsamaya ka lethakore go ya molemeng/mojeng 		
Metshameko		
<ul style="list-style-type: none"> Latlhela dikgetsi tsa dinawa / dibolo/dikgwele mo setshelong Go tlolatlolola, go tshwara, go latlhela 		

KGWEDITHARO 3 MOPHATO R		
Thuto ya ikatiso ya mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegesitsweng
		<p>Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka:</p> <p>Dibolo/dikgwele, dimakhara le mehwidinyane (skittles), mebala, diroupu, diribono</p> <p>Dilo tse di kwa tlase jaaka mathaere, matlapa le diloko.</p>
Motsamao		
<ul style="list-style-type: none"> Go tsamaya le go taboga mo dikaelong tse di farologaneng Go tsamaya, go matša, go tlolatlola, go relela, go tlola kgati, go golopa, go tlola le go kgokologa Go sa tsamae: go kobega, go ikotlolola le go ikgona o dira dipopego tse di farologaneng 		
Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa		
<ul style="list-style-type: none"> Khose e e bonolo ya dikgoreletsi sk. go tlola, go taboga, go latlhela, go palama jj Tlola kgati Tlolela mo dikgoreletsing jaaka fa tlase ga roupou Go tlola go fitlhelela sekgala mo lefatsheng 		
Moribo/morethetho		
<ul style="list-style-type: none"> Tlola ka maoto a le mabedi le go refosana maoto Sekotše se se bonolo, go simolola ka leoto le le lengwe o be o tlhome ka le le lengwe; go simolola ka leoto le le lengwe mme o tlhome ka a le mabedi; go simolola ka maoto a le mabedi mme o tlhome ka le le lengwe 		
Kgolagano		
<ul style="list-style-type: none"> Latlhela le go tshwara kgetsya dinawa Ikatiso ya jankele - go dirisa matsogo go tsamaya o itshwareeditse kwa godimo mme mmele o akgegile/lepeletse Ikatiso ya jankele, palama lere 		
Itshegetsa		
<ul style="list-style-type: none"> Palama dilo tse di kwa tlase jaaka dithaere, ditulo jj Itshegetsa: go tsamaya mo roupung, go tsamaya mo dithaereng, dikutung, dipolanka, matlapa jj Supa mekgwa e e farologaneng ya go kgabaganya dibimi/dithobane tsa go itshegeletsa, go fologa le go tlhomema/bonolo (koba mangwele) Ikatiso ya jankele - Itshegetsa ga o tsamaya mo dithobaneng tse di kwa tlase Itshegetsa ka leoto le lengwe, la molema/la moja 		
Tiriso ya phatlha/sebaka		
<ul style="list-style-type: none"> Dikaelo le ditsela: go tsamaya mo moleng o o tlhamaletseng, mola o o kgopameng le o o manyokenyoke Lobel: go tsamaya ka bonako, go matša ka bonako, taboga ka bonako mo moleng o o tlhamaletseng, mola o o kgopameng le o o manyokenyoke Tlolela le go tsamaya fa tlase ga dikgoreletsi, go gagaba, go pagama, go tlola jj. Ikatiso ya jankele: go gagaba le go loga ka diforeime o dirisa dikarolo tse di farologaneng tsa mmele 		
Kitso ya dikaelo		
<ul style="list-style-type: none"> Tsamaya ka lethakore, go ya mo molemeng/mo mojeng mo tseleng e e tlhamaletseng, e e manyokenyoke Tlolatlola ka leoto le le senang maatla 		
Metshameko		
<ul style="list-style-type: none"> Phologolo le motsumi; katse le peba; phokojwe le nku; tshwara mogatla jj. 		

KGWEDITHARO 4 MOPHATO R		
Thuto ya ikatiso ya mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
		Dikgoreletsi, phala, dibolo/dikgwele tse di farologaneng, kuranta jalo jalo
Motsamao		
<ul style="list-style-type: none"> Go ikatiso o dirisa dikgoreletsi: methapo ya kgopolo, barutwana ba simolola ka tirwana ya ntlha le tirwana ya bofelo ya tatelano e e tsepameng, mme o gopole gore o ka dira eng mo lefelong lengwe le lengwe Tsamaela kwa dikaelong tse di farologaneng, o dirise lobelo lo lo farologaneng, o akaretsa go ema fa o laelwa go dira jalo, kgotsa go dira motsamao o mošwa Go sa tsamaye: go tsamaisa mmele, ikgona mmele, go ikgonolola, go ikotlolola, go kobega, jalo jalo 		
Methapo ya temogo		
<ul style="list-style-type: none"> Kgolagano ya letsogo le leitlho: latlhela kgwele e tona mo sekonopelweng kwa go ikaeletsweng, kgokolosetsa kgwele e nnye kwa sekonopelweng se se ikaeletsweng Tshwara kgwele e kgolo: e e fa gare le e nnye ka dikgala tse di farologaneng kgotsa bogodimo jo bo faroganeng Ka bobedi, go isa kwa godimo le kwa tlase, go tshwara bolo e kgolo Go kolopa: ka letsogo le le phuthulotsweng, go kolopa baluni o tswelele o dirise kgwele/bolo ya tenese 		
Moribo/morethetho		
<ul style="list-style-type: none"> Go dirisa dipina tsa tiragatso: barutwana ba kopisa se morutabana a se dirang- motsamao o akaretsa go matšha, golopa, tlola tlola, tlola kgati, go dikologa le go itshegatsa 		
Kgolagano		
<ul style="list-style-type: none"> Kgolagano ya letsogo le leitlho: go tlolatlodisa kgwele e tona, e e mo magareng le e nnye Latlhela o be o tshware kgetsi ya dinawa ka diatla di le pedi; le ka seatla sa molema le sa moja Latlhela kgetsi ya dinawa mo hupung e e beilweng mo fatshe ya seksgala sa dimitara di le pedi go tswa go e nngwe Go kolopa: dirisa thobane ya kherikete ya polasetiki kgotsa lokwalodikgang lo lo potokilweng go dirisiwa jaaka thobane mme a iteye kgwele go tswa mo go "T" mme a tswelele ka ditirwana tsa go latlhela le go betsa/itaya ba dirisa dikgwele tsa phopholetso e e bonolo (dikgwele tsa tense) Kgolagano ya letsogo le lonao: dumedisang ka dinao; go tiribola ka kgwele o dirisa lenao la molema/la moja; go raga kgwele go ya mo sekonopelweng se se ikaeletsweng 		
Tekatekano		
<ul style="list-style-type: none"> Tsamaya mo dirouping tse di beilweng mo fatshe; dithaere; itshegetska ka lonao lo le lengwe. Metshameko; barutwana ba tsamaya ka dithini (dithini tsa di onse di le 48) di bofeletswe ka diropu mo dinaong, tshwara roupou ka diatla go itshegetska 		
Tiriso ya phatlha/sebaka		
<p>Metshameko ya thanele/kgogometso, ke gore, gagaba mo gare ga maoto a ba bangwe mme le bona mo gare ga a gago, gagaba mo gare ga maoto a barutwana ba ba emeng mo moleng o le mongwe, go gagaba mo gare ga dithanele tse di itiretsweng jaaka dithaere, dihupu, meropa, jj.</p>		
Kitso ya dikaelo		
<ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse o dirisang letlhakore la mmele le le senang maatla Ditirwana tsa kgokoloso; robala mo fatshe mme o kgokologe kwa mojeng kgotsa mo molemeng 		
Metshameko		
<ul style="list-style-type: none"> Sala ditaelo morago tsa go tsamaya, go taboga, go tlola, go tlola kgati, go palama, jj Go tsamaya mo sekeleng ba tshwarane ka diatla, bogolo le palo ya disekele, di tsamaye di fetofetoga le go fetola dikaelo tsa motsamao wa sekele Metshameko ya go kolopa jaaka tenese ya letsogo, kgwele ya T, go kgarametsa baluni, jj 		

MOPHATO 1

KGWEDITHARO YA 1 MOPHATO 1		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 20 (Diura di le 2 ka beke)	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka tse di latelang: Tšhate ya maemo a bosa
<ul style="list-style-type: none"> Dira ditirwana tse di tlwaelegileng le metshameko ya mo teng le ya kwa ntle ga phaposi e e lokologileng jaaka go kailwe mo karolong ya 2 Dirisa khalentara ya phaposi go buisana ka ditiro tsa letsatsi le tsa kgwedi letsatsi lengwe le lengwe, ngwaga otlhe Poeletso, tlhatlhobo le dipaakanyo/ditshiamiso di tshwanetse go dirwa ka dinako tsotlhe (kabo ya nako e letlelela se) Netefatsa gore tšhate ya maemo a bosa e mo nakong Dipuisano tsa keteko ya matsatsi a tsa sedumedi le a mangwe a a kgethegileng mo setšhabeng, di tshwanetse go diragala mo tsamaong ya kgweditharo (diura di le pedi mo kgweditharong, di neetswe tiro e) 		
Setlhogo: Nna - Diura di le 6 <ul style="list-style-type: none"> Dintlha ka ga gago jaaka leina, aterese, dinomore tsa mogala le dingwaga tsa gago Re botlhokwa e bile re kgethegile Dilo tse re kgonang go di dira Ke tshwana jang le ditsala tsa me? Ke farologana jang le ditsala tsa me? 		
Setlhogo: Kwa sekolong - Diura di le 4 <ul style="list-style-type: none"> Leina la sekolo, morutabana le mogokgo O bona kae mafelo a a farologaneng mo sekolong - akaretsa ntlwana ya boithusetso, ofisi, mafelo a go tshamekela Ditiro tse di tlwaelegileng tsa phaposi le melao Ke ya jang kwa sekolong? <p>Ela tlhoko: Barutwana ba ka nna ba ithaopa go tsaya dikarolo tse di farologaneng mo phaposing mme fela morutabana o tshwanetse go netefatsa gore mongwe le mongwe o nna le seaba go dira sengwe mo tsamaong ya kgweditharo.</p>		
Setlhogo: Mekgwa ya tlwaelo ya boitekanelo - Diura di le 4 <ul style="list-style-type: none"> Go robala Go ja dijo tse di itekanetseng Tiriso e e siameng ya ntlwana boithusetso Go tlhapa diatla Go itshwara o le phepa Moriri, meno le manala Go tlhapa ka gale Go ikatisa le go tshameka ka gale Go bogela thelebišene ka selekano 		
Setlhogo: Maemo a bosa - Diura di le 4 <ul style="list-style-type: none"> Tšhate ya maemo a bosa a letsatsi le letsatsi <ul style="list-style-type: none"> Tlhokomelo ya maemo a bosa a ka gale. Mogote, botsididi, diphefo, maru, letsatsi, mouwane, go na ga pula Tšhate ya go tlhalosa matshwao a maemo a bosa Rona le maemo a bosa - akaretsa diaparo, dijo, ditirwana <p>Ela tlhoko: Tšhate ya maemo a bosa e tshwanetse go tladiwa letsatsi le letsatsi ngwaga otlhe.</p> <p>Tlhalosetsa barutwana gore goreng ba sa tshwanelo go lebelela letsatsi</p> <p>Matsatsi a tsa sedumedi le a a kgethegileng Diura di le 2</p>		

KGWEDITHARO 2 MOPHATO 1		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 20 (Diura di le 2 ka beke)	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka: <ul style="list-style-type: none">• Ditshwantsho tse di farologaneng tsa malapa• Dikai tsa dikotsi/ matshwao a botlhole• Dikai tsa go tsibosa ditemosi; phopholetso, go latswa, modumo, go dupelela• Ditshate tsa go bontsha dikarolo tsa mmele
<ul style="list-style-type: none"> • Dira ditirwana tse di tlwaelegileng le metshameko ya mo teng le ya kwa ntle ga phaposi e e lokologileng jaaka go kailwe mo karolong ya 2 • Dirisa khalentara ya phaposi go buisana ka ditiro tsa letsatsi le tsa kgwedi letsatsi lengwe le lengwe, ngwaga otlhe • Netefatsa gore tshate ya maemo a bosa e mo nakong • Poeletso, tlhatlhobo le dipaakanyo/ditshiamiso di tshwanetse go dirwa ka dinako tsotlhe (kabo ya nako e letlelela se) • Dipuisano tsa keteko ya matsatsi a tsa sedumedi le a mangwe a a kgethegileng mo setshabeng, di tshwanetse go diragala mo tsamaong ya kgweditharo (diura di le pedi mo kgweditharong, di neetswe tiro e) 		
Setlhogo: lelapa la me - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Lelapa ke eng? • Maloko a balelapa la me - balosika le ba ba kgakala • Tlhokomelo ya ba bangwe kwa gae • Ela tlhoko: Barutwana ba tswa malapeng a a farologaneng, netefatsa gore o a ba akaretsa 		
Setlhogo: Tshireletsego kwa gae - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Dikotsi kwa gae <ul style="list-style-type: none"> - Fa o apaya - Fa o tlhatswa - Legadima le motlakase - Mafelo a a kwa ntle - Melemo - Dilo tse di botlhole - go lemoga mefuta le matshwao a tsiboso • Go tshwara legae le bolokesegile fa o setse o le mongwe kwa gae • Karata e e nang le dinomore tsa thuso ya potlako 		
Setlhogo: Mmele wa me - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Dikarolo tse di farologaneng tsa mmele wa me • Dikarolo tsa mmele wa me tse ke kgonang go di tsamaisa • Dikarolo tsa mmele tse ke sa kgoneng go di bona - makgwafo, pelo, mogodu, boboko • Ditsibosi di le tlhano le tiriso ya tsona -go tshwara, go dupelela/nkgelela, modumo, go bona le tatso 		

Setlhogo: Go tshwara mmele wa me o bolokesegile - Diura di le 4

- Maemo le mafelo a a bolokesegileng le a a sa bolokesagang - jaaka go emela sepalangwa o le esi, go tsamaya o le esi kwa mabenkeleng
- Maikutlo a go dumela le go gana
- Go ithuta go gana/gore 'nnyaa'
- Go sireletsa mebele ya rona mo malwetsing
 - Go itshwara/ithiba molomo le nko fa o ethimola kgotsa o gotlhola
 - O seka wa tshwara madi a motho yo mongwe
 - Go tlhatswa maungo le merogo pele ga o ja
 - Tshwara metsi a bolokesegileng go ka nowa

Matsatsi a tsa sedumedi le mangwe a a kgethegileng - Diura di le 2

Kgweditharo 3 Mophato1		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 20 (Diura di le 2 ka beke)	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa Dikgono tsa Botsheto o tla tlhoka: <ul style="list-style-type: none">• Dintshwantsho le dikgang tsa mafelo a setshaba, batho, le diotlwana (diphologolo tsa fa gae)• Sekhutlwana sa tlhago/tafole ya diphitlhelelo mmogo le dimela• Ditshwantsho tsa dimela le dijo/dijo tse di farologaneng
<ul style="list-style-type: none"> • Dira ditirwana tse di tlwaelegileng le metshameko ya mo teng le ya kwa ntle ga phaposi e e lokologileng jaaka go kailwe mo karolong ya 2 • Netefatsa gore tshate ya maemo a bosa e mo nakong • Poeletso, tlhatlhobo le dipaakanyo/ditshiamiso di tshwanetse go dirwa ka dinako tsotlhe (kabo ya nako e letlelela se) • Dipuisano tsa keteko ya matsatsi a tsa sedumedi le a mangwe a a kgethegileng mo setshabeng, di tshwanetse go diragala mo tsamaong ya kgweditharo (diura di le pedi mo kgweditharong, di neetswe tiro e) 		
Setlhogo: Morafe wa gaetsho - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Mafelo mo morafeng wa gaetsho-akaretsa meago le mafelo a o re kopanang mo go ona. • Batho mo morafeng wa gaetsho- Batho ba ba nthusang, batho ba ba rekisang dilo, batho bangwe ba ke ba itseng. • Go tlhokomelo didiriswa mo morafeng wa me-jaaka megala, dinamelwa, matlwana a boithusetso tsa botlhe. • Go tshola mafelo a le phepa- Go dirisa ditshelo le go se latlhaganye matlakala gotlhe. 		
Setlhogo: Diphologolo tsa legae - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • Diphologolo tseo re ka di tsholang jaaka tsa legae • Re ka tlhokomelo jang diphologolo tsa legae kwa gae. • Go tshola diphologolo gentle- jaaka go dira gore di ikotlololel, o sa di tshenye, o sa di tswalele mo koloing/sejanageng. 		
Setlhogo: Maitsholo le maikarabelo - Diura di le 2		
<ul style="list-style-type: none"> • Go dumedisa batho bao re ba itseng le bao re sa ba itseng • Go emela tshono ya me • Go utlwelela ba bangwe • Go abelana • Go bntsha bopelonomi • Go nna le nnete • Go tlotla batho ba bangwe le ditsaabona. 		
Tsaya tsia: Tiragatso: Gatelela le go kopanya maitsholo le maikarabelo ngwaga otlhe.		
Setlhogo:Dijalo le dipeo - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Ke gore eng re tlhoka dijalo-akaretsa dijo, meriti, setlaagana sa diphologolo. • Ke dijalo dife tse di lebegang jaaka-medi, dikutu, matlhare, malomo. • Dijalo tse di farologaneng-Go tshwana le go farologana. • Dipeo le kwa di tswang teng • Ke dijalo dife tse di tshwanetseng go gola • Go godisa sejalo go tswa mo peong-jaaka nawa 		

Setlhogo: Dijo - Diura di le 6

- Dijo tse re di jang
- Kwa dijo tse di farologaneng di tswang teng:maungo, merogo,teri/dikungo tsa mašwi
- Go ja sentle, dijo tse di itekanetseng
- Go ja dijo tse di itekanetseng le tse di sa itekanelang.
- Ditlhopho tse di itekanetseng le selekano se se siameng sa sa dijo.
- Go boloka dijo-tse di šwa tse dišwa, ka mo dithining, tse di omisitsweng le tse di gatseditsweng.

Malatsi a bodumedi le a mangwe a botlhokwa - Diura di le pedi

KGWEDITHARO 4 MOPHATO 1		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 20 (diura di le 2 ka beke)	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botsheto o tla tlhoka tse di latelang: <ul style="list-style-type: none">• Mmapa wa setshwantsho o o nang le dikgang• Ditshwantsho tsa magae• Dikai tsa didiriswa tse di farologaneng tsa go aga• Ditshwantsho tsa ngwedi
<ul style="list-style-type: none"> • Dira ditirwana tse di tlwaelegileng le metshameko ya mo teng le ya kwa ntle ga phaposi e e lokologileng jaaka go kailwe mo Karolong ya 2 • Netefatsa gore tshate ya maemo a bosa e mo nakong • Poeletso, tlhatlhobo le dipaakanyo/ditshiamiso di tshwanetse go dirwa ka dinako tsotlhe (kabo ya nako e letlelala se) • Dipuisano tsa keteko ya matsatsi a tsa sedumedi le a mangwe a a kgethegileng mo setshabeng, di tshwanetse go diragala mo tsamaong ya kgweditharo (diura di le pedi mo kgweditharong, di neetswe tiro e) 		
Setlhogo: Magae - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya magae - a a akaretsang difoletse, dintlo, mekhukhu, dintlo tsa setso • Dintlo tse di tshwanetseng maemo a a farologaneng a loapi • Malapa a a farologaneng a dirilwe ka eng - o akaretsa logong, diteni, mmopa, thini, matlapa/maje, polasitiki 		
Setlhogo: Dimmepe tsa ditshwantsho - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Go bona mafelo le dilo mo mmapeng wa setshwantsho • Go bona lefelo go tswa go le lengwe go ya go le lengwe (dirisa mafoko jaaka godimo, ka fa tlase, kwa tlase) • Go bona mo mmapeng kwa ditiragalo tsa dikgang di diragetseng teng 		
Ela tlhoko: Mmapa wa setshwantsho ke sethalo se se bontshang kwa dilo di fitlhelwang teng mo lefelong le le neilweng.		
Mmepe wa setshwantho o godisa bokgoni jwa thutalefatshe jwa go tlhaloganya mafelo, sekgal le boalo		
Setlhogo: Metsi - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Tiriso ya metsi-kwa gae le kwa sekolong • Ditsela tsa go senya metsi • Ditsela tsa go boloka metsi • Metsi a a bolokesegileng le a a sa bolokesegang • Go boloka metsi 		
Setlhogo: Loapi mo bosigong - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Go fetoga go tswa mo motshegareng go ya mo bosigong • Loapi lo ntse jang mo bosigong • Ngwedi <ul style="list-style-type: none"> - Ngwedi o ntse jang - Re kcona go bona ngwedi leng - Ngwedi e fetola popego jang • Dinaledi <ul style="list-style-type: none"> - Naledi e galalela/phatsima jaaka letsatsi (letsatsi ke naledi) 		
Ela tlhoko: Go a kgonagala go bona ngwedi mo tsamaong ya letsatsi. Akaretsa ditirwana tsa go lebelela le go thala		
Matsatsi a tsa bodumedi le a mangwe a a kgethegileng - Diura di le 2		
Kopanya/tiisa ditlhogo le tlhatlhobo - Diura di le 2		

KGWEDITHARO 1 MOPHATO 1		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
		<ul style="list-style-type: none"> Diletswa tsa mmino tse di akaretsang tse di dirilweng le tse di rekilweng Didiriswa tse di reediwang ka mmino o o farologaneng o maleba Penta o dirise mebalathee, mmala o mosweu le o montsho, dienke tsa mebala, maratše le dipampiri tsa bogolo jo bo farologaneng Diphensele tsa 2B, kheraeyone ya mafura, dikheraeyone tsa pasetele, ditšhoko tsa mebala Sekgomaretsi le didiriswa Didiriswa tsa go kwala: dipopego tsa jeometeri tse di fitlhelwang mo mabokosong a a ka nnang a dirisiwa gape, jalo jalo
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutiwa mo tsamaong ya kgweditharo 1. Tlhophya ditlhogo tse di maleba mo kgweditharong tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo go neela bokao jwa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa pono mo dirutweng.		
Botaki jwa tiragatso - Diura di le 10		
Metshameko le dikgono tsa boitlhamedi		
<ul style="list-style-type: none"> Go gotetsa dikarolo tsa mmele jaaka go tshameka piano, go tlhapa mmele, go iphophotha metsi, jalo jalo Tikologo e e bolokesegileng: o batla yo mongwe o dirisa boalo le yo mongwe kwa ntle ga go thulana Metsamao: go tsamaya, go tlola kgati le go tabogela kwa pele le kwa morago Go sa tsamae: o kona mangwele, legetla le go dikolosa lethalela/legwejana (wrist) Go katisa lentswe: ikatiso ya go hema le metshameko ya boitlhamedi jaaka go bodula kerese jalo jalo Temoso ya mmele o utolola boalo/sebaka/phathha le dikaelo jaaka kwa tlase, kwa morago, kwa godimo o dirisa mmele kgotsa dikgoreletsi Go kcona go dira morethetho/moribo o o tlhomameng ka diphetogo mo lobelong la pina o ntse o opa diatla kgotsa o bina go ya ka moribo wa pina, jaaka, go tsamaya ka ditlhophya tsa bone, ba tlola ka ditlhophya tsa bopedi Go fodisa mmele le go ikuhsa: sekao 'go gakolosa kerese' 'go ntsha baluni mowa' 		
Go loga leano le go ranola		
<ul style="list-style-type: none"> Go utolola popego le boima o dirisa mafoko tiriso le motsamao jaaka sokama, se se sesane, sephara, se se bofeso, o goga lebokoso le le boima jalo jalo Go opela dipina tsa setso o dirisa metsamao e e maleba le tiragatso Go loga leano le le bonolo ka ga maitemogelo a a tlwaelegileng a balelapa le mo setsheneng jaaka moletlo wa matsalo le go tshameka dipopo Tiragatso: go tlhama dikgang tse dikhutshwane tsa dipolelo di le mmalwa, di ikaegile mo lebokosong le le nang le didiriswa tse di kgatlhisang, sediriswa se a tlhophiya mme o dire jaaka o kare se a tshela 		
Botaki jwa pono - Diura di le 10		
Tlhama dilo tsa tlhakorepedi (2D)		
<ul style="list-style-type: none"> Thala setshwantsho sa gago o dirisa mmedia o o farologaneng, dikheraeyone tsa mafura kgotsa tšhoko Thalang le go penta ditshwantsho tsa lona o dirisana le ba bangwe Taka setshwantsho sa gago o bontshe dipopego tse di latelang: matlho, ditsebe, nko, le molomo, buisanang ka dipopego tse di mo tlhogong, popego, mmala le mola wa tsona Kopolola dipaterone ka pente e e loi leng. 		
Tlhama dilo tsa tlhakoretharo (3D) (go aga)		
<ul style="list-style-type: none"> Aga mabokoso o dirisa mabokoso a a ka dirisiwang gape, o gatelela dipopego tsa jeometeri, le go buisana ka dipopego 		

KGWEDITHARO 2 MOPHATO1		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
		<p>Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botsheto tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono.</p>
Botaki jwa Tiragatso - Diura di le 10		
Metshameko le dikgono tsa boitlhamedi		
<ul style="list-style-type: none"> Go gotetsa dikarolo tsa mmele: jaaka o dikolosa matsogo le manyenana, a dira dipopego ka mmele jaaka tse di tona le tse dinnye, tse di sephara le tse di patisaneng/tshesane. Metshameko e o gatselang/e o laelang yo mongwe go ema ka bonako o tlhokometse taolo ya matlho le tiriso ya phatlha/ sebaka Go dira motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le lengwe: tlola tlola, go tlola, go tlolela kwa pele le kwa letlhakoreng le go golopa Metsamao ya boripagare ka tekano: go tsoketsa, go akga matsogo le go obegela mo matlhakoreng Go utolola tshimologo, bogare le bokhutlo jwa dipina, kgang le metsamao Go kopisa metsamao, moribo/morethetho le motsamao wa dipaterone jaaka go latela moeteledipele, go tsamaya, go tlola kgati, go opa diatla Go tlhaola dikarolo tsa mmele ka motsamao jaaka go supa le go oba maoto o ntse o tsamaya, jalo jalo Katiso ya lenseswe jaaka diraeme, go thwantsha loleme le dipina o tsepame le go lebelela ikatiso ya lenseswe Go ikhutsa le go lapologa: metshameko jaaka go kuruetsa ngwana, go akgola ngwana/go mo latlhela mo matlhakoreng, jalo jalo 		
Go loga leano le go ranola		
<ul style="list-style-type: none"> Go diragatsa (o tsene mo ditlhakong tsa motho yo mongwe) Go bopa dipolelo tse dikhutshwane tsa mmuisano jaaka mmuisano magareng ga tlou le peba/legotlo Motsamao o o maleba le dikarolo tsa tiragatso tse di farologaneng, sekao, ka nako ya dijo, mo phaposing, mo beseng Go opela dipina o opelela kwa tlase, kwa godimo, ka bonako le ka bonya 		
Botaki jwa pono - Diura di le 10		
Tlhama dilo tsa tlhakorepedi (2D)		
<ul style="list-style-type: none"> Go penta ka menwana kgotsa ka boratše: buisanang ka go tlhakanya mebalattheo go fithelela/bona mebalatlaletso Dira sethalo tsa setshwantsho sa gago le ba lelapa la gago le le mo tirwaneng e e rileng: buisanang ka mola le popego Dira dithalo le go penta setshwantsho sa gago o dira tirwana e e rileng; rotloetsa temogo ya mmele o le mo tirisong le go naya le go buisana ka dikarolo tsa mmele tse di matlhagatlhaga 		
Tlhama dilo tsa tlhakoretharo (3D)		
<ul style="list-style-type: none"> Dira dikao go tswa mo takeng/tege e e tshamekang: rotloetsa tiriso e e siameng ya didiriswa. Aga dintlo/metlaagane ya setshwantsho sa tlhaloganyo odirisa mabokoso a a ka dirisiwang gape le didiriswa tse dingwe. Rotloetsa tiriso e e siameng ya sekgomaretsi 		

KGWEDITHARO 3 MOPHATO1		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tse di mo Karolo 2
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 2. Tlhophha ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neele bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono.		
Botaki jwa Tiragatso - Diura di le 10		
<p>Metshameko le dikgono tsa boitlhamedi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go gotetsa mmele: o eteletswe pele ke nko, sekgonon le lengwele • Kopanya mesifa e e amanang le go tsamaya le go sa tsamae jaaka go taboga-taboga - o retologe, tabogela kwa pele-o-kotame-o-ikotlolole kwa godimo • Ditiro tsa motshamekoketso o bua o bontsha maikutlo o dirisa popo ya tshwantsho kgopolon jaaka go ja dijo tse o di ratang, go bula mpho • Metshameko e e tsepameng mo dipalang le letheresi jaaka dipina tsa dipalo le diraeme, a dira dipopego tsa mafoko ka go tsamaya • Bokgoni jwa go reetsa ka metshameko ya mmino o dirisa lobelo lo lo farologaneng, bo kwa godimo le bo kwa tlase jwa pina, dikgwethlo le nako • Go ikhutsa mmele le go lapologa: "o dirisa mafoko a kgopolon kgotsa mafoko jaaka 'go ya kwa tlase ka bonya' le 'go emeleta ka bonya' 		
<p>Go loga leano le go ranola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhophha le go dira metsamao ya gago ya dipolelo go ranola thitokgang go tloga kwa tshimologong go fitlha kwa bokhutlong • Go opa matsogo gararo kgotsa gane. O tsamaye go ya ka mmino gararo kgotsa gane • Tiragatso ya maemo a e keteng ke a nneta a a ikaegileng ka leboko la Aforika Borwa, pina kgotsa kgang e e kaelwang ke morutabana 		
Botaki jwa pono - Diura di le 10		
<p>Tlhama dilo tsa tlhakorepedi (2D)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Thala le go penta ditshwantsho tsa dibopiwa tsa nneta le tsa mogopolo: rotloetsa temogo ya mola le popego, le go akaretsa dintlhha le go tlhalosa ditshwantsho tsa gago. • Thala le go penta ditshwantsho tsa gago a dirisa mefuta e e farologaneng ya dipalangwa, rotloetsa temogo ya mola le popego, mmala le kganetso (sekao tona/nnye, leelee/khutshwane) 		
<p>Tlhama dilo tsa tlhakoretharo (3D) (go aga)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go dira dibopiwa tsa mogopolo a dirisa letsopa, taka/tege e e tshamekang kgotsa didiriswa tse o kgonang go di dirisa gape; gatelela tiriso e e siameng ya didiriswa le temogo ya sebaka/phatlha. 		

KGWEDITHARO 4 MOPHATO 1		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Lebelela didiriswa tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tse di kwadilweng mo Karolong 2
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 4. Tlhophpha ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono		
Botaki jwa Tiragatso - Diura di le 10		
Metshameko le dikgono tsa boitlhamedi		
<ul style="list-style-type: none"> Go gotetsa mmele: o dirisa maemo a a farologaneng jaaka kwa godimo, go sela apole, go gagaba, go kotama le go loga Go dirisa mesifa e e amanang le go tsamaya: go tlola tlola, go tlola, go galopa, go taboga le go tlola kgati le go tlola le molekane a fetola dikaelo Motsamao o o sa ameng mesifa: o tlhakanya go tsoketsa, o dikolosa/latlhela mabogo, o kobegela mo letlhakoreng le go tlola Metshameko ya go opa matsogo le molekane o godisa tsepamo le kgolagano Go reetsa mmino le go tlhalosa maikutlo a gago o dirisa mafoko jaaka go itumela, go utlwa botlhoko jalo jalo Go ikhutsa mmele le go lapologa:" o ikutlwa jaaka lefofa le go kokobala, jalo jalo 		
Go loga leano le go ranola		
<ul style="list-style-type: none"> Go emisetsa dilo le dikakanyo mo motsamaong le mo modumong jaaka: go dira metshini, sekgwa se se itlhaketweng, embulense, se ba se dira ka bongwe ka bongwe le ka ditlhophha Tiragatso ya mo phaposing o akaretsa pina/leboko/ kgang ya Aforika Borwa e e buang ka ga motsamao le tiragatso 		
Botaki jwa pono - Diura di le 10		
Tlhama dilo tsa matlhakorepedi (2D)		
<ul style="list-style-type: none"> Dira dithalo kgotsa ditshwantsho tse di maleba le ditlhogo tsa kgweditharo. Tsepama mo tirisong ya mmele, mola popego le mmala 		
Tlhama dilo tsa matlhakoretharo (3D) (go aga)		
<ul style="list-style-type: none"> Go dira dikao tsa gago mo tirong o le mo tikologong o dirisa mmopa/taka/tege ya go tshameka, rotloetsa barutwana go tlhagisa maikutlo a bona, tiriso e e siameng ya didiriswa le temogo ya sebaka/phatlha 		

KGWEDITHARO 1 MOPHATO 1		
Thuto ya Ikatiso ya Mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng tsa kgweditharo 1
		Dikgetsana tsa dinawa le dikgwele/dibolo, matshwao, disekittlele/mohwidinyana, diribono, motshameko wa sekotšhe o o thadilweng mo lefatsheng le le phepa le le sephara
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 4. Tlhophpha ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono mo go maleba.		
Ditirwana tse di farologaneng le metshameko ya sekolo le tsona di ka akaretswa. Lolamisa ditirwana go akaretsa barutwana ba ba golafetseng/digole		
Go dira motsamao ka go suta mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe		
<ul style="list-style-type: none"> • Go tila le go tsamaya o latela dikaelo tse di farologaneng • Metshameko ya go tila o potologa disekittlele (mehwidinyana) o fetola dikaelo • Go dirisa ditsibosi: go tlhokomelo dikgoreletsi • Go dirisa ditsibosi: go reetsa ditaelo o ntse o tsamaya 		
Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa		
<ul style="list-style-type: none"> • Go kgokolosetsa bolo go molekane • Go latlhela bolo/kgwele go tswa go yo mongwe go ya go yo mongwe wa setlhophpha • Go latlhela le go tshwara kgwele/dibolo tse di tonna 		
Moribo/morethetho		
<ul style="list-style-type: none"> • Go tshameka sekotšhe • Go tlola kgati • Go opela o diragatsa diraeme ka dikarolo tsa mmele 		
Kgolagano		
<ul style="list-style-type: none"> • Go latlhela le go tshwara dikgetsana tsa dinawa • Jimi ya Jankele - go tsamaya ka matsogo o ikakga o itshegeleditse • Jimi ya Jankele - go pagama mo lereng 		
Tekatekano		
<ul style="list-style-type: none"> • Metshameko ya go tila fa gare ga disekittlele/mohwidinyana o fetola dikaelo • Lemoga ditsela tse di farologaneng tsa go tsamaya o kgabaganya dithobane/mosipori wa tekatekano • Jimi ya Jankele - itshegeletse o tsamaya mo mosiporing/thobane ya go itshegeletsa e e kwa tlase 		
Kitsiso ya sebaka/phatlha		
<ul style="list-style-type: none"> • Go dirisa ditemosi - tsamaisa mmele mo dikgoreletsing tse di farologaneng • Tabogela mo dikaelong tse di farologaneng kwa ntle ga go thulana le ba bangwe, o dirise sebaka/phatlha e e neetsweng • Popego e e farologaneng: sekele • Tlola mo godimo le go tsamaya ka fa tlase ga dikgoreletsi, o gagaba, o pagama, o tlola, jalo jalo • Go gagaba mo motshamekong wa Jimi ya Jankele le go taboga mo diforeimeng o dirisa dikarolo tse di farologaneng tsa mmele 		
Kitso ya dikaelo		
<ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tse o dirisang letlhakore la mmele le le senang maatla 		
Metshameko		
<ul style="list-style-type: none"> • Tshameka metshameko e e tlhophilweng ke barutwana • Metshameko ya go tsamaya - dikgopololo tsa bogolo, sekgala, sebaka/phatlha le selekanyo di tshwanetse go rutiwa 		

KGWEDITHARO 2 MOPHATO 1		
Thuto ya ikatiso ya mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng tsa kgweditharo 2 Dikgwele/dibolo, ditshelo le dihulahupo, jimi ya jankele kgotsa didiriswa tse di tshwanang le yona
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 4. Tlhophpha ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botsheto tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Thuto ya Ikatiso ya Mmele. Ditirwana tse di farologaneng le metshameko ya sekolo le tsona di ka akaretswa. Lolamisa ditirwana go akaretsa barutwana ba ba golafetseng/digole		
Go dira motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe		
<ul style="list-style-type: none"> Dikarolo tsa mmele: go opela dipina kgotsa o boka diraeme o ntse o bontsha dikarolo tse di farologaneng tsa mmele jaaka go tshwara mangwele, menwana ya maoto, nko, tlhogo, ditsebe jalo jalo Metshameko-“Boitumelo” a re”-o tsamaisa dikarolo tse di farologaneng tsa mmele 		
Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa		
<ul style="list-style-type: none"> Bokgoni jwa go tshameka ka kgwele/bolo-go latlhelelana kgwele/bolo mo sekeleng, mo godimo ga ditlhogo, ka fa tlase ga maoto fa ba bangwe ba ntse ba eme ka maoto mo moleng o o tlhamaletseng, latlhelela molekane kgwele/bolo, go tlola tlodisa kgwele/bolo mo lefatsheng le go e tshwara le molekane Go beletsa baluni kwa godimo mo lefaufaung 		
Moribo/morethetho		
<ul style="list-style-type: none"> Go tlola le go tlola tlola Tlola o ye kwa godimo le kwa tlase: tlolela kwa pele, kwa morago le kwa lethakoreng Ditirwana tsa go tshameka ka menwana - diraeme tsa menwana 		
Kgolagano		
<ul style="list-style-type: none"> Kgolagano ya leoto-letsogo -leitlho - go tshameka o sia sia ka bolo o dikologa disekitlele/mehwidinyane le go e raga fa gare ga dikgoreletsi/disekitlele/mehwidinyana Kgoromeletsa baluni kwa morago-kgoromeletsa baluni mo sekonopelweng kwa go ikaeletsweng teng kgotsa mo dipaleng tse di dirisediwang kgwele/bolo 		
Tekatekano		
<ul style="list-style-type: none"> Tsamaya mo godimo ga roupu kgotsa mo moleng o thadilweng fa fatshe Itshegeletse ka polanka e e kwa tlase Itshegeletse ka ditulo 		
Kitsiso ya sebaka/phatlha		
<ul style="list-style-type: none"> Feleletsa motshameko wa go dirisa dikgoreletsi, o dirisa jimi ya jankele kgotsa sediriswa sa go ikatisa se se tshwanang le sona 		
Kitso ya dikaelo		
<ul style="list-style-type: none"> Pitikologela kwa matlhakoreng mo dikaelong ka bobedi, pitokologela kwa morago le kwa pele Latlhela le go tshwara kgetsana ya dinawa ka letsogo le le senang maatla Dirisa leoto le le senang maatla/ le o sa le diriseng thata go itshegeletsa 		
Metshameko		
<ul style="list-style-type: none"> Metshameko ya setso e e tlhophilweng ke barutwana 		

KGWEDITHARO 3 MOPHATO 1		
Thuto ya katiso ya mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng tsa kgweditharo 3 Dikhafo/ bolele jwa lesela, dibolo tsa kgwele ya maoto le dipale tsa bolo ya maoto, mathaere a dikoloi tsa kgale
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 4. Tlhophya ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Thuto ya Ikatiso ya Mmele. Ditirwana tse di farologaneng le metshameko ya sekolo le tsona di ka akaretswa. Lolamisa ditirwana go akaretsa barutwana ba ba golafetseng/digole		
Go dira motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe		
<ul style="list-style-type: none"> • Go tsamaya - tlola, taboga, pagama le go gagaba • Go tsamaya go ya kwa morago ka direthe, go tsamaya go ya kwa morago ka menwana ya maoto • Go tsamaela go ya kwa pele mme a fapaantse leoto le le maatla/ le a le dirisang thata le le lengwe • Go sala ditaelo morago tsa gore a tsamaye ka bonya le ka bonako 		
Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa		
<ul style="list-style-type: none"> • Barutwana ba thusa go dira sekgoreletsi mme ba tsamaye mo go tsona ba bolokesegile, ba se pagama, ba pagama, ba gagaba, ba ikakga le go itshegeletsa ka dithobane 		
Moribo/morethetho		
<ul style="list-style-type: none"> • Go tlola kgati o le nosi mo ditlhopheng tsa boraro, tsa bobedi ba ikakga ba bangwe ba tlola, ba refosanelo ditiro 		
Kgolagano		
<ul style="list-style-type: none"> • Kgolagano ya letsogo le leitlho - latlhela bolo/kgwele ya tenese mo lefaufaung o e tshware, go tlodisa tlodisa kgwele fa fatshe go ya kwa godimo le kwa tlase, e latlhelele molekane • Go tlola bolo e e dikologang e e akgegang 		
Tekatekano		
<ul style="list-style-type: none"> • Itshegeletse mo dithaereng tsa koloi, di beilwe fa fatshe kgotsa di emisitswe • Tshameka metshameko o dirisa dikgetsana tsa dinawa o itshegeletsa ka dikarolo tse di farologaneng tsa mmele sekao "Boitumelo a re- lekanya/baya kgetsana ya dinawa mo godimo ga legetla, jalo jalo 		
Kitsiso ya sebaka/phatlha		
<ul style="list-style-type: none"> • Gagaba o fitlhelele mo dithaereng tse di rulagantsweng/tlhomagantsweng ka mola 		
Kitso ya dikaelo		
<ul style="list-style-type: none"> • Go tshameka sekotshe mme o tlola ka leoto le o sa le diriseng thata/le le seng maatla • Go taboga le go akga roupou/moitlamo/ribono/ o dirisa letsogo le o sa le diriseng thata/le le senang maatla 		
Metshameko		
<ul style="list-style-type: none"> • Ba tshameka motshameko wa maiphitlhaphaphitlhane • Phuti le batsomi 		

KGWEDITHARO 4 MOPHATO 1		
Thuto ya Ikatiso ya Mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng tsa kgweditharo 4 Dikgati, meitlamo, jj. Dibolo/dikgwele tsa bogolo jo bo farologaneng
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 4. Tlhophya ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botsheto tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Thuto ya Ikatiso ya Mmele. Ditirwana tse di farologaneng le metshameko ya sekolo le tsona di ka akaretswa. Lolamisa ditirwana go akaretsa barutwana ba ba golafetseng/digole		
Go dira motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe		
<ul style="list-style-type: none"> Tsamaya, taboga, tlola, o dirisa matshwao go tswa mo go tsamayeng, go tabogeng kgotsa go tlola kgati Motsamao o o sa ameng mesifa: Dikologa-ditsela tse di farologaneng tsa go dikologa, dikologa o le esi le mme morago le molekane 		
Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa		
<ul style="list-style-type: none"> Sekeletsa tshedimosetso - metshameko jaaka "go tlola tlodisa kgwele/bolo mo fatshe" 		
Moribo/morethetho		
<ul style="list-style-type: none"> Metshameko o dirisa diroupu - Kgati (barutwana ba babedi ba itaya kgati, fa morutwana wa boraro a e tlola fa ba bangwe ba opela diraeme) Go sala ditaelo morago o dirisa moropa go bontsha diphetogo mo moribong/morethethong 		
Kgolagano		
<ul style="list-style-type: none"> Kgwele ya mabogo e e tshamekiwang ka dibolo tse dikgolo Nyalano ya leoto le leithlo, go dumedisana ka go amana ka maoto 		
Tekatekano		
<ul style="list-style-type: none"> Go tsamaya mo godimo ga roupou/thapo - go tsamaya go ya kwa morago, kwa pele, kwa letlhakoreng ka go fapaanya kgotsa go sa fapaanye maoto Go tsamaya fa godimo ga thapo/roupu o beile matsogo fa godimo ga tlhogo, matsogo ka fa morago, matsogo mo dinokeng Go ema ka menwana ya maoto, go dula fa godimo ga maoto, go tsamaya fa godimo ga bolo, go tsamaya ka bonya ka direthe 		
Kitsiso ya sebaka/phatlha		
<ul style="list-style-type: none"> Go tshameka metshameko jaaka dikatse mo gare ga maphoi mo lefelong le le kgethilweng Dipopego tsa botho - bopa dipopego ka dinomore 1,2,3 kgotsa ditlhaka A,B,C, jalo jalo mo moleng o o dirilweng ke batho ba ba emeng ba tlhomagane 		
Kitsiso ya dikaelo		
<ul style="list-style-type: none"> Sokologela ka gangwe kwa molemeng le kwa mojeng Ragela bolo/kgwele kwa sekonopelweng kwa go ikaletseng teng o dirisa leoto la molema kgotsa la moja, latlhela bolo/kgwele ka letsogo la moja kgotsa la molema; kgotsa latlhela kgwele mo hupong ka letsogo la moja kgotsa la molema. 		
Metshameko		
<ul style="list-style-type: none"> Go tshameka metshameko ya go tshwara, ke gore, dikatse fa gare ga maphoi Mabelo a go tsamaya - go tsamaya ka menwana, ka direthe, go tsamaya dinao di robetse fa fatshe Metshameko ya neeletsano 		

MOPHATO 2

KGWEDITHARO 1 MOPHATO 2		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 20 (Diura di le 2 ka beke)	<p>Didiriswa tse di atlenegisitsweng</p> <p>Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikao tsa dilo tse di thusang batho - jaaka digalase tsa go buisa, diforeime tsa go tsamaya, dintšwa tse di kaelang , dithusatheetso • Didiriswa tse di bontshang mekgwa e e botlhofa ya go phephafatsa metsi
<ul style="list-style-type: none"> • Dira ditirwana tse di tlwaelegileng le metshameko ya mo teng le ya kwa ntle ga phaposi e e lokologileng jaaka go kailwe mo Karolong ya 2 • Dirisa alemenaka ya phaposi go buisana ka letsatsi le kgwedi letsatsi le letsatsi, ngwaga otlhe. • Netefatsa gore tšhate ya maemo a bosa e mo nakong • Poeletso, tlhatlhobo le dipaakanyo/ditshiamiso di tshwanetse go dirwa ka dinako tsotlhe (kabo ya nako e letlelela se) • Dipuisano tsa keteko ya matsatsi a tsa sedumedi le a mangwe a a kgethegileng mo setšhabeng, di tshwanetse go diragala mo tsamaong ya kgweditharo (diura di le pedi mo kgweditharong, di neetswe tiro e) <p>Setlhogo: Dilo tse re di tlhokang go tshela - Diura di le 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mefuta e e farologaneng ya dijo - tse di godisang, tse di nayang maatla le tsa boitekanelo • Metsi - Ke goreng re tlhoka metsi, metswedi ya metsi • Mowa - mowa o o phepa • Letsatsi - akaretsa le itshireletso mo letsatsing <p>Tlhokomela: Ga go tlhokege go tsenya tsheko (cycle) ya metsi mo maemong a.</p> <p>Setlhogo: Nna le ba bangwe - Diura di le 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditsala - boleng/semelo/botho jwa tsala ya nnene • Batho ba kwa gae le kwa sekolong - akaretsa go kgaoganya, thusana, le go bontsha tlotlo. • Go tsereganya kgotlheng ka mokgwa o o maleba - go akaretsa boikgantsho le dikgoka. <p>Setlhogo: Mongwe le Mongwe o kgethegile - Diura di le 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batho ba a tshwana gape batho fa a farologana • Dilo tse di thusang batho - jaaka digalase tsa go buisa, letlhomeso la go tsamaya, dintšwa tsa go kaela, dithusakutlo • Go kgathalela digole • Ke kgona go nna mogaka <p>Setlhogo: Botshelo jo bo itekanetseng - Diura di le 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sireletsa dijo tse re di jang - go akaretsa tshireletso mo dintshing, go bayo dijo mo setsidifatsing • Ditsela tse di bothho tsa go phephafatsa metsi • Dilo tse di re utlwisang botlhoko- go goga, bojalwa, diritibatsi • Mekgwa e e siameng - jaaka go itshidila ka metlha, go lebelela thelebišene nakwana <p>Matsatsi a tsa bodumedi le matsatsi a mangwe a a kgethegileng - Diura di le 2</p>		

KGWEDITHARO 2 MOPHATO 2		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 20 (Diura di le 2 ka beke)	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka: <ul style="list-style-type: none">• Dikao tsa diaparo tsa ditlha tse di farologaneng• Dibuka tsa ditshwantsho le tshedimosetso
<ul style="list-style-type: none"> • Dira ditirwana tse di tlwaelegileng le metshameko ya mo teng le ya kwa ntle ga phaposi e e lokologileng jaaka go kailwe mo Karolong ya 2 • Poeletso, tlhatlhobo le dipaakanyo/ditshiamiso di tshwanetse go dirwa ka dinako tsotlh (kabo ya nako e letlelela se) • Dipuisano tsa keteko ya matsatsi a tsa sedumedi le a mangwe a a kgethegileng mo setšhabeng, di tshwanetse go diragala mo tsamaong ya kgweditharo (diura di le pedi mo kgweditharong, di neetswe tiro e) 		
Setlhogo: Ditlha - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Ditlha tse nne • Ditlha tse nne di re ama jang - diaparo, dijo, ditirwana • Ditlha di ama kgolo ya dilo tse di jadilweng jang - go lema, kgolo ya dijalo le go kotula. • Ditlha di ama jang diphologolo - akaretsa temothuo sekao - go sega boboa jwa dinku, go tipa diphologolo, dinonyane sk go fuduga le go tsala. 		
Setlhogo: diphologolo - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Diphologolo tsa polase <ul style="list-style-type: none"> - Mefuta - Tiriso - jaaka dijo le diaparo • Diphologolo tse di tlhaga <ul style="list-style-type: none"> - Mefuta - Go itshuba/go iphitlha 		
Setlhogo: diphologolo le dibopiwa tse di tshelang mo metsing - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Metsi a a phepa <ul style="list-style-type: none"> - Molapo sk tlhapi, kwena - Matamo - sk segwagwa, seboba • Metsi a a letsawai <ul style="list-style-type: none"> - Lewatle - sekao šaka, tlhapi - Matamo a matlapa - sekao, tlhapi ya popego ya naledi, lekakaei/kankarapa 		
Setlhogo: Diphologolo tsa legae - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Diphologolo le dibopiwa tse di ikagelang magae - jaaka dinonyane, dingwe tsa dinotshi, ditshoswane • Diphologolo le dibopiwa tse di iponelang magae - jaaka ditshwene, dinoga le meša/ditshipa • Diphologolo le dibopiwa tse di rwalang magae a tsona - jaaka dinoga, dikhudu 		
Matsatsi a tsa bodumedi le matsatsi a a kgethegileng - Diura di le 2		

KGWEDITHARO 3 MOPHATO 2		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 20 (Diura di le 2 ka beke)	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka: <ul style="list-style-type: none">• Dikao tsa mefuta ya mmu e e farologaneng• Dibuka tsa ditshwantsho le tsa tshedimosetso• Matshwao a tsela• Maloko a setšhaba a a thusang ba bangwe
<ul style="list-style-type: none"> • Dira ditirwana tse di tlwaelegileng le metshameko ya mo teng le ya kwa ntle ga phaposi e e lokologileng jaaka go kailwe mo Karolong ya 2 • Poeletso, tlhatlhobo le dipaakanyo/ditshiamiso di tshwanetse go dirwa ka dinako tsotlhe (kabo ya nako e letlelela se) • Dipuisano tsa keteko ya matsatsi a tsa sedumedi le a mangwe a a kgethegileng mo setšhabeng, di tshwanetse go diragala mo tsamaong ya kgweditharo (diura di le pedi mo kgweditharong, di neetswe tiro e) 		
Setlhogo: Mmu - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Mebu e e farologaneng - mebala le phopholego (texture) • Dibopiwa tse di tshelang mo mmung - jaaka diboko, dirunya • Mmu go godisa dijalo, mosola wa go lema merogo 		
Setlhogo: Dipalangwa - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Sepalangwa ke eng • Sepalangwa sa tsela • Sepalangwa sa seporo • Sepalangwa sa mowa • Sepalangwa sa metsi • Tiriso ya dipalangwa tse di farologaneng 		
Setlhogo: Poloego ya tsela - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Melao ya poloego ya tsela <ul style="list-style-type: none"> - Batsamaya ka dinao - Batsamaya ka dibaesekele - Bapagami • Matshwao a tsela a batsamaya ka dinao le ba dibaesekele • Paterolo ya sekolo • Borrapharakano ba re thusa jang 		
Setlhogo: Batho ba ba re thusang - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none"> • Batho ba ba re thusang mo setšhabeng - jaaka baoki ba tiliniki, morutabana yo o tlhokomelang barutwana morago ga sekolo, rralaeborari/mmalaeborari • Mokgwa o batho ba ba farologaneng ba nthusang ka ona • Mokgwa o ke kopang tshedimosetso le thuso ka ona <ul style="list-style-type: none"> - Mekgwa e e siameng • Ke kopa thuso ya tshoganyetso jang <ul style="list-style-type: none"> - Ke itsise mang - Ke tshedimosetso efe e ke tshwanetseng go e naya 		
Tlhokomela: Laletsa mongwe yo o dirang mo setšhabeng go etela sekolo		
Matsatsi a tsa bodumedi le matsatsi a mangwe a a kgethegileng - Diura di le 2		

KGWEDITHARO 4 MOPHATO 2		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 20 (diura di le 2 ka beke)	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka: <ul style="list-style-type: none">• Mmepe wa Aforika Borwa o kgaogantswe ka diporofense• Folaga ya Aforika Borwa• Dikao tsa mefuta e e farologaneng ya didiriswa tsa tlhaeletsano• Ditshwantsho le di dintlha ka ga meletlo ya bodumedi• Ditshwantsho le dibuka tsa tshedimosetso
<ul style="list-style-type: none">• Dira ditirwana tse di tlwaelegileng le metshameko ya mo teng le ya kwa ntle ga phaposi e e lokologileng jaaka go kailwe mo Karolong ya 2• Poeletso, tlhatlhobo le dipaakanyo/ditshiamiso di tshwanetse go dirwa ka dinako tsotlhe (kabo ya nako e letlelela se)• Dipuisano tsa keteko ya matsatsi a tsa sedumedi le a mangwe a a kgethegileng mo setshabeng, di tshwanetse go diragala mo tsamaong ya kgweditharo (diura di le pedi mo kgweditharong, di neetswe tiro e)		
Setlhogo: Naga ya rona - Diura di le 4		
<ul style="list-style-type: none">• Mmepe wa Aforika Borwa<ul style="list-style-type: none">- Leina la porofense ya gago le gore e fitlhelwa kae- Re dula kae• Folaga ya Aforika Borwa - akaretsa go lemoga folaga le mafelo a re ka e bonang e akgisiwa teng• Pina ya setshaba ya Aforika Borwa- go e reetsa le go e opela <p>Tlhokomela: pina ya setshaba e ka ithutiwa Kgweditharo yotlhe. Akaretsa barutwana ba dinaga tse dingwe ka go akaretsa difolaga tsa bona fa go kgonagala.</p>		
Setlhogo: Ditsela tse re buisanang ka tsona - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none">• Go bua - akaretsa go tlhalosa, dipuisano, maboko le dipina• Go kwala - akaretsa go kwala lekwalo kgotsa karata le go e posa• Go buisa - akaretsa ditaelo le diphasalatso• Go reetsa - akaretsa seyalemowa le dikgang• Go leba - akaretsa go buisa dipounama, go saena le dipuo tsa mmele		
Setlhogo: Botshelo mo bosigong - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none">• Dilo tse ke di dirang bosigo - go ipaakanyetsa go robala, go buisa le go bua/tlotla dikgang, go robala le go lora.• Batho ba ba dirang bosigo - jaaka baofisiri ba balebeledi, dingaka, bakgweetsi ba difofane, bakgweetsi ba ditoroko.• Diphologolo tsa bosigo - jaaka merubisi, dinoko, mangau le phokoje		
Matsatsi a tsa bodumedi le matsatsi mangwe a a kgethegileng - Diura di le 2		
Bopaganya setlhogo le tlhatlhobo - Diura di le 2		

KGWEDITHARO 1 MOPHATO 2		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Lebelela didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tse di neetsweng mo Karolong 2
Diteng tse di latelang di tshwanetse go akarediwa mo kgweditharong 1. Tlhophia ditlhogo tsa serutwa sa Dikgono Tsabotshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono.		
Botaki jwa Tiragatso - Diura di le 10		
<p>Metshameko le dikgono tsa boitlhamedi</p> <ul style="list-style-type: none"> Go gotsetsa mmele: go ikatisa ka go hema le tiriso ya ditokololo tse di farologaneng jaaka, mangenana; go bontsha le go dikolosa seatla . Go ikatisa lentswe: go dirisa dipina, go opela ditumanosi, diraeme , le go dikolosa loleme Go opela dipina mmogo, go refosana, go bitsa le go araba. Go dira mmino ka dikarolo tsa mmele: go dira moribo/morethetho o o sa fetofetogeng le tiriso e e farologaneng ya boleng jwa modumo o o tlhagisiwang ke lentswe kgotsa seletswa (opa matsogo, go dira modumo o o tseremang, go gata ka maoto/dinao) Go dira motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe, go taboga, go tlola kgati, go tlola-tlola go ya ka dikaelo tse di farologaneng o le esi kgotsa le molekane Go dira motsamao o sa sute mo lefelong le o leng mo go lona ameng mesifa: go fitlhelela sengwe, go khubama, go emai kemisa le go ema ka molekane. Ditirwana tsa go tlottlelana dikgang tse di farologaneng: go reetsa le go araba balekane ka tshwanelo, jaaka go tlottlelana dikgang ka bobedi ka ga "dijo tse ke di ratang", dikgang tse di kgobokantsweng, dikgang tse di tla salang mo tlhaloganyong ya gago sebaka se se leelee, jj. Go itsidifatsa le go itapolosa: go robala ka mokwatla, go hemela mo gare le kwa ntle, go ikagela setshwantsho sa mmala mo tlhaloganyong jaaka setsibosi. 		
<p>Go loga leano le go ranola</p> <ul style="list-style-type: none"> Go tlhama dipono tse di khutshwane ka ditlhogo tse di maleba, o tsepame mo kgangkgolong. Go bopa badiragatsi ba ba maleba: go bontsha dipharologano magareng ga badiragatsi le dintlhakemo tsa bona mo dipontshong tse di khutshwane. Dipaterone tsa moribo ba dirisa mafo a a bothhokwa go tswa mo ditlhogong tse di tlhaotsweng/tlhophilweng, jaaka batho kwa tirong: 'morema dikgong/ditlhare, rema- rema- rema, rraselaga, sega- sega, le tse dingwe. Go dirisa dikao tse di mo godimo go utolola lobelo le phetogo ya bolumo (tsholetsego ya lentswe) ya mmino jaaka: 'kgaola -kgaola" e tla nna kwa godimo le ka bonako le go 'sega - sega' e tla nna e e kwa tlase le bonya. Ithute go metsamao go tswa mo mminong wa Aforika Borwa, jaaka mmino wa 'gumboot dancing', le tse dingwe. 		
Botaki jwa pono - Diura di le 10		
<p>Tlhama dilo tsa tlhakorepedi (2D)</p> <ul style="list-style-type: none"> Penta ditshwantsho tsa gago le ba bangwe lo diragatsa (go taboga, go tlola, go tantsha jj) mme lo buisane ka mebalathee le mebalatlaleletso, mebala e e tsididi le e e mogote, popego le mola Tlhama dipaterone o dirisa dipopego tsa jiometeri; buisanang ka mosito/moribo/morethetho le poeletso 		
<p>Tlhama dilo tsa tlhakoretharo (3D) (go aga)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa letsopa/mmopa go bopa le go kgabisa ditshelo, buisanang ka dipaterone, dipopego tsa jiometeri, mola, buisanang ka phopholego ya sefatla/lefatshe le ditogamaano tse di siameng tsa go kopanya. 		

KGWEDITHARO 2 MOPHATO 2		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
		Lebelela didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa tsa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono.
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 2. Tlhophya ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono.		
Botaki jwa Tiragatso - Diura di le 10		
Metshameko le dikgono tsa boitlhamedi		
<ul style="list-style-type: none"> Go ikatisa/gotetsa lentswe: ke go godisa tiriso ya dirwe tsa puo (dipounama, loleme, ditlhaa)ka go tshameka motshameko wa go nagana Go gotetsa mmele: metsamao e e farologaneng o dirisa ditemosi jaaka tsa puo le medumo jaaka 'ema', 'tsamaya', 'kwa godimo'. Metshameko ya mesito/meribo/merethetho o lebeletse dikgono tsa go reetsa le go gopola dipaterone tsa mesito/meribo e e farologaneng. Go letsasiletswe tsa mmmino/go dirisa dikarolo tsa mmele jaaka dileswa go ya ka moribo wa mmmino/ barutwana ba opela mo phaposi borutelong. Motsamao o sa sute mo lefelong le o leng mo go lona: - go matsha, go tlola, go golopa, go dikologa o le nosi kgotsa le molekane. Motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le lengwe: go kgokologa, go ikakga, go ikotlolola a le esi mme morago le molekane. Go tsidifatsa mmele le go ikhutsa/itapolosa: go bontsha maikutlo le dikakanyo ka go dirisa motsamao jaaka, go fofa mo marung, go otsela jj. 		
Go loga leano le go ranola		
<ul style="list-style-type: none"> Go diragatsa dipaterone tsa meribo/mesito di tlakaneng le metsamao e e amang mesifa, jaaka go opa diatla o dira jaaka e kete petsana e a taboga, go matsha le go tlola kgati, jj. Go diragatsa dipina go lebeletswe dintlha tsa phetogo ya tsholetsegoo ya lentswe le mmmino: kwa godimo le kwa tlase, ka bonya le ka bonako. Metshameko ya terama e e amanang le ditlhogo kgotsa dikgang tse di tlowlwang ke morutabana, go dira le molekane mo karolong le go refosana dikarolo. Go dirisa ditogamaano tsa terama go utolola dikakanyo le maikutlo a badiragatsi, sk. terama e emisitswe mme modiragatsi mongwe le mongwe o a akgolwa, mme ba kopiwa go tlhalosa maikutlo a bona ka nako eo. 		
Botaki jwa Pono - Diura di le 10		
Go tlhama dilo tsa tlhakorepedi (2D)		
<ul style="list-style-type: none"> Thala kgotsa penta ditshwantsho tse di amanang le ditlhogo tsa kgweditharo, tsepama mo moleng, segalo, phopholetsa, mmala. Dirisa dilo tse di dirisiwang gape le pente e e loi leng, go tlhama sefatla/bogodimo jo bo pentilweng, buang ka dipopego tsa jiometeri le dipopego tsa tlago. 		
Go tlhama dilo tsa tlhakoretharo (3D)		
<ul style="list-style-type: none"> Dira mamatlhwane ka didiriswa tse di didirisiwang gape, buisanang ka dipopego, phopholetsa, godisa dikgono tsa thuto ya diatla. 		

KGWEDITHARO 3 MOPHATO 2		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisisweng Lebelela didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa tsa Dikgono tsa Botshelo tse di neetsweng mo Karolong 2
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 3. Tlhophha ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono.		
Botaki jwa Tiragatso - Diura di le 10		
<p>Metshameko le dikgono tsa boitlhamedi</p> <ul style="list-style-type: none"> Go gotetsa mmele: go ikgara le go ikotlolola marapo o dutse fa fatshe, go ikgara/ikhutaganye go itira bolo/kgwele e e tiileng, iphutholole go lelefatsa mokokotlo/mokwatla. Go tlhoma/ema bonolo ka maoto (menwana-bolo-direthe- mangwele a a kobilweng) fa o ntse o tlola tlola, o tlola kgati, o tlola le go pharuma, jj. Go dira motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le lengwe: go reledisa maoto fa fatshe, le go taboga ka go pharuma le molekane. Go dira motsamao kwa ntle ga go sutu mo lefelong le o neng o le mo go lona: go retologa, go wa, go kibakiba, go raga a le esi le go raga le molekane. Go dirisa mmele jaaka diletswa tsa mmino/didiriswa tsa mmino go dira meribomentsi Go reetsa mmino le go bontsha maikutlo jaaka go itumela, go utlwa botlhoko, go iketla, Go dira motshamekokoketso o o bonolo, go etsisa ditirwana tsa letsatsi lengwe le lengwe ka go tsepama mo mareong a: bokete le dipopego, jaaka go tsholetsa letlapa le le boima le lephuka/lefofa le le bofeso. Metshameko e e ikaegileng ka dipalo le puo (litheresi) jaaka dipina tsa dipalo le diraeme, dikgang tsa botsayakaralo, go dira dipopego tsa mafoko ka go dira motsamao/tshikinyega, go kwala maina ka menwana ya maoto, le maano a go bua (goga, khubama, go ikotlolola, go dikologa) Go tsidifatsa mmele le go ikhutsa/go itapolosa: go robala ka mokokotlo ka go gagamatsa mesifa yotlhe ya mmele, o dira letswele/lebolo le le tiileng, go tiisa magetla o a gogela kwa morago mmme morago o a lokolole le go repisa ditshika/ mesifa yotlhe o dira gore mmele o nne bokete fa fatshe. 		
<p>Go logo leano le go ranola</p> <ul style="list-style-type: none"> Dira dimpopi ka dilo tse di bonolo tsa materiale o o senyegileng/dirisitsweng: sk. Mpopi wa dikouso, wa menwana, wa meriti. Tiragatso ya dimpopi tsa bona e e ikaegileng ka tiriso ya mantswe a a maleba le gore ba e tshamekisa jang Dira medumo le meribo/merethetho e e maleba le maikutlo kgotsa batshameki ba dimpopo ka go dirisa lentswe, didiriswa, dilo tse ba ka di bonang Utolola diponagalo tsa motsamao wa dimpopi jaaka: tau e e gagabang e tshwerwe ke tlala e gagaba go tshwara peba jj. 		
Botaki jwa pono - Diura di le 10		
<p>Tlhama dilo tsa matlhakorepedi (2D)</p> <ul style="list-style-type: none"> Thala o pente dinonyane, ditlhapi, digagabi, jj. dirisa dipasetele tsa oli mo mebaleng e e bothito, e tshase mo enkeng ya mebala e e tsiditsana; buisanang ka mebala, popego, phopholetso, paterone le kgatelelo; lebelelang mme lo buisana ka tiro ya botaki jo bo itsegeng mo lefatsheng. Penta/thala dijalo le malomo/dithunya tsa maitlhomo, buisanang ka mebalattheo le mebalatlaleletso, kgatelelo le dikgopoloo jaaka; fa morago, kwa pele le kwa tlase. 		
<p>Tlhama dilo tsa matlhakoretharo (3D) (go aga)</p> <ul style="list-style-type: none"> Dirisa dilo tse di ka dirisiwang gape le pampiri e e kgobilweng go dira dilo tse di botlhokwa: dikopi tsa mae, ditshelo, dibolompoto tsa dimela, jj. Kgabisa o dire dipaterone, buisanang ka dipopego tsa jiometeri le mebala e e bothitho le e e tsiditsana o godisa bokgoni jwa diatla 		

KGWEDITHARO 4 MOPHATO 2		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
		Lebelela didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botsheto tse di neetsweng mo Karolong 2
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 2. Tlhophha ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botsheto tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono.		
Botaki jwa Tiragatso - Diura di le 10		
Metshameko le dikgono tsa boitlhamedi		
<ul style="list-style-type: none"> Go gotetsa mmele: go dirisa didiko, dienkele, dikgopamiso le manyokenyoke. Go gotetsa /ikatisa mantswe: go dirisa dipina le diraeme, re lebeletse dinnoto tse di kwa godimo le tse di kwa tlatse, le lobelo lwa pina lo lo bonako le lo lo bonya. Go opela dipina go tokafatsa bokgoni jwa go opela go ya ka mokgwa o pina e tlhabeleditsweng ka gona. Go tlhakanya metsamao e o sutang le e o sa suteng mo lefelong, jaaka go tsokotsa mmele e tlhakane le go golopa ka bo bona mme morago le balekane. Motshamekoketso o o bonolo: go etsisa ditirwana tsa letsatsi le letsatsi go lebeletswe bokete, dipopego le sebaka/phatlha jaaka, go gagaba mo legageng le le sesane, go raga kgwele/bolo mo lebaleng le le tona la kgwele ya dinao, jj Go tlhama modumo/ medumo e e kopaneng e e tlhagelelang go tswa mo tikologong e kgolo, ba dirisa lobelo le phethogo ya lenseswe (tsholetsegoo ya lenseswe), le segalo, boleng jwa modumo o o tlhagisiwang ke lenseswe/ seletswa le lobelo lwa pina (bonako kgotsa bonya jwa pina) go utolola botho, maikutlo, jaaka: 'rremogolo'= segalo se se kwa godimo, se se mo magareng, le se se bonya; 'nonyane =tidimalo, segalo se se kwa godimo le se se kwa tlase Go tsidifatsa mmele le go ikhutsa/itapolsa: go tsamaya go ya ka mmino o o bonya o o okobatsang maikutlo 		
Go loga leano le go tlhalosa		
<ul style="list-style-type: none"> Go reetsa mmino le go supa gore lobelo le phethogo ya modumo (tsholetsegoo ya lenseswe), segalo, boleng jwa modumo o o tlhagiwang ke lenseswe kgotsa seletswa le lobelo lwa pina go kopanya go bua kgang jaaka: "Tselane le dimo' jj. Go loga leano la motsamao o o maleba le botho/semelo o dirisa molagare o o ipopelang ona mo tlhaloganyong, go sutu mo lefelong le o neng o le mo go lona go ya mo go le le lengwe le maemo a go ranola kgang jaaka ya ga 'Tselane le dimo'. Go tlhama tiragatso ya dimpopi ka go tsepama mo mmuisanong magareng ga dimpopi. Go utolola boitshwaro, maemo le botsalano/kamano ya dimpopi - dimelo jaaka boitshwaro jo bo maswe, semelo sa diphologolo, moloi, morwadia kgosi jj. 		
Botaki jwa Pono - Diura di le 10		
Tlhama dilo tsa matlhakorepedi (2D)		
<ul style="list-style-type: none"> Go dira ditshwantsho tse di pentlweng tse di amanang le setlhogo sa kgweditharo; buisanang ka mmala, maikutlo, phopholetso, go fapaana le dipopego. 		
Tlhama le go aga ka tlhakore tharo (3D)		
<ul style="list-style-type: none"> Tlhama dibopiwa tsa mmopa/letsopa 		

KGWEDITHARO 1 MOPHATO 2		
Thuto ya Ikatiso ya Mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng tsa Kgweditharo 1
		Dithobane tsa kherikhete/dibete, dikgwele/dibolo, dikgetsi tsa dinawa le didiriswa tse di kgoreletsang Setshelo jaaka sekonopelwa sa kwa go ikaeletsweng teng
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong. Tlhophla ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Thuto ya Ikatiso ya Mmele. Ditirwana tse di farologaneng le metshameko ya sekolo le tsona di ka akaretswa. Lolamisa ditirwana go akaretsa barutwana ba ba golafetseng/digole		
Go dira motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe		
<ul style="list-style-type: none"> • Tshameka motshameko wa selegae sk. diketo • Motabogo wa ditapole • Motabogo wa lee le leswana - baya bolo/kgwele e nnye mo godimo ga leswana le legolo mme o e tshegetse 		
Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa		
<ul style="list-style-type: none"> • Go latlhela dikgetsi tsa dinawa kwa godimo mo moweng mme morago o di kape/tshware • Go konopa le go betsa kgwele/bolo le molekane wa gago 		
Moribo/morethetho		
<ul style="list-style-type: none"> • Go tlola diroupu/megala e e bapileng, boeletsa go tlola mme o e katoganye go le gonnye gape • Go tlola kgati 		
Kgolagano		
<ul style="list-style-type: none"> • Go latlhelelana kgetsi ya dinawa le molekana • Barutwana ba latlhelelana kgwele/bolo ya dinao ba eme mola, ba e fetisa ka fa tlase ga maoto 		
Tekatekano		
<ul style="list-style-type: none"> • Dirang ka bobedi le lebagane, maoto a lona a otlolotswe mme a amane, lo tshwaragane ka matsogo, lo gogane go ya kwa pele le kwa morago mme direthe tsa lona di kopane. • Boeletsa go ema, lo dirisa matsogo go kgorometsana, maoto a le fa fatshe. • Tshegetsa kgetsi ya dinawa ka dikarolo tse di farologaneng tsa mmele fa o ntse o tsamaya mo moleng o o tlhamaletseng. • Dira ikatiso ya taolo, kgolagano le tekatekano/ itshegetso 		
Kitsiso ya sebaka/phatlha		
<ul style="list-style-type: none"> • Otlolola le go ikgona mmele, dira mmele moleele le mokhutshwana ka mo go kgonagalang ka teng 		
Kitso ya dikaelo		
<ul style="list-style-type: none"> • Ruta ditirwana o dirisa dikarolo tsa mmele tse bana ba sa di diriseng thata tsa diatla le maoto 		

KGWEDITHARO 2 MOPHATO 2		
Thuto ya Ikatiso ya Mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 3. Tlhophya ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botsheto tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono. Ditirwana tse di farologaneng le metshameko ya sekolo le tsona di ka akaretswa. Lolamisa ditirwana go akaretsa barutwana ba ba golafetseng/digole		
Go dira motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe		
<ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tsa go dira e kete selo ke sa nnete jaaka “latelela moeteledipele” Go taboga motabogo wa neeletsano ka didiriswa kgotsa kwa ntle ga tsona. Go taboga motabogo wa neeletsano, go tiribola kgwele, ba tshamekisa kgwele manyokenyoke go feta mehwidinyane/ disekittlele kgotsa batshamekakgatlhanong. Go tsibogela ditaelo tsa katiso jaaka, go tshameka mabole ka mangele, go tshwara kgwele/bolo pele ga molekane wa gago a e tshwara. 		
Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa		
<ul style="list-style-type: none"> Bokgoni jwa kgwele/ bolo - go tlola-tlodisa kgwele fa fatshe mo lifelong le le rileng Bokgoni jwa kgwele/bolo - go tlola-tlodisa kgwele mo loboteng Bokgoni jwa kgwele/bolo - go latlhela bolo kgathhanonong le dikgoreletsi 		
Moribo/morethetho		
<ul style="list-style-type: none"> Go tlola ka kgati le kwa ntle ga kgati , go tlola mo lefelong le le rileng le go ralala sekgala/kgabaganya sekgala se se rileng Tsweletsa morethetho/moribo wa mmino, tsikinya/tsamaisa dikarolo tse di farologaneng tsa mmele- tlhogo...matsogo... letheka... maoto le dinao. 		
Kgolagano		
<ul style="list-style-type: none"> Dira le molekane - ragelanang kgwele/ bolo pele ga e emisa. Latlhela bolo e kgolo mo sekolopelweng sa kwa go ikaletsweng teng, sekao, bolotloa le dipale tsa go nwesa dino. Ditirwana tsa go etsisa jaaka, go sela diapole, go epa tshingwana, go setlha kgotsa go karapa lepolanka, jj. 		
Tekatekano		
<ul style="list-style-type: none"> Ka bobedi dirang motshameko wa go lwana jaaka dipidipidi kgotsa go lwana ga mekoko Tshameka metshameko e e bonolo jaaka EMA Sekotšhe 		
Kitsiso ya sebaka/phatlha		
<ul style="list-style-type: none"> Motshameko wa katse le peba/legotlo lo ntse ka mosako/sediko/tsheko Motshameko wa dikgoreletsi 		
Kitso ya dikaelo		
<ul style="list-style-type: none"> Ka bobedi tshwarang bolo ka letsogo le o sa le diriseng ka gale/le le senang maatla Ka bobedi ragang bolo ka leoto le o sa le diriseng ka gale /le le senang maatla 		
Metshameko		
<ul style="list-style-type: none"> Metshameko e e akaretsang go gogana, go taboga, go tlola le hulahupu, sekao go goga thudi/mogala ka ditlhophya/ kgogakgogano ya mogala/kwatlalatsa' Tshameka metshameko jaaka ‘maiphitlhaphithhwane’ 		

KGWEDITHARO 3 MOPHATO 2		
Thuto ya Ikatiso ya Mmele	Diura 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
Didiriswa tsa dikgoreletsi, dikgetsi tsa dinawa, dikgwele/dibolo tse di farologaneng		
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 3. Tlhophpha ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono.		
Motsamao		
<ul style="list-style-type: none"> Motshameko wa dikgoreletsi ba tshwere kgetsi ya dinawa mo matsogong/magetleng/dinaong/tlhogong Go tsibogela ditaelo tsa katiso ka nako, ke gore, go ya ka ditaelo tsa morubabana... taboga...itigele fa fatshe... pharuma...ema... jj 		
Bokgoni jwa go lemoga motsamao wa mesifa		
<ul style="list-style-type: none"> Motshameko o o lokologileng le nako ya go lekeletsa mekgwa e e farologaneng ya go dirisa kgetsana ya dinawa Metshameko ya temogo o latela paterone - o bayo dilo ka thulaganyo e e napagetseng, ke gore, go taboga le go bayo batshamekakgatlanong mo mafelong a a tlhomamisitsweng pele Go tshwara le go latlhela kgwele/bolo ya motshameko wa tenese 		
Moribo/morethethethe		
<ul style="list-style-type: none"> Go ikakga o itshegeleditse mo jiming ya jankele Go itshwarelela kwa godimo o ikakga mo jiming ya jankele 		
Kgolagano		
<ul style="list-style-type: none"> Dirang sediko/sekele mme lo taboge go ya molemeng le go ya mojeng Itshwarelele kwa godimo ka matsogo o tsamaye mo jiming ya jankele 		
Tekatekanyo		
<ul style="list-style-type: none"> Itshegetse ka leoto le le lengwe Go itshegetsa o tsamaya mo godimo ga roupou/mogala kgotsa polanka o itshegetsa ka leoto le lengwe Pitse le kariki ya pitse“ Hulahupu o ikakga ka letsogo, noka le thamo 		
Kitso ya sebaka/phatlha		
<ul style="list-style-type: none"> Itsise go kgokologela kwa pele le kwa morago - tlhalosa polokego/pabalesego “Tshameka motshameko o o maleba o dirise didiriswa tse di leng teng Gagaba mo gare ga sediriswa sengwe, sk setulo, thaere jj. 		
Kitsiso ya dikaelo		
<ul style="list-style-type: none"> Emang ka sediko, latlhelelanang kgwele/bolo go tswa molemeng go ya mojeng Metsamao ya mmele jaaka, go latlhela kgwele kwa letlhakoreng ko mojeng/molemeng jaaka mo motshamekong wa rakabii (rugby) 		
Metshameko		
<ul style="list-style-type: none"> Kgaoganya barutwana go ya ka ditlhophpha, mme ba gaisane ka mabelo a neeletsano - tlhalosa melao le gore e dira jang Metshameko ya setso e barutwana ba itlhophetseng yona 		

KGWEDITHARO 4 MOPHATO 2			
Thuto ya Ikatiso ya Mmele	20 hours	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Diroupu/megala, phala, mmetshe, dikgamelotsa ditirwana tsa metsi, didiriswa tsa motshameko wa kherikete	
<p>Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 4. Tlhophatditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botsheto tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Thuto ya Ikatiso ya Mmele. Ditirwana tse di farologaneng le metshameko ya sekolo le tsona di ka akaretswa. Lolamisa ditirwana go akaretsa barutwana ba ba golafetseng/digole</p> <p>Go dira motsamao ka go sutam o lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe/ Go dira motsamao o sa sute mo lefelong le o leng mo go lona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go tlolela kwa godimo, go tsamaya ka dikgato tse dikgolo; go tsamaya ka dikgato tse dinnye, go tlola kgati le go tlola tlola • Mabelo- lobelo lo lo khutswhane • Mabelo - go taboga lo neeletsana <p>Bokgoni jwa go lemoga mesifa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditsekedima/dikaratata tsa puiso tse di nang le mafoko a tiriso mo go tsona - tlola, taboga, tlola kgati, tlola tlola, dula, tsamaya le go ema • Ditirwana tsa metshameko ya tenese le khirikete <p>Meribo/morethetho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pagama/palama lere kgotsa thobane ya tekatekano o ye kwa godimo le kwa tlase ga 10. • Go dirisa kgamelotya metsi go ikatisa go thuma le go hema <p>Kgolagano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ikatiso ya go thuma - robala ka mokwatla o raga rage, robala ka mpa o tsamaise mabogo jaaka motho yo o thumang <p>Tekatekano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mabelo - go tlolela kwa pele mo fatshe le ditirwana tsa ipaakanyo • Mabelo - go tlolela kwa godimo le ditirwana tsa ipaakanyo <p>Kitsiso ya sebaka/phatlha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go sala dikaelo morago, sk. tsamaya dikgato di le 6 go ya kwa pele, di le 10 go ya kwa morago le di le 3 go ya molemeng. Ema. Tsamaela kwa letlhakoreng o fapaanye maoto. Tlola tlola ga 6 ka leoto le le lengwe le ga 9 ka le lengwe. • Go tlola kgati mo lefelong la go tshameka o le esi mme morago le molekane. <p>Kitso ya dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ikotlololela kwa godimo le kwa letlhakoreng <p>Metshameko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tshameka metshameko e e farologaneng • Khirikete ya barutwana ba bannyne • Ikatiso ya go thuma - ikatiso ya go hema. Ikatise go dira dipudula ka go futswela metsi ka letlhaka le le nwang. • Barutwana ba tsenya difatlhego mo metsing mme ba dire dipudula ka go futswela metsi 			

KGWEDITHARO 1 MOPHATO 3		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura tse 30 (Diura di le 3 ka beke)	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka: <ul style="list-style-type: none">• Ditshwantsho, dikgang, diraeme ka ga maikutlo. dimpopi le mmamatlhwane• Ditilamelo tse di bonolo tsa thuso ya potlako
<ul style="list-style-type: none"> • Dirisa khalentara ya phaposi go buisana ka ditiro tsa letsatsi le tsa kgwedi letsatsi lengwe le lengwe, ngwaga otlhe. • Poeletso, tlhatlhobo le dipaakanyo/ditshiamiso di tshwanetse go dirwa ka dinako tsotlhe (kabo ya nako e letlelela se) • Dipuisano tsa keteko ya matsatsi a tsa sedumedi le a mangwe a a kgethegileng mo setshabeng, di tshwanetse go diragala mo tsamaong ya kgweditharo (diura di le pedi mo kgweditharong, di neetswe tiro e) 		
Setlhogo: Ka ga me - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Molanako ke eng • Molanako wa botshelo jwa gago- akaretsa ngwaga wa matsalo, nako e ke simolotseng sekolo ka yona • Selo se se kgathisang sa bogologolo 		
Setlhogo: Maikutlo - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Dilo tse di intumedisang le dilo tse di nkutlwisang botlhoko • Go lemoga maikutlo- jaaka go tenega, go boifa, go tlhobaela, go nna le bodutu • Tsela e e siameng ya bua maikutlo a gago • Maitshwarelo - o kopa jang maitshwarelo 		
Ela tlhoko: Dirisa ditshwantsho, dikgang, diraeme, dimpopi le dimmamatlhwane		
Setlhogo:Tshireletso ya boitekanelo - Diura di le 3		
<ul style="list-style-type: none"> • Mekgwa ya motheo ya thuso ya potlako jaaka go dutla mokola, go lomiwa ke diphologolo, go segwa le dintho tsa molelo • Motheo wa tsa boitekanelo le tsa maphelo- di akaretsa go sa tshware madi a batho ba bangwe. 		
Setlhogo: Go tshwara mmele wa me o bolokesegile - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Ga re a bolokesega mo bathong ba re sa ba itseng • Melao ya go tshola mmele wa me o bolokesegile • Go tshepa maikutlo a go “dumela” le “go gana” • Go itse go go gana mo maemong a tshotlako • O bega tshotlako jang 		
Ela tlhoko: Setlhogo se, se tshwanetse go tsepama mo thibelong ya tshotlakako ya mmele le ya thobalano		
Setlhogo: Ditshwanelo le maikarabelo - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Ditshwanelo le maikarabelo a barutwana • Ditshwanelo le maikarabelo a barutwana ba bangwe <ul style="list-style-type: none"> - Kwa gae - Kwa sekolong - Mo motseng wa rona - Mo tikologong 		
Matsatsi a tsa bodumedi le matsatsi a mangwe a a botlhokwa - Diura di le 3		

KGWEDITHARO 2 MOPHATO 3		
Kitso ya Tshimologo Thuto ya boitekanelo ya motho le loago	Diura di le 30 (Diura di le 3 ka beke)	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka: <ul style="list-style-type: none">• Dikao tsa dijo go tswa mo ditlhopheng tsa tsona• Laeborari/ dibuka tsa tshedimosetso• Dikao tsa mefuta e e farologaneng ya dilo tse di latlhilweng/tse di seng botlhokwa• Thini e e dirisediwang go latlhela dilo tse di ka dirisiwang gape.• Lense ya polasitiki/ galase e e godisang
<ul style="list-style-type: none"> • Poeletso, tlhatlhobo le dipaakanyo/ditshiamiso di tshwanetse go dirwa ka dinako tsotlhe (kabo ya nako e letlelela se) • Dipuisano tsa keteko ya matsatsi a tsa sedumedi le a mangwe a a kgethegileng mo setšhabeng, di tshwanetse go diragala mo tsamaong ya kgweditharo (diura di le tharo mo kgweditharong, di neetswe tiro e) 		
Setlhogo: Go ja dijo tse di itekanetseng - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Ditlhophpha tsa dijo <ul style="list-style-type: none"> - Dibitaminini-maungo le merogo - Dikhabohae terete-borotho, mmidi/ bupi jwa papa - Diporoteine-mae, dinawa, nama, matonkomane - Dikungo tsa mašwi-mašwi, kase/tshese, yogate • Lenanedijo le le siameng 		
Setlhogo: Ditshenekegi - Diura di le 9		
<ul style="list-style-type: none"> • Dipopego tsa ditshenekegi • Ditshenekegi tse di farologaneng- jaaka ntshi, monang , tshoswane,khukhwana • Go ela ditshenekegi tlhogo le go di thala • Ditshenekegi di re thusa jang • Ditshenekegi di re utlwisa botlhoko jang 		
Setlhogo: Tshekotshelo - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Tshekotshelo ke eng • Tshekotshelo ya: <ul style="list-style-type: none"> - Phologolo e e amusang (sekai ntšwa) - Tshenekegi (sekao serurubele) - Amofobia/matshelobedi (sekao segwagwa) - Nonyane- (sekao koko) 		
Setlhogo: Go diriswa ga dilo gape - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Go dirwang ka dilo tse di latlhilweng • Go dirisa gape (dilo tse di ka dirisiwang gape) • Go dirisiwa gape(dilo tse di dirisitsweng e bile di ka dirisiwa gape) • Go fokotsa (go dirisa di le dinnye) • Ke eng se se ka se dirisiweng gape • Dilo tse di ka dirisiwang gape tsa kwa gae le kwa sekolong • Go dira motshotelo ka dilo tse di bodileng • Go dirisiwa ga metsi gape 		
Matsatsi a tsa bodumedi le matsatsi a mangwe a a botlhokwa - Diura di le 3		

KGWEDITHARO 3 MOPHATO 3		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 30 (Diura di le 3 ka beke)	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka: <ul style="list-style-type: none">• Ditshwantsho tsa dipolanete-tse di akaretsang lefatshe mo lefaufaung• Dikgang ka ga tsa go tsamaya mo lefaufaung le dipatlisiso• Matshwao a dikotsi• Bagolo mo losikeng le batho mo setšhabeng
<ul style="list-style-type: none"> • Poeletso, tlhatlhobo le dipaakanyo/ditshiamiso di tshwanetse go dirwa ka dinako tsotlhe (kabo ya nako e letlelela se) • Dipuisano tsa keteko ya matsatsi a tsa sedumedi le a mangwe a a kgethegileng mo setšhabeng, di tshwanetse go diragala mo tsamaong ya kgweditharo (diura di le pedi mo kgweditharong, di neetswe tiro e) 		
Setlhogo: Polokesego mo setšhabeng - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Mafelo a go tshameka a a kotsi-akaretsa mafelo a go latlhela matlakala, seporo, ditsela, mafelo a dikago • Go palama diterena le ditekesi ka tsela e e bolokesegileng • Dikotsi tsa motlakase • Diedi tse di botlhole le tse di kgonang go tuka • Matshwao a a re tsibosang ka dikotsi 		
Setlhogo:Kgotlhelego - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Kgotlhelego ke eng • Mefuta e e farologaneng ya kgotlhelego-metsi, lefatshe, mowa, modumo • Ditlamorago tsa kgotlhelego mo bathong • Ditlamorago tsa kgotlhelego mo tikologong 		
Ela tlhoko: Battisia mme o phefafatse tikologo- seno e tla nna tshimologo mo lefelong la tiro.		
Setlhogo:Batho ba ne ba tshela jang bogologolo - Diura di le 9		
<ul style="list-style-type: none"> • Dikgang le maitemogelo a batho ba ba godileng mo lelapeng le mo setšhabeng - akareta dijo, diaparo le dipalangwa • Dilo tse di dirisiwang ke bagolo mo losikeng le mo setšhabeng jaaka didiriswa, ditshamekisi, didiriswa tsa go apaya. • Tlhopho ya ditshwantsho tsa bogologolo go tswa mo dialebamong tsa lelapa le mo dibukeng • Batho ba ne ba tshela jang bogologolo le gompieno (diphetogo le tsweletso) 		
Ela tlhoko: Laletsia mogolo wa lelapa le batho ba motse go etela phaposi-borutelo		
Setlhogo: Lefaufau - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Lefatshe go tswa mo lefaufaung - gore le lebega jang (lefatshe, lewatle,maru) • Dinaledi le dipolanete-gore ke eng • Maina a dipolanete (Thelesekhoupo) • Go tsamaya mo lefaufaung • Sathalaete le tshedimosetso e re e bonang 		
Ela tlhoko: Fa kgonagala, etela polanathariamo/bolepaloapi - Diura d ile 3		
Matsatsi a tsa bodumedi le matsatsi a mangwe a a botlhokwa		

KGWEDITHARO 4 MOPHATO 3		
Kitso ya Tshimologo, tsa botho le boleng jo bontle jwa loago	Diura di le 30 (Diura di le 3) Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka:	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka: <ul style="list-style-type: none">• Tšhate ya kelelo e e bontshang dikgato• Tshedimosetso/laeborari le dibuka• Kuranta le thelebišene• Dikgang ka diphologolo tse di re thusang
<ul style="list-style-type: none"> • Poeletso, tlhatlhobo le dipaakanyo/ditshiamiso di tshwanetse go dirwa ka dinako tsotlhe (kabo ya nako e letlelela se) • Dipuisano tsa keteko ya matsatsi a tsa sedumedi le a mangwe a a kgethegileng mo setšhabeng, di tshwanetse go diragala mo tsamaong ya kgweditharo (diura di le pedi mo kgweditharong, di neetswe tiro e) 		
Setlhogo:Dikungo le dikgato - Diura di le 6		
<ul style="list-style-type: none"> • Dimela <ul style="list-style-type: none"> - Dilo tse re ka di bonang go tswa mo dimeleng - Dikgato- go tswa mo ntšhweng go ya go sukiri • Lefatshe <ul style="list-style-type: none"> - Se re se bonang go tswa mo lefatsheng - Dikgato- go tswa mo letsopeng go ya go setena 		
Setlhogo: Matlhotlhlapelo le se re tshwanetseng go se dira - Diura di le 9		
<ul style="list-style-type: none"> • Mefuta ya matlhotlhapel <ul style="list-style-type: none"> - Merwalela - Molelo • Dilo tse dingwe <ul style="list-style-type: none"> - Legadima - Thoromo ya lefatshe - Diphefo tse di maatla le kgwanyape 		
Ela tlhoko: Dirisa maitemogelo a gago mmogo le dikuranta le dipegelo tsa thelebišene ka ga matlhotlhapel		
Setlhogo:Diphologolo le dibopiwa tse di re thusang - Diura di le 9		
<ul style="list-style-type: none"> • Diphologolo tse di re nayang dijo le diaparo <ul style="list-style-type: none"> - Dinotshe - Dikoko - Dikromo - Dinku • Diphologolo tse di re thusang <ul style="list-style-type: none"> - Dintšwa-dintšwa tse di go bontshang, dintšwa tse di thokomelang, dintšwa tse di dupelelang - Ditonki le dipitse 		
Ela tlhoko: Batla le go bala ka diphologolo tse dingwe jaaka, didolofene tse di thusitseng batho.		
Matsatsi a tsa bodumedi le matsatsi a mangwe a a kgethegileng - Diura di le 3		
Go kopanya le go gatelala ditlhogo tse di rutilweng le go baakanyetsa kgabaganyo go ya kwa Mophatong wa 4		
Diura di le 3		

KGWEDITHARO 1 MOPHATO 3		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 1. Tlhophpha ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Pono le Tiragatso ya Botaki.		
Tiragatso ya Botaki - Duira di le 10		
<p>Metshameko le dikgono tsa boitlhamedi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go gotetsa mmele/ ikatisa - go golaganngwa ga dikarolo tse di tlhophileng jaaka matsogo a a akgiwang • Go ikatisa o tsepame mo khemong, sekao go penta o dirisa go hema ga gago, go ikatisa go hema jaaka ntšwa • Go katisa lenseswe le go opela dipina (ba opela botlhe, ka bongwe ba refosana, dipina tse o bitsang le go araba) molodi/ mokgwa o go tlhabeleditsweng pina ka gona • Metshameko ya diterama: go godisa kopano le lebaka le tatelano jaaka metshameko ya go buisa, metshameko ya maina. • Go tshameka merethetho/meribo e e nang le dipaterone le merethethomentsi e e bonolo gabedi, gararo kgotsa gane mo didirisweng tse di letswang/tsa mmmino • Go dira motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe: go tlola kgati, go golopa, go ya pele le kwa morago, go ya kwa matlhakoreng le go dikologela mo ditselang tse di farologaneng (kgabaganyo, sediko/sekele). • Go dira motsamao mme o sa sutu mo lefelong le o leng mo go lona: kobega, go ema, go fithelela, go golaganya matsogo le maoto ka nako ya mmmino • Go ikhutsa mmele le le go itapolosa: bontsha maikutlo le dikakanyo ka motsamao. 		
<p>Go loga leano le go ranola</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa mmmino wa Aforika Borwa (Mmino wa ditso tse di farologaneng le ya ditšhaba tse dingwe) o tsepame mo morethethong/moribo gabedi, gararo kgotsa gane • Diragatsa kwalonoto e e nang le dipatetone tsa merethetho/meribo (kwalonoto kgotsa maina a dinoto tsa seforentše) tse di nang le diinnoto tse di lekalekanang semiborefi, diminimi, dikorotšhete, dikwafore le moribo wa kgaotsa, ba dirisa mebele ya bona jaaka diletswa. • Go diragatsa o dirisa ditsibosi tsa kwa pele, mo bogareng le kwa bokhutlong, sekao, leboko la Aforika Borwa, kgang, pina kgotsa setshwantsho • Go tshwantsha botho le didiriswa mo tiragatsong a dirisa tlhokomelo, go etsisa le go feteletsa. • Go ithuta le go kopanya metsamao go tswa mo modikwadikwaneng/motantshong wa Aforika Borwa sekao, modikwadikwane/motantsho wa malIndia, mapantsula, o dirisa mmmino o o maleba. 		
<p>Botaki jwa Pono - Diura di le 10</p> <p>Go tlhama dilo tsa tlhakorepedi (2D)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go rutiwa go go tlhomameng ga go taka/thala le go penta le tse dingwe: o tlhomamisa tiriso ya bobegakgang • Itsise barutwana ka ga phetelolo: kwa morago, mo pele ga • Bogolo jwa pampiri jo bo farologaneng le popego: rotloetsa barutwana go dira ka dikale le bogolo jwa dintlhha jo bo farologaneng <p>Go tlhama dilo tsa tlhakoretharo (3D) (go aga)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go bopa ka mmopa/letsopa: diphologolo, kgögëla (dragon), dipitsa le tse dingwe. • Dielemente tsa botaki: popego, phopholego • Ruta ditegeniki tse di bonolo tsa go bopa: go kgokolosa, go go nota, go bontsha; akaretsa tlhokomelo ya phopholego ya lefelo • Tiriso ya didiriswa: tse di sireletsegileng, o ela ba bangwe tlhoko, o dirisa/ o aroganya didiriswa le ba bangwe <p>Litheresi ya Pono</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dielemente tsa botaki: bontsha le go naya maina a dielemente tsotlhhe tsa botaki • Dirisa dilo tsa botaki le setsibosi sa pono go amanya/golaganya le tiro ya gago 		

KGWEDITHARO 2 MOPHATO 3		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 2. Tlhophha ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botsheto tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono.		
Botaki jwa Tiragatso - Diura di le 10		
Metshameko ya boitlhamedi le dikgono		
<ul style="list-style-type: none"> Go ikatisa: o tsepama mo mokgweng wa go ema, tlhamalatsa mangwele mo godimo ga menwana ya maoto fa o kobega le go supa menwana ya maoto. Go ikatisa: tsepama kapodisong le segalo sa mmino o dirisa diraeme, dipina, metshameko ya boitlhamedi le maleme a a sokameng Temogo ya ditemosi: go tshwara, go latswa, go dupelela, go utlwa le go bona mo ditirwaneng tsa diterama jaaka ditirwana tsa go bofana matlho le motshameko wa mogala (founu) o o kgaogileng, jj. Motshameko wa meribo: dikgono tsa theetso, go gopola dipaterone tsa moribo tse di ganetsanang /tse di leng kgatlhanong, go se fetole moribo o dirisa dikota tse di farologaneng Go tshamekwa dipterone tsa moribo, moribomontsi ga 2, 3, 4 ka bente ya diietwork Motsamao wa setimela, go tlola tlola, motabago wa pitse, kobegelo ya mmele kwa pele, morago kwa thoko, retogela kwa matlhakoreng otlhe tshekagano, sediko le popego ya s Motsamao o sa suteng, go tlola tlola, go fitlhelela thapo, go taboga motabogo o o sa tlhamalalang, motsamao wa mabego o nyalane le mmino Goikhutsa le go itapolosa: Go robala ka mokwatla o hemela ka fa gare le kwa ntle, o lebeletse mmala jaaka setsibosi 		
Go loga leano le go ranola (seno se dirwe mo kgweditharong yotlh)		
<ul style="list-style-type: none"> Go ranola le go boeletsa dipina tsa Aforika Borwa: thefosano, bitsa le go arab Go diragatsa ka ditlhophha o dirisa kgang e e setseng e leng teng e ikaegile ka ditlhogo tse di maleba go ikagela bokhutlo. Go diragatsa diterama mo phaposing: Go bontsha maikutlo le go tshwantsha ditlhogo go tswa mo tikologong le mo botshelong jwa gago jaaka go kokoanya matlakala mo tikologong ya gago. Jalo jalo. Dipolelo tse di bontshang motsamao go tloga kwa tshimologong, mo magareng le kwa bokhutlong o feleletsa ka ditlhogo tse di tlhophilweng o dira ka ditlhophha tse dinnye. 		
Botaki jwa Pono - Diura di le 10		
Tlhama dilo tsa matlhakorepedi (2D)		
<ul style="list-style-type: none"> Go ruta go go tlhomameng ga dithalo le ditshwantsho tsa dipente, jalo, le jalo: go utolola mefuta e e farologaneng ya mmedia. Go tshwana le mo kgweditharong e e fetileng: akaretsa kgatelelo ya temogo e e tseneletseng ya tsamaiso ya mmele wa; go fetelela 		
Tlhama dilo tsa matlhakoretharo 3D (mabokoso a a betlilweng)		
<ul style="list-style-type: none"> Ruta o atolose ditogamaano tse di bonolo go aga mabokoso a a betlilweng: go tlhatlhaganya, lomaganya, le go kgabiso boalo. Temogo ya sebaka: jaaka mo nakong e e fetileng: atolosa temogo e e gakologelwang ya go direla mo sebakeng. 		
Litheresi ya pono		
<ul style="list-style-type: none"> Go dirisa didiriswa tsa botaki le go tlhama ditheo go di tlhalosa le go buisana ka tsona; Go simolola go lekanya Go dirisa ditiro tsa botaki le tsiboso ya pono go amanya le tiro ya gago Tlhaloso ya tiro ya gago ya botaki o dirisa temogo ya tlolofoko 		

KGWEDITHARO 3 MOPHATO 3		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 2. Tlhophha ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono.		
Botaki jwa Tiragatso - Diura di le 10		
Metshameko le dikgono tsa boitlhamedi		
<ul style="list-style-type: none"> Go gotetsa mmele: go gotetsa dikarolo tse di kopaneng le karolo e e rileng/e le nngwe, sk. go dira sediko/sekele ka matsogo le matheka ka gongwe Go gotetsa lenseswe: tsepama mo go dirisagatseng le go bontsha maikutlo mo mabokong, diraemeng le metshameko ya boitlhamedi ya diterama Dikgono tsa tlhokomelo le go tsepamisa mogopolo: ditirwana tsa terama jaaka go aga motshamekoketso, barutwana ba le babedi Go dira mmino ka dikarolo tsa mmele kgotsa didiriswa/diletswa o o tsamaisang le mmino wa Aforika Borwa, a lebisitse mo dipateroneng tsa moribo Go kopanya metsamao mo dipolelong tsa motsamaong o mokhutshwane le go di gakologelwa Go taboga go go kopantsweng le motsamao o o kgokologang ipeteroneng tsa moribo tse di dikologang Go itsidifatsa le go itapolosa mmele: go ikotlolola ka iketlo go ya ka dikaelo tse di farologaneng o dirisa mmino o o iketlileng e bile o o okobatsang. 		
Go loga leano le go ranola (seno se tla dirwa mo kgweditharong yothi)		
<ul style="list-style-type: none"> Tlhama motsamao wa polelo mo ditlhopheng tse dnnye mme o o dirisetse go dira dipaterone Tlhama moribo wa dipaterone o ikaegile ka mmino wa Aforika Borwa. Tsepama mo lobelong lo lo siameng lwa pina le diphetophetogo tsa pina jj Diterama tsa phaposi borutelo: tshwantsha badiragatsi ba ba farologaneng ka tiriso ya mantswe le thagiso ya mmele/a lebege jaaka modiragatsi yo a mo emelang, sekao go tsamaya le go bua jaaka mme, rremogolo le ngaka jj. Tiragatso ya maboko ka ditlhophha, sekao karolo ya go opela le boeletsa temana e kopantswe le motsamao le tiriso ya mmele 		
Botaki jwa pono - Diura di le 10		
Tlhama dilo tsa matlhakorepedi (2D)		
<ul style="list-style-type: none"> Go thala le go penta ditshwantsha: go utolola mmedia e e farologaneng. Tlhokomelo e e oketsegileng le thanolo ya dipaterone le go dira mokwalori mo lefatsheng la gago, akaretsa phetelelo, dipaterone tsa magora, popego ka fa gare ga popego, poeletso Metheo ya go tlhama: temogo ya tiriso le go naya dipharologano, tekatekano, kgatelelo itshegetso Go ruta paterone le go gatisa ka didiriswa tse di teng le mmedia tse di farologaneng tsa maitemogelo a methapo/mesifa ya ditsibosi. 		
Tlhama dilo tsa matlhakoretharo (3D) (go aga)		
<ul style="list-style-type: none"> Go dira dilo ka diatla go tswa mo materialeng o o setseng o dirisitswe: Direla tiro ya gago ya diatla dipaterone tsa diforeimi/matlhomeso le ditshelo tsa matlakala tsa phaposiborutelo, jalo le jalo Dielemete tsa botaki: go naya maina le go dirisa dipopego tsa jiometeri le dipopego tsa tlhago Go gatelela mo mokgabisong wa dipaterone le tikologo o kgone go baya dilo tsa gago tsa diatla senti 		
Litheresi ya pono		
<ul style="list-style-type: none"> Oketsa temogo ya dipaterone le go go gatisa mo Aforika, sekao mopento wa Batswana, go dira ka dibaga, mokgabiso, mokgabiso wa diseramiki: go leba, go bua, go reetsa ka ga dipaterone. 		

KGWEDITHARO 4 MOPHATO 3		
Botaki jwa Boitlhamedi	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 2. Tlhophha ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botsheto tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Botaki jwa Tiragatso le Botaki jwa Pono.		
Botaki jwa Tiragatso - Diura di le 10		
<p>Metshameko le dikgono tsa boitlhamedi</p> <ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tsa go ikgotetsa: go tsepama mo go otlololeng le go gara/go kokoropanya mokwatla Metshameko ya terama: tlhabolola tsepamo le setshwantsho sa tlhaloganyo, sk. go latlhela kgwele/bolo e o e naganang o tsepamisitse mo bogolong, popego, le boima Go tsibogela ditsibosi jaaka: dipolelwana, diane, papiso ,metshameko ya terama, maboko kgotsa diraeme go utolola puo ya tiriso ya dikarolo tsa mmele le ya sefatlhego Go dira motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe: bontsha go laola le mokwatla o o tiileng, sk go tsamaya ka boikgantsho, go matšha/tsamaya jaaka lessole, jalo le jalo. Go ikhutsa le go itapolosa mmele: rapama o tiisitse mmele, o gagamaditse mesifa yotlhe, tiisa mabole, go tsholetsa magetla, jaanong repisa mesifa yotlhe o dire gore mmele o nne bokete fa fatshe 		
<p>Go loga leano le go ranola</p> <ul style="list-style-type: none"> Go reetsa mmino wa Aforika Borwa: Tsepama mo goreng lobelo, diphetogo tsa bolumo/modumo, boleng jwa modumo o o tlhagisitsweng wa seletswa/lentswe di tlisa jang modumo o o kgethegileng Go reetsa le go supa diletswa tse di tlwaelegileng sa Aforika Borwa, utolola boleng jo bo kgethegileng jwa diletswa Go tlhama maikutlo: dirisa puo e e nang tlisang phetogo, medumo le metsamao e e tlhotlhetsang maikutlo, dirisa leboko, setshwantsho kgotsa pina Go tlhama motsamao o o ikaegileng ka ditshwantsho, polelo ya motsamao (thulagano), e bontsha tshimologo, bogare le bokhutlo 		
Botaki jwa Pono - Diura di le 10		
<p>Tlhama dilo tsa matlhakorepedi (2D)</p> <ul style="list-style-type: none"> Go thala le go penta: go utolola mefuta e e farologaneng ya mmedia. Thala kelelo/go fetelela, mmele o o tsamayang, go tlhama ditshwantsho tsa batho ba ba fetang bobedi <p>Tlhama dilo tsa matlhakoretharo (3D) (go aga)</p> <ul style="list-style-type: none"> Go ruta ditogamaano tsa tiro ya diatla tsa go bopa dilo ka dikuranta tse di kgobilweng, go tlhama dilo ka go kgomaretsa, go kera, go gagola, go rethefatsa: Dielemente tsa botaki: phopholego, popego/kagego Metheo ya go tlhama: temogo ya tiriso le go naya dipharologano, tekatekano, go sa tshwane Temogo ya sebaka: atolosa temogo e e gakologelwang ya go dira mo sebakeng/lefaufaung. <p>Letheresi ya Pono</p> <ul style="list-style-type: none"> Dielemente tsa botaki: supa le go neela dielemente tsotlheta tsa botaki maina Metheo ya go tlhama: naya maina o dirise go farologana, go tshwana, kgatelelo le tekatekano/itshegetso Dipotso tse di tla gatelelang le go oketsa temogo ya dielemente le go tlhama metheo. 		

KGWEDITHARO 1 MOPHATO 3		
Thuta katiso mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegitsweng
		<p>Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disekhafo/mofolara ya lobelo lwa maoto a le mararo • Didiriswa: dikgwele/dibolo, thobane ya khirikete le thobane e e sireletswang (stumps); • sete ya dibete tsa tenese; diroupu/megala.
<p>Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 1. Tlhophya ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Thuto ya Ikatiso ya Mmele. Ditirwana tse di farologaneng le metshameko ya sekolo le tsona di ka akaretswa. Lolamisa ditirwana go akaretsa barutwana ba ba golafetseng/digole</p> <p>Go dira motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kiribane/kolotsana ya maotwana a le mararo, lobelo lwa maoto a le mararo • Kherikete e potlana: Go taboga fa gare ga diwikete • Metshameko ya mabelo/ diateletiki: motsipogo/lobelo lo lo khutshwane <p>Bokgoni jwa go lemoga mesifa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sete ya Tenese <ul style="list-style-type: none"> - Go tsamaya, go tlodisa bolo ya tenese mo moweng, mo mmung ka matlhakore a a farologaneng a bete - Go tshameka bolibolo/kgwele ya diatla le molekane - O na le molekane betsaitaya kgwele/bolo mme o e tioletse kwa godimo ga nnene o dirisa bopele ba seatla/seatla se se phuthulotsweng - O na le molekane itaya/betsa kgwele/ bolo mme o e tioletse kwa godimo ga nnene o dirisa bokwantle jwa seatla <p>Moribo / Morethetho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mabelo: Go ipaakanyetsa go similola ka go tsipoga/ go tloga ka lobelo (emang ka menwana, ipaakanye, tloga) • Mabelo: Go tlola sekgala mo mmung o ipaakantse ka leoto la go tloga • Mabelo: Go tlolela kwa godimo o ipaakantse ka leoto la go tloga <p>Tekatekano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tenese e potlana: go taboga, go betska bokwapele jwa seatla, go betska kgwele ya diatla o e tioletsa mo godimo ga nnene / mogala/roupu • Go latlhela kgwele/bolo ya kherikete ka thobane <p>Kitsiso ya sebaka/phatlha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go fetola dikaelo • Go batla katiso ya dikgoreletsi tse di thata tse di akaretsang go goga, go kgorometsa, go pagama/palama, fetola dikaelo <p>Kitso ya dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go raga kgwele/bolo e e pitikologang o dirisa leoto la molema le moja <p>Metshameko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mabelo: motabogo wa go neeletsana • Tenese e e potlana • Khirikete e potlana 		

KGWEDITHARO 2 MOPHATO 3		
Thuto ya Ikatiso ya Mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
		<p>Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa Dikgono tsa Botsheto o tla tlhoka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mohwidinyana/disikitile, • dikgwele/dibolo, • dithobane tsa kgwele ya hoke, • diroupu/megala ya kgati.
<p>Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 2. Tlhophpha ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botsheto tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Thuto ya Ikatiso ya Mmele. Ditirwana tse di farologaneng le metshameko ya sekolo le tsona di ka akaretswa. Lolamisa ditirwana go akaretsa barutwana ba ba golafetseng/digole</p> <p>Go dira motsamao ka go sutu mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ditirwana tsa go dira jaaka e kete selo ke sa nneta/ go etsisa jaaka go taboga jaaka pitse, go tsamaya jaaka pidipidi, go tlola jaaka segwagwa, jj. <p>Bokgoni jwa go lemoga mesifa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go latlhela le go tshwara kgwele/bolo e e kwa godimo <p>Meribo/morethetho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go tlola mogala/roupu/thapo ka ditlhophpha tsa boraro • Go tlola thapo ka bongwe o dirisa maoto a le mabedi • Tlola thapo ka bongwe o dirisa leoto le le lengwe fa o ntse o taboga <p>Kgolagano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Boemelo 1: Kgwele ya diatla - go kgokgoetsa kgwele/bolo manyokenyoke go kgabaganya/feta ka batshamekakgatlhanong • Boemelo 2: Hoki - kgokgoetsa bolo go kgabaganya dikgoreletsi/maparego • Boemelo 3: Bolotloa - latlhela kgwele o ntse o taboga • Boemelo 4: Rakabii - go taboga o latlhela bolo mo moleng o o kwa morago • Boemelo 5: Kgwele - go kgokgoetsa kgwele/bolo go kgabaganya batshamekgatlhanong <p>Tekatekano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go taboga ga go neeletsana: go tsamaya manyokenyoke go kgabaganya mehwidinyana/disekittlele • Ema ka leoto le lengwe • Jiminasetiki: Ema ka tlhogo / ema ka seatla • Go ema mo molelwaneng <p>Kitsiso ya sebaka/phatlha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgoreletsi tse di thata <p>Kitsiso ya dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dithusathuto tsa diatla tse di rulagantsweng jaaka dihulahupu, diribono tse di tla yang kwa molemeng le kwa mojeng ka go tshwana. <p>Metshameko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metshameko ya setso • Kgwele ya maoto e potlana, hoki, bolotloa, rakabii le kgwele/bolo ya diatla 		

KGWEDITHARO 3 MOPHATO 3

Thuto katiso mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka: <ul style="list-style-type: none"> • Dikgwele/dibolo, • diroupu/megala, • dimetshe tse go ikatisediwang mo go tsona, • patlelo e e nag le bojang, • batshamekakgatlhanong
---------------------------	-----------------------	---

Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 3. Tlhophya ditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Thuto ya Ikatiso ya Mmele. Ditirwana tse di farologaneng le metshameko ya sekolo le tsona di ka akaretswa. Lolamisa ditirwana go akaretsa barutwana ba ba golafetseng/digole

Go dira motsamao ka go suta mo lefelong le o leng mo go lona go ya go le le lengwe

- Metsamao e go sa sutweng jaaka go tsokotsa, go dikologa, go retologa, go khubama, go ikgara/go kokoropana, go go tlhakaneng e bile go rulagantswe ka ditlhophya
- Go tlolatlolola sekgale o tshwere sengwe e bile le tshwarane ka diatla le molekane
- Go tlolatlolola o eme..... go tloga o dirisa maoto a le mabedi le go tloga o dirisa leoto le le lengwe
- Go tlola: go etsisa - khankaru, tshepe, mmutlwa, jalo - jalo

Bokgoni jwa go lemoga mesifa

- Raga kgwele/bolo e e tsamayang o be o fetole kaelo, go isa kwa sekonopelweng se se ikaeletsweng
- Go latlhelelana kgwele/bolo ga balekane le batshamekakgatlhanong ka seatla se le sengwe kgotsa di le pedi kwa godimo kgotsa kgakala

Meribo/morethetho

- Go tlola roupumogala - motsamao o o tlhabologileng jaaka go kgabaganya le go tlola gabedi, jalo jalo
- Metsamao ya dijiminasetiki/ikotlolola jaaka go pitikologela pele le kwa morago, go tlola ka seatla le leotwana la kolotsana

Kgolagano

- Metshameko ya Bolibolo/kgwele ya diatla: go tsamaelana/go golagana ga seatla le leitlho, latlhelelana, go tshwara le go tshameka
- Metshameko ya botlhe jaaka go tlola tlola mo godimo ga mekokotlo ya ba bangwe ba khubame, motlodi a butse maoto.

Tekatekano

- Go ema le go tsamaya o dirisa menwana le direthe
- Go gagaba ka matsogo le mangwele
- Go lekalekanya motsamao ka go tsamaela kwa pele le kwa morago
- Go pagama/palama mo godimo ga jimi ya jankele le go tsamaya o phuthologile mo godimo ga pale/thobane
- Go fologa go go bonolo ga didiriswa
- Jiminasetiki/ikotlolola: go lekalekanya ditiro jaaka go ema ka lebogo, ka tlhogo le go tlolela kwa pele o dirisa maatla.

Kitsiso ya sebaka/phatlha

- Dikgoreletsi tse di akaretsang ditirwana kgotsa metshameko jaaka go gagaba, go tlolela fa fatshe go tloga kwa godimo, le ka bonako
- Metshameko jaaka "a le mongwe kgatlhanong le ba bararo"
- Go lelekisana le go tshwara yo o kwa moseleng/bofelong

Kitso ya dikaelo

- Metshameko le molekane: go dira metsamao ya go gogana le go kgorometsana kwa molemeng le kwa mojeng

- Motshameko wa go ya kwa godimo mme yo mongwe a ya kwa tlase

KGWEDITHARO 4 MOPHATO 3		
Thuto ya Ikatiso ya Mmele	Diura di le 20	Didiriswa tse di atlenegisitsweng
		<p>Go tlaleletsa didiriswa tse di tlhomameng tsa Dikgono tsa Botshelo o tla tlhoka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgamelotse dikgolo tse di nang le metsi/letamo la go thumela • Didiriswa tsa kherikete e potlana • Sete ya tenese • Dimmetshe tse di dirisetswang go ikotlolola
<p>Diteng tse di latelang di tshwanetse go rutwa mo kgweditharong 4. Tlhophataditlhogo tse di maleba tsa serutwa sa Dikgono tsa Botshelo tsa kgweditharo go neela bokao jwa dithuto tsa Thuto ya Ikatiso ya Mmele. Ditirwana tse di farologaneng le metshameko ya sekolo le tsona di ka akaretswa. Lolamisa ditirwana go akaretsa barutwana ba ba golafetseng/digole</p> <p>Go dira motsamao ka go sutam o leng mo go lona go ya go le lengwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sala ditaelo tsa pono morago (kaedi ya letsogo/ mmele, ditshwantsho) go tsamaya, go taboga, go tlola, go tloka kgati, pagama/palama, jalo jalo. Barutwana ba tsamaya mo sekeleng/sedikong ba tshwarane ka matsogo. Ba farologanya bogolo jwa didiko le palo ya tsona, e bile ba fetola kaelo ya motsamao wa sediko, ba sutisa didiko/disekele go ba kgabaganya le go ba dikologa. <p>Bokgoni jwa go lemoga mesifa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ba etsisa meriti: morutwana yo mongwe ke moriti wa yo mongwe ba kopisa motsamao • Tenese: bopele le bomorago jwa seatla le go tshameka gaufi le nnete • Kherikete: go beta, go latlhela/konopa, go dira tiro ya go thiba le go sela dibolo, motshwara dibolo kwa morago <p>Meribo/morethetho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tatelano ya moribo / morethetho o dirisa didiriswa kgotsa kwa ntle ga tsona <p>Kgolagano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jiminasetiki: go pitikologela kwa pele le kwa morago • Go thuma: mefuta ya go thuma <p>Tekatekano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ema ka leoto le le lengwe kgotsa a mabedi mo godimo ga sengwe, go dirisa kgetsana ya dinawa go itshegetsa e le mo tlhogong kgotsa mo seatleng • Jimisasetiki: go ema ka tlhogo, ka diatla, go ema jaaka kankarapa <p>Kitsiso ya sebaka/phatlha</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikgoreletsi • Go thuma: go ikatisa mo metsing go tsosolosa boitshepi go fedisa letshogo la metsi , jaaka, go tsenya matlho le ditsebe mo metsing le go ikatisa go hema. <p>Kitso ya dikaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go thuma: go raga ka leoto la molema / moja; ditiro tsa diatla ka molema / moja <p>Metshameko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metshameko ya metsi - Ring-a-Ring-a-Rosie; tsaya dikgato mo metsing; dikgaisano tsa lobelo mo metsing, jj. • Metshameko ya maoto a mararo • Metshameko ya go lelekisana • Sete ya tenese • Khirikete e potlana 		

KAROLO 4: TEKANYETSO YA DIKGONO TSA BOTSHELO

4.1 MATSENO

Tlhatlhobo ke mokgwa o o rulagantsweng wa go tlhopha, go kgobokanya le go ranola tshedimosetso ka ga bokgoni jwa barutwana, o dirisa ditsela tse di farologaneng tsa tlhatlhobo. E akaretsa dikgato tse nne: go tlhama le go kgobokanya bopaki jwa bokgoni, go sekaseka bopaki, go rekota diphitlhelelo le go dirisa tshedimosetso e, go tlhaloganya le go thusa kgodiso ya morutwana gore a kgone go tokafatsa mokgwa wa go ithuta le go ruta.

Tlhatlhobo e tshwanetse go dirwa ka tsela e e sa tlhomamang (tlhatlhobo ya go ithuta) le ka tsela e e tlhomameng. Mo mabakeng otlhe, gangwe le gape tshedimosetso ka ga bokgoni jwa morutwana e tshwanetse go neelwa barutwana go tsholetsa maitemogelo a go ithuta.

Mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo mo kgatong ya motheo wa tshimologo, kgatelelo mo tlhatlhobong ke go lepa barutwana ka tsela e e rulagantsweng ka nako tsotlhe, ka nako ya ditiro tsa bona tsa tlwaelo, le ka metshameko e e rulagantsweng le e e gololosegileng. Se se raya gore barutwana mo kgatong ya tsa motheo wa tshimologo ba tlhatlhobiwa ka go tlota, go diragatsa thata mo go tsa boitlhamedu le botaki le thuto ya katiso ya mmele, fa go rekota go tla nna matshwanedi go simolola kitso ya ikatiso ya mmele le boago.

Dikgono tsa botshelo di naya barutwana ditshono tsa go batlisisa ka ga lefatshe la bona le go simolola go le tlhaloganya. Mosola wa go tlhatlhoba Dikgono tsa Botshelo mo kgatong ya motheo wa tshimologo ke go tlhatlhoba kgodiso ya dikakanyo, dikgono le boleng, tse di tla thusang go ba baakanyetsa tlhatlhobo e e tlhomameng mo kgatong ya dithuto tse mo magareng. Mo dikgatong tsotlhe tse nne tsa dithuto tsa Dikgono tsa Botshelo, mosola wa tlhatlhobo ke go thusa le go rotloetsa barutwana, le go tlhatlhoba kgodiso ya barutwana ka bo jotlhe. Re itse gore barutwana ba na le dikakanyo tse di godisitsweng le dikgono ka go lebelela go tsaya karolo ga barutwana mo ditirwaneng tse di amanang le dikakanyo tseo.

Tlhatlhobo e e sa tlhomamang ya Dikgono tsa Botshelo mo kgatong ya motheo wa tshimologo e dirwa ka nako tsotlhe. Nngwe ya ditsela tse di siameng ya go dira se, ke go nna le buka e o e dirisang fa o lebelela barutwana. Sengwe le sengwe se se kgatlhisang kgotsa se se tshwanetseng go tlhokomelwa se tshwanetse go kwalwa mo bukeng e, e bile e latelelwetsatsi le letsatsi. Dintlha tse di kwadilweng di tshwanetse go akaretsa thulaganyo ya go ruta le go akaretsa ditlhatlhobo tse di tla dirwang mo nakong e e tlang. Mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo, mo kgatong ya motheo ya tsa tshimologo ngwana mongwe le mongwe o tshwanetse go tlhatlhobiwa ka mokgwa o o tlhomameng, ka go lebelelw le go rekota bonnye gangwe mo kgweditharong mo karolong nngwe le nngwe ya go ithuta. Ditsela tsa go tlhatlhoba di tshwanetse go lekanel dingwaga tsa barutwana le kgolo e e maleba. Go tlhangwa ga ditirwana tse, go tshwanetse go akaretsa diteng tsa serutwa le go akaretsa ditirwana tse di farologaneng tse di tlhamilweng go fitlhelela maikaelelo a serutwa seo.

Tlhatlhobo e ka nna ya dirwa mo morutwaneng a le mongwe, mo ditlhopheng tse dinnye kgotsa mo ditlhopheng tsa barutwana ba le bantsi ka nako ya go tshameka le jaaka karolo ya ditiro tse di rulagantsweng. Lenaaneneteefatso le rubiriki di ka nna tsa dirisiwa go rekota tlhatlhobo. Tlhatlhobo e e sa tlhomamang le e e sa tlhomamang e tla kgontsha morutabana go latelela le go lekola tswelelopele ya morutwana mo kgweditharong yotlhe.

Tlhatlhobo e tshwanetse go rekotiwa le go begelwa batsadi. Mo serutweng sa Dikgono tsa Botshelo ga go botlhokwa go boloka rekoto e e tlhomameng ya ditirwana tsa barutwana botlhe. Go botlhokwa go boloka ditiro tsa barutwana bangwe, tse di ka supang tswelelopele ya fa nako e ntse e tsamaya. Barutabana ba ka naya barutwana go itlhopela tiro e e nayang bosupi jwa bokgoni jwa bona ka nako e e rileng. Ditiro tse di ka bolokwa mo difaeleng, tsa bontshwa batsadi ka matsatsi a dikopano le ditherisano le batsadi. Fa gongwe tiro ya barutwana e ka nna ya bontshiwa mo

phaposing. Ka nako tse di rileng barutwana ba ka letlelelwa go tsamaya ka tiro ya bona go ya gae gore phaposi e sek a ya tlala thata.

4.2 LENANEO LA TLHATLHOBO

Tlhatlhobo mo serutweng sa Dikgono tsa Botsheto mo kgatong ya motheo wa tsa tshimologo go le gantsi ga e a tlhomama ,le gone e a tswelela. Tlhatlhobo e e tlhomameng ya morutwana mongwe le mongwe e tshwanetse go rekotiwa ke morutabana gangwe mo kgweditharong.

4.3 KAKARETSO

Mo bontsing jwa barutwana ba ba tlang mo *mophatong* wa R le mophato wa 1 maitemogelo ke a mašwa. Ba setse ba na le maitemogelo a a farologaneng a thuto ka nako eo, e bile ba na le dikgono tse di farologaneng. Morutabana o tshwanetse go tlhaola ditlhokego tsa morutwana mongwe le mongwe ka go dirisa tlhatlhobo e e tlhomameng le e e sa tlhomamang. Go ka nna ga tlhokagala go letlelela barutwana ba ba rileng go okelediwa nako fa ba bangwe ba dira ditirwana tse di okeditsweng. Mabapi le tlhatlhobo e e tswelelang, morutabana o sololetswe go akaretsa barutwana botlhe mo mananeong a go ithuta le a tlhatlhobo.

4.4 GO REKOTA LE GO BEGELA

Go rekota ke tsela e morutabana a e dirisang go kwala kgato ya morutwana ya bokgoni le tswelelopele ya go fitlhelela kitso jaaka e kwadilwe mo Pegelo ya Bosetšhaba ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo. Direkoto tsa morutwana tsa bokgoni di tshwanetse go naya bosupi jwa tswelelopele ya morutwana mo mophatong le gore a morutwana o siametse go ya kwa mophatong o o latelang.

Go bega ke tsela ya go buisana le barutwana, batsadi, dikolo le ba bangwe ka bokgoni jwa morutwana. Bokgoni jwa morutwana bo ka nna jwa begiwa ka ditsela tse di mmalwa, go akaretsa karata ya pegelo, dikopano le batsadi, ketelo kwa sekolong, puisano ya morutabana le motsadi, ka go lets a mogala, ka go kwala lekwalo, makwalo a phaposi le sekolo jalo jalo. Barutabana mo mephatong yotlhe ba ka bega maduo a barutwana ka go dirisa diporesente tse di bontshitsweng mo lenaneong le le fa tlase.

DIKHOUTU LE DIPERESENTE TSA GO REKOTA LE GO BEGA

DIKHOUTU	TLHALOSO YA BOKGONI	DIPERESENTE
7	Phitlhelelo ka dinaledi	80 - 100
6	Phitlhelelo ka matsetseleko	70 - 79
5	Phitlhelelo e e tletseng	60 - 69
4	Phitlhelelo e e itumedisang	50 - 59
3	Phitlhelelo ka tekano	40 - 49
2	Phitlhelelo e e potlana	30 - 39
1	Ga a fitlhelela	0 - 29

Barutabana ba ka nna ba rekota maduo a morutwana mabapi le tirwana ka go dirisa letlhare la go rekota le go bega diporesente mabapi le serutwa se se mo karateng ya pegelo

4.5 KA KAKARETSO

Tokamane e, e tshwanetse go buisiwa mmogo le:

4.5.1 *National policy pertaining to the programme and promotion requirements of the National Curriculum Statement Grades R-12; and*

4.5.2 *The policy document, National Protocol for Assessment Grades R-12.*

